

Na osnovu člana 24. tačka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

UREDJB

O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se metodologija o metodama i načinu procjenjivanja šteta koje nastanu na materijalnim i drugim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća predviđenih Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: Zakon), određuju se organi koji vrše procjenu nastalih šteta i propisuje način njihovog rada, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje i vršenje procjene šteta na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 2.

Po odredbama ove uredbe procjenjuju se štete koje nastanu djelovanjem prirodnih i drugih nesreća koje su utvrđene u članu 3. Zakona, a za koje se daju sljedeće definicije ili opisi:

- 1) Zemljotres je prirodna pojava koja nastaje naglim, iznenadnim i kratkotrajnim pokretima slojeva zemljine kore, u obliku udara, talasa i podrhtanja koji izazivaju manje ili veće pomicanje tla, uslijed čega dolazi do rušenja i oštećenja objekata, uređaja i drugih dobara, a često uzrokuju povrede i smrt ljudi, kao i ranjavanje i uginuće životinja.
- 2) Poplavom od djelovanja unutarnjih voda (tekućih i stajačih) smatra se (povremeno) stihijsko plavljenje terena (doline većih vodotoka) uslijed izljevanja voda iz vodotoka, preljevanje vode preko obrambenih nasipa i brana i probaja nasipa, odnosno rušenja brana i drugih zaštitnih hidro-gradevinskih objekata.
- 3) Poplavom od djelovanja podzemnih voda, smatra se plavljenje terena (nizinska područja) uslijed nepovoljne hidrološke situacije, kao i zbog sporog odvodnjenja tih voda (neizgrađenost i nedovoljan kapacitet odvodne mreže).
- 4) Sušom se smatra duže razdoblje bez dovoljnih količina padavina za normalan razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih kultura, čija posljedica negativno utiče na visinu prinosova i kvalitet proizvoda s bitnim odstupanjem od trogodišnjeg prosjeka;
- 5) Olujom se smatra vjetar brzine 17,2 m/sec odnosno 82 km na sat (jačine 8 stepeni po Boforovoj skali) ili više, koji lomi grane i stabla, valja i lomi usjeve, otresa plodove voća i nanosi štetu dobro održavanim gradevinskim objektima;
- 6) Grad predstavlja atmosfersku padavinu u čvrstom stanju (led) promjera 5 mm ili više koji svojim udarom izaziva velika oštećenja ili uništenja poljoprivrednih i šumskih kultura, a može prouzročiti štete i na drugim objektima (gradevinskim i sl.);
- 7) Mraz, slana i inje nastaju pri temperaturi vazduha nižoj od nula stepeni C. Tada se formiraju ledeni kristali koji se u različitim vidovima hvataju i slažu na vodoravnim i uspravnim površinama. Na stranama okrenutim sjeveru led može formirati vrlo debele naslage. Mraz, slana i inje mogu prouzrokovati znatne štete na poljoprivrednim kulturama i gradevinskim objektima;
- 8) Klizanje zemljista je padinski gravitacioni proces, sa jasnim manifestacijama lomova na površini zemlje i klizanja koja, s pojmom jakih deformacija i širokim pukotinama na gradevinskim objektima, nastaju u kratkom vremenskom intervalu. Može prouzrokovati zatrpanje i potpuno uništavanje gradevine sa svim materijalnim dobrima i izazvati ludske žrtve i velike materijalne štete;

- 9) U ostale prirodne nesreće koje se javljaju češće spadaju snježni nanosi, lavine - snježne i kamene, erozije zemljista i slične pojave koje nisu obuhvaćene odredbama ovog člana, a koje mogu nanijeti materijalnu štetu;
 - 10) Epidemija predstavlja naglu pojavu više slučajeva nekog zaraznog oboljenja ljudi u određenom vremenskom intervalu na nekom području;
 - 11) Epizootijom se smatra pojava oboljenja ili uginuća većeg broja životinja od nekog zaraznog oboljenja, koje je neuobičajeno po broju slučajeva, vremenu i mjestu pojavljivanja ili zahvaćenoj vrsti životinja, kao i povećana učestalost oboljenja ili uginuća čiji uzročnik je privremeno neutvrđen;
 - 12) Biljne štetočine i bolesti, izazivaju štete koje se javljaju kao posljedica pojave najeze dudovca, gubara, skakavaca i sl., kao i štete od biljnih bolesti koje nanose štetni insekti, grinje, stonoge, puževi, sisari i ptice;
 - 13) Požarom se smatra svaka vatra koja je nastala izvan kontroliranog ognjišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je da se dalje razvija vlastitom snagom, pri čemu nanosi materijalnu štetu;
 - 14) U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), zagadivanje zraka je direktno ili indirektno unošenje supstanci u zrak od strane čovjeka što rezultira takvim štetnim uticajima koji ugrožavaju ljudsko zdravlje, nanose štetu životnim resursima i ekosistemima, materijalnim dobrima.
- U skladu sa Zakonom o zaštiti voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), zagadivanje zraka je direktno ili indirektno uvođenje supstanci ili toplove u vazduh, vodu ili zemljiste, koje je rezultat ljudskih aktivnosti i koje može biti štetno po ljudsko zdravlje ili kvalitet akvatičnih ekosistema ili zemaljnih ekosistema koji direktno zavise od akvatičnih ekosistema što rezultira oštećenjima materijalne svojine ili koje narušava ili utiče na uživanje ili druge vrste zakonske upotrebe životne sredine.
- U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), zagadenost podrazumjeva direktno ili indirektno uvođenje, kao rezultat ljudske aktivnosti, supstanci, vibracija, toplove, mirisa, ili buke u zrak, vodu ili tlo, koje mogu biti štetne po zdravlje čovjeka ili imovinu, ili kvalitet života u okolišu.
- 15) Tehnički nedostaci, zastarjela tehnologija, nedovoljne mjeru zaštite i pogrešna primjena materijala javljaju se u raznim vidovima havarija (kvarova) postrojenja zbog čega dolazi do eksplozija, požara, prskanja rezervoara i izljevanja njihovog sadržaja i rušenja koji mogu izazvati znatne materijalne štete u rudnicima, privrednim postrojenjima i drugim privrednim i javnim objektima;
 - 16) Prilikom procjenjivanja šteta u obzir se uzimaju i drugi uzroci šteta koji nisu navedeni u odredbama ovoga člana, a mogu izazvati znatne materijalne štete;

Ukoliko dva uzroka proizlaze jedan iz drugoga, jedan se javlja kao primarni, a drugi kao sekundarni, kao što je slučaj kada uslijedi udara groma nastane šumski požar, ili rušenje brane uzrokuje poplavu i slično. U ovim slučajevima, kao uzrok štete uzima se onaj uzrok koji je izazvao štetu koja se procjenjuje, a to je požar, odnosno poplava.

Član 3.

Procjena štete vrši se radi utvrđivanja vrste i veličine šteta na materijalnim dobrima, u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima, područja nastanka štete i vremena i uzroka nastanka štete, a određuje se prema korisnicima i vlasnicima materijalnih dobara na kojima je nastala šteta.

Rezultati procjene štete koriste se za utvrđivanje konkretnih mjera koje treba preduzimati radi otklanjanja nastalih šteta, kao i za utvrđivanje veličine gubitaka u društvenom bogatstvu i za odlučivanje o pružanju pomoći nastrandalom području iz sredstava koja se po zakonu obezbjeđuju za saniranje posljedica od prirodnih i drugih nesreća ili iz budžeta Federacije, kantona, odnosno općine ili drugih sredstava koja se mogu koristiti za ove namjene, a mogu se koristiti i za druge potrebe koje se baziraju na podacima procjene štete.

Član 4.

Predmet procjene štete su:

- 1) direktne štete na oštećenim i uništenim materijalnim dobrima;
- 2) troškovi izazvani direktnim štetama (troškovi nastali u toku preduzimanja aktivnosti na zaštiti i zbrinjavanju stanovništva, zdravstvene usluge i dr.) i
- 3) indirektnе štete (izgubljeni prihod zbog prekida rada izazvan nastankom prirodne ili druge nesreće i to na području na kojem su nastale direktnе štete).

Direktna šteta je šteta koja je direktno nanesena materijalnom dobru i izražava se u novčanom iznosu potrebnom za njegovu popravku i dovodenje u prvočitno stanje ili se izražava u iznosu revalorizirane sadašnje vrijednosti uništenog dobra.

Troškovi su posredna šteta koja se javlja kao posljedica direktnе štete. Troškovi obuhvaćaju sve izdatke za sprovođenje privremenih mjeru zaštite, za spašavanje i zbrinjavanje stanovništva, životinja i akvakulture i drugih materijalnih dobara u vrijeme trajanja ili neposredno poslije nastanka prirodne i druge nesreće koja je prouzrokovala direktnu štetu.

Indirektna šteta jeste izgubljeni prihod zbog prekida rada ili neostvarenog prihoda kao posljedica direktnih šteta na materijalnim dobrima koja služe za obavljanje privredne ili druge djelatnosti.

Član 5.

Štete se procjenjuju na svim materijalnim dobrima koja su pretrpjela štetu, bez obzira na to da li su osigurana kod osiguravajućeg društva ili nisu.

Predmet procjene šteta su i štete na objektima građenim bez građevinske dozvole i na objektima bez konstrukcijskih svojstava otpornosti na potres s tim da se šteta na ovim objektima mora posebno iskazati.

Član 6.

Procjenom šteta obuhvaćaju se materijalna dobra koja pripadaju pravnim i fizičkim licima i organima u središtem na području na kojem se šteta dogodila. Štete na dobrima (domaćim i stranim) zatećenim na stradalom području takođe se procjenjuju, bez obzira na to što pripadaju fizičkim i pravnim licima i organima vlasti čije je sjedište van područja na kojem se šteta dogodila.

Štete se procjenjuju za sva pravna lica, građane i organe vlasti na čijim je materijalnim dobrima nastala šteta.

Pod materijalnim dobrima iz stava 1. ovog člana, podrazumjevaju se: zemljište, stambeni i drugi objekti, oprema, alati, zasadi, šume, divljač, sirovine, stoka, tekuća poljoprivredna proizvodnja, robe, prevozna sredstva (sve vrste prevoznih sredstava uključujući i zaprežna), namještaj, predmeti u domaćinstvu i sva druga sredstva i oprema koja se koristi za život i rad građana i rad pravnih lica i organa vlasti.

II - ORGANI KOJI VRŠE PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Član 7.

Poslove utvrđivanja vrste i visine šteta koje nastanu na materijalnim dobrima od djelovanja prirodnih i drugih nesreća iz člana 2. ove uredbe, vrše komisije za procjenu šteta (u daljem tekstu: komisije).

Obrazuju se sljedeće komisije:

- 1) Federalna komisija za procjenu šteta (u daljem tekstu: Federalna komisija) koju obrazuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) - na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite od predstavnika federalnih organa uprave i drugih tijela federalne uprave;
- 2) kantonalna komisija za procjenu šteta (u daljem tekstu: kantonalna komisija) koju obrazuje vlada kantona - na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite od predstavnika kantonalnih organa uprave i drugih tijela kantonalne uprave;
- 3) općinska komisija za procjenu šteta (u daljem tekstu: općinska komisija) koju obrazuje općinski načelnik - na prijedlog općinske službe civilne zaštite od predstavnika općinskih službi za upravu i drugih tijela općinske uprave.

Prijedlog za sastav komisija iz stava 2. ovog člana utvrđuje se u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku (u daljem tekstu: Federalni zavod).

Član 8.

Komisije iz člana 7. stav 2. ove uredbe sastoje se od predsjednika komisije i četiri člana koji se imenuju na period od četiri godine.

U komisije iz člana 7. stav 2. ove uredbe imenuju se lica visoke stručne spreme iz oblasti građevinarstva, poljoprivrede, mašinstva, geologije i ekonomije s tim da se mogu imenovati i druga stručna lica iz odgovarajuće oblasti, ako se ocijeni da za tim ima potrebe.

Član 9.

Aktom o obrazovanju komisija iz člana 7. stav 2. ove uredbe utvrđuje se sastav, broj članova, zadaci, način rada i finansiranje rada komisije.

U aktu iz stava 1. ovog člana određuje se organ koji će obvezjediti odgovarajuća materijalno - tehnička sredstva, stručne, administrativne i druge poslove, kao i prostor gdje će komisija obavljati administrativne i druge poslove nakon prikupljanja podataka o procjeni šteta.

Članovima komisije iz stava 1. ovog člana, kao i stručnim komisijama iz tačke 1. člana 11. ove uredbe, za rad u komisiji pripada naknadu u visini koju utvrdi organ koji obrazuje te komisije. Ova naknadna pripada samo za vrijeme kada komisije vrše poslove iz svoje nadležnosti.

Član 10.

Štete koje nastanu na materijalnim dobrima u nadležnosti Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vojska Federacije) procjenjuju posebne stručne komisije koje obrazuje federalni ministar obrane - federalni ministar odbrane.

Član 11.

Zadaci općinske komisije su sljedeći:

- 1) obrazuje potreban broj stručnih komisija za procjenu šteta (u daljem tekstu: stručna komisija) i svakoj toj komisiji određuje područje na kojem će vršiti procjenu šteta, a prema potrebi, naročito kada se radi o manjim štetama, i sama neposredno vrši poslove procjene štete;
- 2) određuje rok do kojega se mora završiti procjena šteta;
- 3) brine se o pravilnoj primjeni ove uredbe;
- 4) objedinjava rad svih stručnih komisija na području općine i tim komisijama pruža potrebnu stručnu pomoć;
- 5) izrađuje zbirni izvještaj o procjenjenim štetama na području općine i dostavlja ga općinskom načelniku na razmatranje;
- 6) izvještaj usvojen od strane općinskog vijeća dostavlja Federalnom zavodu u roku od 15 dana od dana usvajanja, a jedan primjerak izvještaja dostavlja kantonalnoj komisiji;
- 7) prati korištenje sredstava koja su dodjeljena za saniranje i otklanjanje posljedica koje su nastale od prirodne ili druge nesreće i o tome izvješćuje općinskog načelnika.

Član 12.

Zadaci kantonalne komisije su sljedeći:

- 1) prati, objedinjava, usmjerava i vrši nadzor nad radom općinskih komisija na području kantona i tim komisijama pruža stručnu pomoć u pravilnom primjenjivanju ove uredbe;
- 2) vrši provjeru realnosti procjene šteta koju utvrde općinske komisije uvidom u dokumentaciju i stvarno stanje nastale štete;
- 3) izrađuje zbirni izvještaj o procjeni šteta na području kantona, koje su utvrđene od strane općinskih komisija na području kantona i taj izvještaj dostavlja vlasti kantona na razmatranje i usvajanje, a nakon toga usvojeni izvještaj dostavlja Federalnom zavodu i Federalnoj komisiji u roku od 15 dana od dana usvajanja;
- 4) predlaže vlasti kantona, bliže kriterije i prioritete za pružanje jednokratne pomoći općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća;
- 5) predlaže vlasti kantona visinu sredstava koja bi trebala obvezjediti za otklanjanje šteta nastalih na području kantona.

Član 13.

Zadaci Federalne komisije su sljedeći:

- 1) prati, usmjerava i vrši nadzor nad radom kantonalnih komisija i tim komisijama pruža stručnu pomoć u pravilnom primjenjivanju ove uredbe;
- 2) objedinjava izvještaje kantonalnih komisija i vrši provjeru realnosti procijenjene štete koju su utvrđile te komisije uvidom u dokumentaciju i stvarno stanje nastale štete;
- 3) izrađuje zbirni izvještaj o procijenjenim štetama na području Federacije, koje su utvrđene od strane kantonalnih komisija i taj izvještaj dostavlja Vladi Federacije na razmatranje i usvajanje;
- 4) izvještaj usvojen od strane Vlade Federacije dostavlja Federalnom zavodu u roku od 15 dana od dana usvajanja;
- 5) predlaže Vladi Federacije bliže kriterije i prioritete za pružanje jednokratne pomoći kantonima i općinama za otklanjanje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća.

Član 14.

Komisije iz člana 7. stav 2. ove uredbe dužne su izvještaj o procijenjenim štetama, prije njihovog dostavljanja Vladi Federacije, odnosno vladu klantona i općinskom načelniku dostaviti na razmatranje Federalnom, kantonalnom, odnosno općinskom štabu civilne zaštite radi upoznavanja i davanja mišljenja.

III - METODE I NAČIN PROCJENJIVANJA ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

1. Nепосредни извршиоци procjene šteta

Član 15.

Procjenu šteta na materijalnim dobrima izazvanim prirodnim i drugim nesrećama iz člana 2. ove uredbe, neposredno vrše posebne stručne komisije iz tačke 1. člana 11. ove uredbe.

Stručne komisije moraju biti sastavljene od odgovarajućih kvalifikovanih stručnjaka najužih specijalnosti, zavisno od vrste materijalnog dobra koja su pretrpjela štetu, s tim da se u te komisije mogu uključiti predstavnici osiguravajućih društava koja u tim društvinama neposredno rade na procjeni šteta.

Prije početka rada stručnih komisija, općinska komisija je dužna organizovati obuku (instruktažu) tih komisija radi obezbjeđivanja jednoobraznog rada i jedinstvene primjene odredaba ove uredbe prilikom neposrednog rada na utvrđivanju procjene štete.

Broj stručnih komisija i njihov sastav utvrđuje se prema vrsti i obimu šteta na materijalnim dobrima koje su nastale od djelovanja prirodnih i drugih nesreća na području općine.

Član 16.

Stručne komisije procjenu šteta utvrđuju neposredno na terenu na kojem su nastale štete na način što prikupljaju podatke o materijalnim štetama, dokumentuju utvrđene štete (fotografisanje i drugi način) i vrši objedinjavanje podataka za utvrđene štete.

Procjena štete iz stava 1. ovog člana vrši se prema obrascima iz člana 25. ove uredbe.

Pri vršenju poslova iz stava 1. ovog člana, stručne komisije su dužne ostvariti potrebnu saradnju sa građanima na čijim se materijalnim dobrima vrši procjena, mjesnim zajednicama i pravnim licima, a po potrebi i općinskim službama za upravu i drugim općinskim institucijama koje su nadležne za pojedine oblasti.

Gradani, mjesne zajednice i pravna lica i općinske službe iz stava 3. ovog člana, dužni su stručnim komisijama pružiti pomoći u njihovom radu i na njihovo traženje, davati potrebne podatke i dokaze potrebne za utvrđivanje vrste i visine štete.

2. Područje na kome se vrši procjena

Član 17.

Procjena štete se vrši na cijelom području koji je pretrpio štetu od prirodne i druge nesreće.

Općinske komisije određuju svakoj stručnoj komisiji područje na kojem će vršiti procjenu. Ta područja moraju biti precizno i jasno definisana, odnosno opisana, kako za stručne komisije ne bi nastali problemi da u toku rada zalaze u drugo područje koje je dodjeljeno drugim stručnim komisijama i da li obuhvataju cijelo svoje područje.

Pošto je određivanje područja iz stava 2. ovog člana veoma složen posao, jer se mora obezbjediti potpunost obuhvata, a da se istovremeno isključi mogućnost dvostrukog obuhvata, za utvrđivanje tog područja treba koristiti statističke krugove na koje je podjeljena teritorija cijele Federacije, a koje izdaje Federalni zavod. U tom Zavodu za svaki statistički krug postoji tačan opis granica u kojem su naznačeni nazivi ulica ili objekata kojima su određene granice kruga.

Federalni zavod dužan je na zahtjev općinske komisije obezbjediti karte na kojima su utvrđeni statistički krugovi.

Član 18.

Stručne komisije poslove iz člana 16. stav 1. ove uredbe vrše u punom sastavu i o svom radu vode zapisnik koji moraju potpisati svi članovi komisije.

3. Osnovni principi procjene šteta

Član 19.

Stručne komisije procjenu štete vrše direktnim uvidom u svako materijalno dobro koje je pretrpjelo bilo kakvu štetu. Za svako pregledano materijalno dobro treba utvrditi, je li oštećeno ili uništeno. Za teže oštećeno dobro treba utvrditi da li je njegovo oštećenje tako veliko da se popravak ne može izvesti ili su troškovi popravke toliko visoki da se popravak ne isplati, pa u tom slučaju ga treba tretirati kao uništeno materijalno dobro.

Za svako oštećeno materijalno dobro izraduje se predračun troškova potrebnih za njegovo dovodenje u prvobitno stanje, odnosno stanje u kojemu je bilo prije nastanka oštećenja. Predračun se obavlja po pozicijama radova koje treba izvesti na oštećenom materijalnom dobru, odnosno po vrstama radova koje treba izvršiti na oštećenom materijalnom dobru, pri čemu se koriste cijene koje su važile na području dotočne općine, u vrijeme nastanka štete, odnosno neposredno prije nastanka štete.

Za uništena materijalna dobra pravnih lica (u privatnom i državnom vlasništvu) šteta je jednaka njegovoj revaloriziranoj sadašnjoj vrijednosti na dan nastanka štete. Za uništena materijalna dobra preuzima se, iz knjigovodstva, njihova revalorizirana sadašnja vrijednost. Pošto se revalorizacija obavlja samo u godišnjoj periodici trebalo bi, ako je šteta nastala sredinom godine ili kasnije, da se u slučajevima visoke inflacije, izvrši tekući obračun revaloriziranih nabavnih vrijednosti i revaloriziranih sadašnjih vrijednosti primjenom indeksa cijena investicijskih materijalnih dobara za odnosnu godinu, koji treba osigurati statistika.

Za uništena materijalna dobra u vlasništvu građana procjenjuje se njihova sadašnja vrijednost na taj način što se najprije obračuna njihova nabavna vrijednost u trižinskim cijenama koje su važile u vrijeme nastanka štete i ta vrijednost umanji za ukupni iznos amortizacije prema stepenu istrošenosti materijalnog dobra na dan nastanka štete.

Za obrtna materijalna dobra (zalihe sirovina i reproduktivnog materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i trgovinske robe) mora se izvršiti inventura (popis) i na već postojećim knjigovodstvenim obrascima utvrditi nastale štete zbog oštećenja ili uništenja.

Štete na kulturnim dobrima utvrđuju se u visini iznosa troškova (materijala i rada) potrebnih za vraćanje dobra u prvobitno stanje. Za uništena kulturna dobra, ako je ta dobra moguće djelimično rekonstruisati ili konzervirati, iznos štete jednak je predračunskim troškovima za te radove. Međutim, za uništena kulturna dobra koja se ne mogu rekonstruisati vrijednost štete se ne procjenjuje već se samo u izvještaju o procijenjenoj šteti pojedinačno navodi svako kulturno dobro, s kratkim opisom osnovnih odlika tih kulturnih dobara.

Štete na prirodnim bogatstvima (zagadenom zemljištu, rijekama, jezerima, priobalnom moru i zraku) procjenjuju se primjenom ove uredbe pod uslovom da su mjerljive, odnosno da se mogu konkretno procijeniti.

Obračunati iznosi šteta umanjuju se za vrijednost spašenog materijala, čija se vrijednost obračunava tako što se spašene količine materijala po pojedinim vrstama, pomnože utvrđenim trižinskim cijenama po jedinici mjere tih materijala, a koje bi se mogle prodati u vrijeme nastanka štete.

Troškovi izazvani direktnim štetama i indirektnim štetama iskazuju se na obrascima koji se nalaze u prilogu ove uredbe.

4. Globalna procjena šteta

Član 20.

Globalna procjena štete vrši se za štete većeg obima kada nema uslova za provođenje detaljnih procjena na svakom dobru pojedinačno. Globalna procjena se, u pravilu, zasniva na prikupljenim naturalnim podacima za svako oštećeno ili uništeno materijalno dobro, a vrše se na obrascima koji se koriste za individualnu procjenu šteta i mora se popisati svako oštećeno i uništeno dobro.

O provođenju globalne procjene štete za konkretno materijalno dobro odlučuje općinska komisija.

Globalna procjena šteta predviđa se, u pravilu, samo za materijalna dobra u vlasništvu građana, i to za: stambene i druge vrste gradevine, dugogodišnje zasade, šume, tekuću poljoprivrednu proizvodnju, stočni fond, kao i za materijalna dobra u domaćinstvima (namještaj, kućanski aparati i drugi predmeti).

Za svaku globalnu procjenu štete potrebne su odgovarajuće cijene, koje osigurava općinska komisija.

Član 21.

Globalna procjena šteta na materijalnim dobrima iz stava 3. člana 20. ove uredbe vrši se na sljedeći način:

- 1) na stambenim i drugim vrstama gradevine prema obrascu Š-01/1 i uputstvu koje je dato uz taj obrazac, s tim da se podaci za tu štetu utvrđuju na obrascu Š-01;
- 2) na dugogodišnjim zasadima, šumama, tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji i stočnom fondu vrši se na način koji je za ta materijalna dobra objašnjen u uputstvu za primjenu obrasca Š-03;
- 3) na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvu vrši se na obrascu Š-03/1 i uputstvu datom uz taj obrazac.

Globalnu procjenu štete za materijalna dobra iz tačke 2. stava 1. ovog člana, vrši se u Tabeli 2 obrasca Š-03 i na pomoćnom obrascu za obračun troškova popravke oštećenog materijalnog dobra (obrazac Š-POM).

5. Cijene potrebne za procjenu šteta

Član 22.

Za utvrđivanje procjene štete, osim podataka u naturalnim veličinama oštećenih i uništenih materijalnih dobara, potrebne su i odgovarajuće cijene. To su, u pravilu, tržišne cijene koje su važile u vrijeme nastanka štete, odnosno neposredno prije nastanka štete, na području za koje se šteta procjenjuje.

Cijene se osiguravaju na taj način što se preuzimaju cijene koje prati statistika, cijene koje koriste procjenitelji osiguravajućih društava i cijene odgovarajućih privrednih društava.

Prema vrsti procjene štete za koju će se koristiti, cijene se mogu svrstati u sljedeće skupine:

- 1) cijene po pozicijama radova za procjenu šteta na oštećenim gradevinama i drugim objektima;
- 2) cijene po vrstama radova za procjenu šteta na materijalnim dobrima;
- 3) cijene po vrstama životinja za procjenu šteta na životinjskom fondu;
- 4) cijene po vrstama divljači, za procjene šteta na divljači;
- 5) cijene za sirovine, reprodukcioni materijal, gotove proizvode i trgovinsku robu, za procjenu šteta na obrtnim sredstvima u vlasništvu građana, dok za pravna lica važe cijene iz knjigovodstvene dokumentacije. Ovim su obuhvaćene i cijene za procjenu šteta na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji i dugogodišnjim nasadima, šumskim kulturama i šumskim rasadnicima;
- 6) cijene po kojima bi se mogla nabaviti, odnosno kupiti uništena materijalna dobra u vlasništvu građana, radi utvrđivanja nabavne i sadašnje vrijednosti gradevine, opreme i drugih dobara.

6. Procjena šteta u slučaju ponovljenog potresa

Član 23.

Ako dode do novog potresa u vrijeme dok još traje procjena šteta od prvog potresa ili neposredno po završenoj procjeni, ili dok rezultati te procjene nisu prošli kroz sve faze usvajanja i još nisu usvojene mјere za otklanjanje posljedica potresa,

neophodno je utvrditi da li je novi potres izazvao nova razaranja i uvećao štetu, a u konačan obračun šteta treba uključiti i novonastale štete, o čemu odlučuje općinska komisija.

Utvrđivanje i zajedničko iskazivanje šteta koje su nastale prvim i ponovljenim potresom vrši se na način predviđen u Prilogu broj 6. iz tačke 6. stava 1. člana 28. ove uredbe. Osnovni principi te procjene sastoje se u sljedećem:

- 1) za materijalna dobra u vlasništvu pravnih lica treba ponovno izvršiti procjenu štete za svako dobro na kome su povećana oštećenja, uključujući i ona dobra koja zbog prvog potresa nisu bila oštećena, ali su nastali zbog ponovljenog potresa;
- 2) za materijalna dobra u vlasništvu građana, za koja je vršena individualna procjena šteta, za stambene gradevine, u pravilu, se postupa na isti način kao i za materijalna dobra u vlasništvu pravnih lica iz tačka 1. stav 2. ovog člana;
- 3) za gradevine u vlasništvu građana, za koje se radi globalna procjena štete, potrebeni podaci se osiguravaju putem uzorka.

Član 24.

Štete iz člana 23. ove uredbe procjenjuju se po cijenama koje su važile u vrijeme nastanka štete od prvog potresa.

7. Obrasci za evidentiranje i procjenu šteta

Član 25.

Procjena štete i evidentiranje predviđenih podataka vrši se na sljedećim obrascima i to:

- 1) obrazac Š-01 - Šteta na gradevinskom objektu;
- 2) obrazac Š-02 - Štete na opremi u vlasništvu pravnih lica;
- 3) obrazac Š-03 - Štete na ostalim materijalnim dobrima;
- 4) obrazac Š-04 - Štete na nepokretnim kulturnim dobrima;
- 5) obrazac Š-05 - Štete na pokretnim kulturnim dobrima;
- 6) obrazac Š-06 - Štete na ostalim materijalnim dobrima, troškovi i indirektne štete pravnih lica;
- 7) obrazac Š-07 - Zbirni pregled svih šteta za pravna lica koje su procijenjene na obrascima Š-01 do Š-06;
- 8) obrazac Š-08 - Prosječne cijene potrebne za procjenu šteta;
- 9) obrazac Š-POM - Obračun troškova za popravku oštećenog materijalnog dobra i utvrđivanje vrijednosti spašenog materijala.

Za globalnu procjenu štete koriste se i dvije tabela i to:

- 1) uz obrazac Š-01 koristi se tabela Š-01/1 - Globalna procjena šteta na gradevinama u privatnom vlasništvu, i
- 2) uz obrazac Š-03 koristi se tabela Š-03/1 - Globalna procjena šteta na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima.

Popuna obrazaca iz stava 1. i tabela iz stava 2. ovog člana vrši se na način propisan u uputstvima koga su data uz te obrasce, odnosno tabele.

8. Izrada rezultata procjene šteta

Član 26.

Stručne komisije su dužne da općinskoj komisiji koja organizuje procjenu predaju po jedan primjerak pravilno popunjениh i šifriranih obrazaca na kojima su vršili procjenu, a to su obrasci Š-01 do Š-07 uključujući i Š-POM koji su pripojeni odgovarajućim obrascima.

Općinska komisija je dužna da pregleda sve obrasce, da ih dopuni odgovorima koji nedostaju, ako je to moguće, i da upiše šifre koje nisu upisane. Ako u obrascima postoe veliki propusti treba ih vratiti stručnoj komisiji koja je obradivala te obrasce na popravku.

Nakon završetka posla iz stava 2. ovog člana, materijal o izvršenoj procjeni štete obrađuje se automatskom obradom podataka ili ručno, ako je mali broj obrazaca ili ako nema uslova za automatsku obradu.

Tabele rezultata procjene šteta iz člana 27. ove uredbe izrađuju se za područje cijele općine.

Općinska komisija može odlučiti da se tabele iz stava 4. ovog člana popunjavaju i za područje mjesne zajednice ili za naseljeno mjesto.

Općina je dužna trajno čuvati najmanje jedan primjerak svih tabela iz stava 4. ovog člana, obrasce na kojima je obavljena procjena štete iz člana 25. ove uredbe, zapisnike sa sastanaka općinske komisije i druga značajnija dokumenta koja su u vezi sa procjenom šteta.

Član 27.

Rezultati obrade za sve procjene šteta iz člana 26. ove uredbe isakuju se u sljedećim tabelama:

- 1) Tabela - 1 - Zbirni pregled šteta po vrstama materijalnih dobara i vlasništvu;
- 2) Tabela - 2 - Pregled šteta po oblastima djelatnosti za pravna lica;
- 3) Tabela - 3 - Pregled šteta u privatnom vlasništvu;
- 4) Tabela - 4 - Pregled šteta po vrstama i grupama materijalnih dobara i vlasništvu;
- 5) Tabela - 5 - Pregled građevina, stanova, poslovnih prostora, domaćinstava i lica u oštećenim i uništenim stanovima i privatnim kućama;
- 6) Tabela - 6 - Pregled šteta na kulturnim dobrima;
- 7) Tabela - 7 - Pregled troškova Federacije, kantona, grada, općine i pravnih lica, po vrstama troškova;
- 8) Tabela - 8 - Pregled šteta na neosiguranim materijalnim dobrima, po vrstama i grupama dobara i vlasništvu.

Tabela iz tačke 8. stava 1. ovog člana, izrađuje se prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava iz odredbe stava 2. člana 3. ove uredbe.

Tabele iz stava 1. ovog člana izrađuju se najmanje u tri primjera od čega se jedan primjerak svih tabela dostavlja Federalnom zavodu, jedan primjerak organu nadležnom za usvajanje izještaja o procjeni šteta, a jedan primjerak u arhivu općine.

9. Pomoći akti za utvrđivanje šteta

Član 28.

Prilikom utvrđivanja procjene šteta koriste se sljedeći pomoći akti:

- 1) Prilog broj 1 - Šifarnik oblika organizovanja poslovnih subjekata;
- 2) Prilog broj 2 - Nomenklatura materijalnih dobara;
- 3) Prilog broj 3 - Amortizacione stope za stambene i ostale građevine u vlasništvu građana;
- 4) Prilog broj 4 - Kriteriji za utvrđivanje kategorije i stepena oštećenja materijalnih dobara sa obrascem S-KAT - Popis pregledanih građevina sa kategorijom oštećenja;
- 5) Prilog broj 5 - Tabele za evidentiranje troškova izazvanih nastalom štetom;
- 6) Prilog broj 6 - Kriteriji za procjenu šteta u slučaju ponovljelog zemljotresa;
- 7) Prilog broj 7 - Metodologija za kontrolu procijenjene štete;
- 8) Prilog broj 8 - Izbor uzorka građevine.

Pomoći akti iz stava 1. ovog člana koriste se na način koji je objašnjen u uputstvu koje se nalazi uz svaki taj prilog.

10. Izještaj o procijenjenoj šteti

Član 29.

Kada općinska komisija završi izradu rezultata procjene štete, prema odredbama člana 26. ove uredbe, dužna je sačiniti konačni izještaj o procijenjenoj šteti. Ovaj izještaj izrađuje se u vidu elaborata koji treba da sadrži:

- 1) podatke o području koje je zahvaćeno prirodnom ili drugom nesrećom;
- 2) uzroke štete prema članu 2. ove uredbe i datum nastanka prirodne ili druge nesreće;
- 3) osnovne karakteristike uzroka štete, kao što su: jačina potresa ili prosječna visina vode i najviša visina vode na poplavljenoj području, kao i dužina trajanja suše, stupanj zagadenosti zemljišta, vode i zraka i dužina trajanja prirodne ili druge nesreće i druge karakteristike uzroka štete za koju se izrađuje izještaj;
- 4) podatke o veličini zahvaćenog područja;
- 5) broj ljudskih žrtava (nastradalih neposredno ili umrlih od povreda) prema polu, godinama starosti i zanimanju;
- 6) broj teže i lakše povrijeđenih osoba;
- 7) broj osoba oboljelih zbog izvanrednih uslova života;

- 8) broj domaćinstava i osoba zahvaćenih prirodnom i drugom nesrećom;
- 9) da li je bilo angažovanih snaga i sredstava na zaštitu i spašavanju ljudi i materijalnih dobara (snaga civilne zaštite i drugih snaga i sredstava);
- 10) da li je pružena pomoć u spašavanju stanovništva i materijalnih dobara, njihovom smještaju i ishrani, i ko je tu pomoći pružio;
- 11) da li je bilo pojava epidemije, posebno kod stanovništva, a posebno kod životinja, jačih žarišta zaraznih bolesti i mјere koje su poduzete da bi se oboljenja spriječila;
- 12) da li je vršeno izještjanje ili evakuacija stanovništva i organizovan privremeni smještaj;
- 13) da li je bilo prekida u proizvodnji i za koje vrijeme;
- 14) da li je bilo prekida nastave u školama i za koje vrijeme;
- 15) ako je bila organizovana stručna kontrola procijenjene štete u izještaju treba dati i ocjene kontrole;
- 16) na kraju izještaja treba predložiti konkretnе mjere izražene u finansijskim i naturalnim pokazateljima koje bi trebalo obezbijediti za otklanjanje posljedica štete.

Uz izještaj iz stava 1. ovog člana prilažu se i tabele iz člana 27. ove uredbe, s tim da se uz svaku tabelu daju i odgovarajuća objašnjenja.

Pored tabelarnih rezultata, obavezno se prilažu i obrasci, fotodokumentacija i drugi dokazi koji su korišteni za utvrđivanje procjene štete.

Konačna procjena šteta (obračun šteta) podnosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja od strane nadležnog organa.

Član 30.

Uz izještaj iz člana 29. ove uredbe, dostavlja se i sljedeće:

- 1) Akt nadležnog organa kojim je proglašen nastanak prirodne i druge nesreće na području na koje se odnosi procjena štete;
- 2) Akt o imenovanju općinske komisije za procjenu šteta;
- 3) Akt o utrošenim sredstvima za uklanjanje posljedica od prirodnih i drugih nesreća;
- 4) Akt nadležnog organa o usvajanju procjene štete;
- 5) Podaci o dobivenoj pomoći od Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine i iz inostranstva do podnošenja izještaja;
- 6) Podatke o visini sredstava u budžetu općine, grada, odnosno kantona koja su obezbijedena za saniranje šteta izazvanih prirodnim i drugim nesrećama.

Član 31.

Izještaj o procijenjenim štetama razmatraju i usvajaju sljedeći organi:

- 1) izještaj općinske komisije prvo razmatra općinski načelnik koji može, prema potrebi, zatražiti da općinska komisija izvrši kontrolu pojedinih procjenjena šteta, a nakon toga, općinski načelnik taj izještaj sa svojim mišljenjem dostavlja općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje;
- 2) izještaj kantonalne komisije razmatra i usvaja vlada kantona;
- 3) izještaj Federalne komisije razmatra i usvaja Vlada Federacije.

11. Kontrola procijenjene štete

Član 32.

Kontrola procijenjene štete vrši se, po pravilu, onda kada nadležni organ ocjeni da procjena štete nije pravilno utvrđena, a naročito onda ako se mora podnijeti zahtjev za dodjelu pomoći za saniranje nastalih šteta.

Kontrolu procijenjene štete u općini naređuje općinski načelnik, odnosno općinsko vijeće, a sprovodi je općinska komisija.

Kontrola procijenjene štete sprovodi se radi provjere da li je procjena štete izvršena dosljednom primjenom ove uredbe i da li su obezbijedeni podaci koji mogu poslužiti za ocjenjivanje realnosti procijenjene štete.

Kontrola se provodi na uzorku materijalnog dobra za koje je izvršena procjena štete, ponovnim prikupljanjem podataka i procjenama na odgovarajućim obrascima iz člana 25. ove uredbe, zavisno od materijalnog dobra na kojem treba izvršiti kontrolu.

Kontrola se vrši na uzorku materijalnih dobra u vlasništvu građana i pravnih lica.

Kontrolu procijenjene štete organizuju i provode stručnjaci za uzorak, koje odredjuje općinska komisija.

Kontrola procijenjene štete vrši se na način koji je propisan na prilogu broj 7. iz tačke 7. stav 1. člana 28. ove uredbe i uputstvu datom uz taj prilog.

12. Postupak traženja pomoći za saniranje šteta

Član 33.

Ako općinski načelnik procjeni da općina iz svojih sredstava ne može izvršiti saniranje svih šteta nastalih od prirodne i druge nesreće može podnijeti zahtjev za traženje pomoći. Zahtjev se podnosi vlasti kantona. Uz zahtjev se prilaže Tabela 1 iz tačke 1. stava 1. člana 27. ove uredbe.

Ako su štete od prirodne i druge nesreće nastale na području dvije ili više općina ili području cijelog kantona, a kanton nije u mogućnosti iz svojih sredstava izvršiti saniranje svih šteta, vlasti kantona može podnijeti zahtjev Vladi Federacije za dodjelu pomoći za saniranje tih šteta. Ovaj zahtjev vlasti kantona može podnijeti i u slučaju kada nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu iz stava 1. ovog člana.

13. Obrasci, tabele i prilozi

Član 34.

Općinski načelnik je dužan, na prijedlog općinske komisije, organizovati štampanje svih obrazaca iz člana 25., tabela iz člana 27. i priloga iz člana 28. ove uredbe u potrebnim količinama, s tim da se na poledini obrasca štampaju i uputstva data uz te obrazce, tabele i priloge.

Štampanje obrazaca, tabela i priloga iz stava 1. ovog člana treba izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana imenovanja općinske komisije.

U finansiranju štampanja obrazaca, tabela i priloga iz stava 1. ovog člana, na zahtjev općinskog načelnika, učestvuje i kanton.

Obrasci, tabele i prilozi iz stava 1. ovog člana štampaju se na obrascu formata A3, radi jednoobraznosti i automatske obrade podataka.

IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 35.

Komisije za procjenu šteta iz stava 2. člana 7. ove uredbe obrazovaće se najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 36.

Oblik i sadržaj obrazaca iz člana 25., tabela iz člana 27. i priloga iz člana 28. ove uredbe sa uputstvima za njihovo popunjavanje nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

Član 37.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje primjena Uputstva o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni list SFRJ", broj 27/87).

Član 38.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 554/04

29. novembra 2004. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.

OBRASCI, TABELE I PRILOZI SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE (Član 36. Uredbe)

1. Obrasci iz člana 25. Uredbe

- 1) obrazac Š-01 - Štete na gradevinskom objektu;
- 2) obrazac Š-02 - Štete na opremi u vlasništvu pravnih lica;
- 3) obrazac Š-03 - Štete na ostalim materijalnim dobrima;
- 4) obrazac Š-04 - Štete na nepokretnim kulturnim dobrima;
- 5) obrazac Š-05 - Štete na pokretnim kulturnim dobrima;

- 6) obrazac Š-06 - Štete na ostalim materijalnim dobrima, troškovi i indirektne štete pravnih lica;
- 7) obrazac Š-07 - Zbirni pregled svih šteta za pravna lica koje su procijenjene na obrascima Š-01 do Š-06;
- 8) obrazac Š-08 - Prosječne cijene potrebne za procjenu šteta;
- 9) obrazac Š-POM - Obračun troškova za popravku oštećenog materijalnog dobra i utvrđivanje vrijednosti spašenog materijala.

2. Tabele iz člana 25. Uredbe

- 1) tabela Š-01/1 - Globalna procjena šteta na gradevinama u privatnom vlasništvu i
- 2) tabela Š-03/1 - Globalna procjena šteta na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima.

3. Tabele iz člana 27. Uredbe

- 1) Tabela - 1 - Zbirni pregled šteta po vrstama materijalnih dobara i vlasništvu;
- 2) Tabela - 2 - Pregled šteta po oblastima djelatnosti za pravna lica;
- 3) Tabela - 3 - Pegled šteta u privatnom vlasništvu;
- 4) Tabela - 4 - Pregled šteta po vrstama i grupama materijalnih dobara i vlasništvu;
- 5) Tabela - 5 - Pregled gradevina, stanova, poslovnih prostora, domaćinstava i osoba u oštećenim i uništenim stanovima i privatnim kućama;
- 6) Tabela - 6 - Pregled šteta na kulturnim dobrima;
- 7) Tabela - 7 - Pregled troškova Federacije, kantona, grada, općine i pravnih lica, po vrstama troškova;
- 8) Tabela - 8 - Pregled šteta na neosiguranim materijalnim dobrima, po vrstama i grupama materijalnih dobara i vlasništvu.

4. Pomoći akti iz člana 28. Uredbe

- 1) Prilog broj 1 - Šifarnik oblika organizovanja poslovnih subjekata;
- 2) Prilog broj 2 - Nomenklatura materijalnih dobara;
- 3) Prilog broj 3 - Amortizacione stope za stambene i ostale gradevine u vlasništvu građana;
- 4) Prilog broj 4 - Kriteriji za utvrđivanje kategorije i stepena oštećenja materijalnih dobara sa obrascem Š-KAT - Popis pregledanih gradevina sa kategorijom oštećenja;
- 5) Prilog broj 5 - Tabele za evidentiranje troškova izazvanih nastalom štetom;
- 6) Prilog broj 6 - Kriteriji za procjenu šteta u slučaju ponovljenog zemljotresa;
- 7) Prilog broj 7 - Metodologija za kontrolu procijenjene štete;
- 8) Prilog broj 8 - Izbor uzorka gradevine.

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA Š-01

Obracac Š-01 služi za evidentiranje i procjenu nastalih šteta na svim objektima u svim oblicima vlasništva, osim za objekte koji su proglašeni kulturnim dobroima, a za koje procenu štete obavljaju posebne komisije na obrascu Š-04. U Prilogu br. 1 navedene su sve vrste oblika vlasništva, pa se iz tog popisa prenosi odgovarajuća šifra u za to predviđena šifarsku polju.

Na pitanja u obrascu odgovara se na tri načina: upisivanjem odgovora na za to predviđenoj liniji; zankruživanjem odgovora na za predviđenoj liniji; zankruživanjem broja, odnosno šifre pored tačnog odgovora i upisivanjem cifarskih podataka u zu tu predviđenu šifarsku polju.

Obruze se popunjava u dva primjera.

ZAGLAVLJE OBRASCA

U gornjem lijevom ugлу upisuje se naziv uzroka štete za koju se vrši procjena.

Redni broj obrasca upisuje se za objekte u vlasništvu građana i pravnih osoba. Za jedno građansko ili pravno lice ne mogu se naći dva obrasca sa istim rednim brojem.

Podataci za poslovni subjekti i građansku lice za koje se vrši procjena:

1. Za poslovni subjekti upisuje se čin naziv koji je uveden u sudske registre, odnosno u akti o ujedinjenom osnivanju (poduzeću) i drugome postupku jedinice upisujući naziv preduzeća u čijem su sustavu i svoj naziv). Ako se obruze popunjuju za objekat u vlasništvu građana, navodi se ime i prezime vlasnika.
2. U šifarsku polju upisuje se identifikacioni broj pravnog lica ili jedinstveni matični broj vlasnika (gradjana).
3. U šifarsku polju upisuje se oblik organizovanja poslovnog subjekta. U Prilogu br. 1 navedene su sve vrste oblika organizovanja, pa se iz tog popisa prenosi odgovarajuća šifra u za to predviđena šifarsku polju.
4. Upisuje se oblik vlasništva i odgovarajuća šifra iz Priloga br. 1.
5. Upisuje se adresa vlasnika, odnosno lokacija objekta (naziv kantona, općine, naselje, ulica i broj i telefona), a u šifarsku polju unosi se šifra kantona i općine i naselja. Sve šifre za kanton, općinu i naselja osigurava Federalni zavod za statistiku.
6. Upisuje se adresa vlasnika i djelatnosti (podrazred) prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (SKD), (Službene novine Federacije BiH, broj: 28/96)
7. Uzrok štete i godina nastanka

Za uzrok štete upisuje se naziv prirodne i druge nesreće upisanom u gornjem lijevom ugлу i godina u kojoj je šteta nastala, a u šifarsku polju unosi se datum, mjesec i godina nastanka.

PODACI O OBJEKTU:**8. Naziv i šifra objekta**

Za objekte u vlasništvu građana i pravnih osoba upisuje se naziv objekta prema Nomenklaturi materijalnih dobara (Prilog br. 2). Naprimjer: oslošak ili oštalo za životinje i sl. U šifarsku polju upisuje se šifra iz Nomenklature koji je u prvom primjeru pod brojem 1540-a, a u drugom pod 1610.

Od objekata u vlasništvu građana evidentira se i procjenjuje šteta na sljedećim građevinama:

- 1810 Stambene građevine
- 1814 Vlakend - kuće
- 1610 Štale za krovnu i sitnu stoku
- 1580 Građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i uružja
- 1755 Ugođajčiške radnje
- 1771 Zamstne radnje
- 1799 Građevine za druge poslovne namjene
- 1899 Šupe, garaže, ostale građevine, masivne ograde i podgrade
- 1660 Banari i elsterne za vodu

Šifra za stambenu građevinu upisuje se ako polovina površine građevine ili više čine stanove.

9. Godina izgradnje

Upisuje se godina završetka izgradnje objekta prema upotrebnoj dozvoli objekta ili prema izjavi vlasnika ili drugih osoba, a u krajnjem slučaju – prema ocjeni projektnitelja štete. Za objekte u izgradnji upisuje se godina u kojoj se dogodila šteta. Za objekte na kojima su vršene veće rekonstrukcije, popravke i dogradnje upisuje se godina u kojoj su izvršeni ti radnici.

10. Građevinska dozvola

Pozitivan odgovor na to pitanje daje se na osnovu dokumenta, tj. građevinske dozvole za gradnju objekta koju je izdala nadležna služba općine. Za objekte starijeg datuma odgovara se na osnovu izjave vlasnika objekta ako ne posjeduje potenciju dozvola.

11. Građevinska veličina objekta

Na predviđenoj liniji upisuje se jedinicu mjere kojom se izražava veličina objekta iz Nomenklature dane u Prilogu br. 2, a u šifarsku polju upisuje se podatak o veličini objekta.

Za ostičene objekte upisuje se veličina ostičenog dijela objekta. U sljedećim potresu, za ostičene građevine navodi se veličina cijele građevine. Za uništene objekte upisuje se veličina cijelog objekta. Veličina građevine iskazuje se u m² korisne površine, a to je zbir podnih površina svih stanova, poslovnih prostorija i zajedničkih prostorija, kojima se, zavisno od namjene, obraćajuva slična površina (100 % podne površine) ili smanjena površina (npr. 75 % površine). Prema tome, koeficijenti kojima se množi podne površine dijelova građevine sa raznim namjenama su slijedeći:

- stanovi, poslovne prostorije, stepeništa, transformatorske stanice, peronice, krovovnice, kao i štale, građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda su obrišenim zidovima i plafonima i sl.1,00
- skladišta, garaže, konobe i slične prostorije su obrišenim zidovima i tavanicama, kao i lote otvorene najviše sa dvije strane.....0,75
- prostorije za smještaj goriva, vozno okno i strojni prostor za lift i slične prostorije s neobradenim zidovima i tavanicama, no primjeri stale u sestinskim građevinama, pokrivene terase i slične prostorije, visine 4,0 ili veće.....0,50
- neobradeni dio tavanu čiji unutarnji dio ima čistu visinu 2,0 m ili više.....0,35
- kao u prethodnoj aliniji, samo visine manje od 2,0 m.....0,20
- balkoni, nepokrivene terase i prohodni krovovi.....0,25
- prednadvanje, poslovne i slične prostorije, visine 4,0 ili veće.....1,50

Za poljoprivredne građevine, kao što su vinjeni, peradarnici, štale konje i goveda i dr. obuhvata se površina pod krovom, a ne uzimaju se ograničeni prostori koji nisu pod krovom.

Za objekte u izgradnji upisuje se veličina izgrađenog dijela do momenta nastanka štete, a ne previdena veličina objekta.

12. Ostećenje objekta

Odgovor na ovo pitanje daje se na osnovu ocjene komisije koja procjenjuje štetu, a za štetu od potresa i poplave, veličinu razmjeru – na osnovu kategorizacije oštećenja data u Prilogu br. 4. Označa ovo upisana na samoj građevini znači da je građevina uništena, dok ostale označe (1 do 5) znače da je oštećena.

Objekti koji nisu potpuno uništeni, u njihova popravku se ne isplati, smatraju se uništenu i zauzimaju se označom o2s.

13. Kategorija oštećenja građevine

Na ovo pitanje odgovara se samo kad je izvršena kategorizacija oštećenja, i to prepisivanjem broja kategorije koji je upisan na građevini.

14. Konstrukcije i građevine

Odgovara se zankruživanjem jedne od navedenih šifara prema vrsti konstrukcije građevine, odnosno vrsti materijala od koga se izgrađeni spoljni zidovi.

U građevine su skeletom konstrukcijom svrstavaju se građevine čiji je konstruktivni sistem od armiranim betonskim ili čeličnim skeleta.

U građevine od tvrdog materijala svrstavaju se građevine čiji su noseci zidovi izgrađeni od opake, kamene ili montažnih elemenata. Tu spadaju i višepratice koje nemaju kompletan skeletni sistem.

U građevine od slabih materijala spadaju građevine od čerpića ili haluba, od dasaka, pletera i drugih slabih materijala.

15. Stanovi – ukupno

Kao odgovor na ovo pitanje daje se podatak o ukupnom broju i korisnoj površini stanova u oštećenim, odnosno uništanim završenim građevinama i broju domaćinstava i osoba u tim stanovima.

Korisna površina stanova je zbir površina podova svih prostorija u stanu obvezatnih prema odredbama važećeg standarda, pri čemu se primjenjuju određeni koeficijenti, pa se uzima:

za zatvorene prostorije i luke – stvarna površina podova, pa je koeficijent.....1,00 za lofts-75% površine (tj. ukupna površina se množi koeficijentom.....0,75 za pokrivene terase.....0,50 za balkone, otvorene terase, frijajmove i ravne prohodne krovove.....0,25

Na pitanje o broju domaćinstava i lica odgovara se samo za stalno nastanjene stanove (tj. kontinuirano godine), bez obzira na pravni osnov po kome domaćinstvo (lice) koristi stan.

16. Oštećeni stanovi

Kao odgovor na ovo pitanje može se podati o broju i korisnoj površini oštećenih stanova koji se množe u građevini za koju se podnosi izvješaj. Ovaj podatak se mora razlikovati od odgovora na pitanje 15. ako je građevine nisu oštećeni svi stanovi.

17. Površina polovnog prostora

Za građevine koje su u cijelini namijenjene za poslovne svrhe, kao odgovor na ovo pitanje može se podatak dati kao odgovor na pitanje 11.

Ako je oštećena građevina koja ima i stanove i poslovne prostorije, kao odgovor se daje površina samo oštećenog poslovnog prostora. Ako je građevina uništena, u odgovoru se navodi površina cijelogukupnog poslovnog prostora koji se množi u konkretnoj građevini.

Obraćen korisnicu površine radnog dijela i pomoćnih prostorija (magacin, hodnici, WC), vrši se na isti način i sa istim koeficijentima, kao i obraćen korisnicu površine stanova.

18. Iznos stete na objektu

U šifarsku polju odredena za odgovor prenosi se, poslije završene procjene štete, podatak koji je na istom obrascu upisan pod rednim brojem 11.

PROCJENA ŠTITE

Visina štete na završenim i nezavršenim oštećenim objektima, kao i nezavršenim uništениm objektima u vlasništvu građana i pravnih lica utvrđuje se izradom predračuna troškova popravke za dovođenje objekta u provitno stanje, na obrascu Š-POM. Za uništene objekte u vlasništvu pravnih osoba štete predstavlja kajgovidstveni podatak u revoluzionirani sudjelujući vrijednosti objekta. Za uništene građevine u vlasništvu građana ovaj podatak se može procijeniti. Procjena se vrši na samom obrascu na sljedeći način:

- podatak o korisnoj površini uništene građevine prenosi se iz odgovora na pitanje 11, sa prve strane obrasca;
- cijena mora odgovarati kvalitetu građevine i njenoj lokaciji, a daje je općinska komisija;
- množenjem vrijednosti površine i cijene dobija se nova vrijednost uništene građevine;
- stopa amortizacije preuzima se iz Priloga br. 3, i zavisi od godina starosti građevine i godina vjerovatnog trajanja građevine;
- iznos amortizacije utvrđuje se množenjem nove vrijednosti stopom amortizacije i dijeljenjem sa 100.

Sudjeluju vrijednost predstavljuju novu vrijednost unamjenu za iznos amortizacije.

Ako od oštećenog ili uništene objekta ima spašenog materijala, njegova vrijednost se utvrđuje na obrascu Š-POM. Taj iznos se izračunava po vrstama spašenog materijala, primjenom ostvarenih cijena ako je izvršena prodaja materijala ili primjenom prešteđenih nabavnih cijena u vrijeme nastanka štete u daničnoj općini.

U tom slučaju iznos štete se izračunava tako što se za oštećene objekte troškovi popravke umnoži sa iznosom spašenog materijala, a za uništene objekte se za taj iznos umnoži sudjelujući vrijednost objekta.

Obrascu Š-POM ima isti redni broj kao i obrascu na kome je evidentirano sredstvo za koje se vrši procjena, pa ga treba i priložiti uz taj obracac. U obrascu Š-POM obraćen se vrši u KM, a u obrascu Š-01 prenosi se izražen u hiljadama KM.

PROCJENA ŠTETEnd _____
naziv prirodne ili druge nesreće

OBRAZAC - Š-02

[§ | § | 2]

redni broj obrazca

[] [] []

ŠTETE NA OPREMI U VLASTIŠTVU PRAVNIH LICA*Podaci o poslovnom subjektu za koji se vrši procjena
(poduzeće, zavod, jedinica upravljačke funkcije, predstava u drugim organizacijama i sljedeći)*

1) Naziv (firma). _____

(preduzeće, zavod, jedinica upravljačke funkcije, predstava u drugim organizacijama i sljedeći)

[] [] []

2) identifikacioni broj pravnog lica _____

[] [] []

identifikacioni broj dijela _____

[] [] []

3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta _____

[] []

4) Oblik vlasništva _____

[]

5) Lokacija opreme: a) Kantor _____

b) Općina _____

[] [] []

c) Naselje _____ d) Ulica i kućni broj _____

e) Telefon _____

6) Djelatnost (pedjazred) prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (SKD) _____

[] [] []

7) Uzrok štete, datum, mjesec i godinu nastanka _____

[] [] []

8) NAZIV I ŠIFRA OPREME**13) REVALORIZIRANA SADAŠNJA****VRIJEDNOST UNIŠTENE OPREME,
U KM**

[] [] []

9. INVENTURNI BROJ

[] [] []

10) GODINA NABAVKE OPREME

[] [] []

14. VRIJEDNOST SPAŠENOG**MATERIJALA, U KM**

[] [] []

11) OŠTEĆENJE OPREMEoštećena..... 1
uništena..... 2**15. PROCJENA ŠTETA** *(za oštećenu opremu vredna 12-14, za uništenu opremu vredna 13-14, u KM)*

[] [] []

**12) TROŠKOVI POPRAVKE
OSTECENE OPREME, U KM**

[] [] []

16. BROJ KOMADA*(vidi upozorenje)*

[] []

**17) OSIGURANJE KOD
OSIGURAJUĆIH DRUŠTAVA
OD UZROKA KOJI JE IZAZVAO
ŠTETE**

Ima..... 1

Nema..... 2

OBRAĆUN TROŠKOVA ZA POPRAVKU OŠTEĆENE OPREME

RED. BROJ	OPIS RADOVA POTREBNIH ZA POPRAVKU OŠTEĆENE OPREME I NAZIV SPAŠENOG MATERIJALA	JEDINICA MIJERE	KOLOCINA	CIJENA U KM	VRIJEDNOST U KM (4x5)
1		a	a	a	a

U

Članovi komisije

Datum _____

1 _____

2 _____

3 _____

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA Š-02

Obrazac Š-02 koriste pravna lica za ocjenu šteta na oštećenoj ili uništenoj opremi. Taj obrazac se popunjava pojedinačno za svaku vrstu oštećenog ili uništenog sredstva iz osnovnih grupa opreme definisanih prema Nomenklaturi materijalnih dobara (prilog br. 2). Izuzetak se može učiniti samo kad je riječ o velikom broju potpuno istih uredaja koji imaju istu vrstu oštećenja (npr. pomjerene su samo iz ležišta i sl.), pa se tada za sve uredaje može popuniti jedan obrazac. Obrazac se popunjava u dva primjera.

Na pitanje u obrazcu odgovara se na tri načina: upisivanjem odgovora na za to predviđenoj liniji; zaokruživanjem broja, odnosno šifre pored tačnog odgovora, i upisivanjem cifarskih podataka u za to predviđena šifarska polja.

Zaglavlje obrasca, podaci za pravno lice za koje se procjenjuje šteta, uzrok štete i godina nastanka, kao kod obrasca Š-01.

Naziv i šifra opreme

Odgovor se daje upisivanjem pravog naziva opreme koja je, prema ocjeni komisije, oštećena ili uništena, a razvrstana je u kategorije prema Nomenklaturi materijalnih dobara (Prilog br. 2).

Inventurni broj

Prepisuje se broj sa inventurne tablice aparata, odnosno uredaja. Ako se na istom obrascu šteta procjenjuje za veći broj aparata – uredaja, upisuje se inventurni broj prvog aparata.

Godina nabavke sredstva

Upisuje se godina kad je sredstvo nabavljeno. Ako se na istom obrascu procjenjuje šteta za veći broj sredstava, upisuje se godina nabavke prvog sredstva.

Oštećenje opreme

Odgovor se daje zaokruživanjem šifri 1. ili 2., prema ocjeni komisije za procjenu šteta.

Troškovi popravke oštećene opreme

U tabeli na drugoj strani obrasca treba obračunati troškove za popravku oštećenog sredstva, tako da se za svaku vrstu radova i materijala navedu potrebne količine i prosječne cijene koje važe u vrijeme nastanka procjene šteta na području dotočne općine. Ako se rad iskazuje izdvojeno obračunava se u norma satima, po cijenama koje su važeće u vrijeme nastanka štete. Troškovi se obračunavaju u KM, a pri upisivanju odgovora na ovo pitanje, zaokružuje se na hiljadu KM.

Revalorizirana sadašnja vrijednost uništene opreme

Ako je oprema sasvim uništena, unosi se podatak o njenoj sadašnjoj revaloriziranoj vrijednosti iz knjigovodstvene evidencije.

Vrijednost spašenog materijala

Ako se spasi neki materijal ili oštećeni dio uništenog ili oštećenog sredstva i može se upotrijebiti ili prodati, komisija procjenjuje, u nastavku tabele na drugoj strani obrasca, vrijednosti spašenog materijala (količina x cijena) i dobijeni rezultat unosi u obrazac kao odgovor na pitanje 14.

Procijenjena šteta

Iznos procijenjene štete za oštećenu opremu (pitanje 15) jednak je iznosu troškova popravke (pitanje 12) ako spašenog materijala nema. U protivnom, iznos štete jednak je razlici koja se dobija iz odgovora na pitanje 12 i 14.

Isto važi i pri iskazivanju štete za uništenu opremu, s tim što je šteta ili jednaka cifri kod pitanja 13, ili je kod tačke 15. manja za vrijednost spašenog materijala (pitanje 14.).

Broj komada

Upisuje se broj oštećenih, odnosno uništenih aparata – uredaja koji imaju istu vrstu oštećenja i za koje je šteta procijenjana zbirno na jednom obrascu.

OBRAZAC - Š-03

[§ § §]

PROCJENA ŠTETE

od

naziv privredne ili druge nekreć

redni broj obrazca

[§ § §]

ŠTETE NA OSTALIM MATERIALNIM DOBRIMA

Podaci o poslovnom subjektu i građanskom licu za koje se vrši procjena
(gradsko/četvrti, tvrtka/četvrt, tekućina u materijalu/na poslu/teč)

1) Naziv (firma), Ime i prezime vlasnika ako je materijalo dobro u vlasništvu građana

poduzeća i drugo poslovne jedinice uključujući naziv preduzeća u čijem su vlasništvu i svoj naziv

npr. način izvoza

2) Identifikacioni broj pravnog lica (Jedinstveni

matični broj-akto je u vlasništvu građana)

identifikacioni broj dijela

3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta

4) Oblik vlasništva

5) Lokacija: Kanton

b) Općina

[§ § §]

c) Naselje

Ulica i kučni broj

e) Telefon

npr. način izvoza

6) Djelatnost (pedučred) prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (SKD)

7) Uzrok štete, datum, mjesec i godina nastanka

Odg. na:

Nesigurno:

1

2

Tabela 1. PROCJENJENE ŠTETE PO GRUPAMA MATERIALNIH DOBARA

R. 3	Vrsta i naziv materijalnog dobra	Šifra	Jed. mjeru	KOLICINA		STELA, u KM	
				osteceni materij. dober	uništeni materij. dober	Ostvareni u KM	Unutrišnji u KM
I. ŽIVOTDURJAKI I SREDSTVA ZA PROIZVODJENJE							
1. ZEMI-JESTE						XXX	XXX
Paljivo i redno sredstvo	0100		lt.				
Električna energija	0110		lt.				
Drvo	0120		lt.				
Kemijski reagensi	0130		lt.				
Građevinsko staklo	0140		lt.				
Okrepljiva stakla	0140		lt.				
2. DRUGI ZIVOTDURJAKI I SREDSTVA ZA PROIZVODJENJE						XXX	XXX
Vinoci	3610		lt.				
Vinogradi	3620		lt.				
Bušnjaci	3630		lt.				
Šljivi	3640		lt.				
Zrakoplovni rezervi	3690		lt.				
3. SUME I ODMERAKI:						XXX	XXX
SUME	1100		lt.				
Sume bilježi	4110		lt.				
Sume celama	4120		lt.				
Sume novčadi	4130		km				
druge	4170		km				
4. PREDMETI, PREDMETAKSVALUTA						XXX	XXX
Kočije, mreže i kompjuteri	5910		grd				
Građevni i drugi materijali	5920		grd				
Za pripremu	5921		grd				
Ostatko	5922		grd				
Komponenata	5930		grd				
Za pripremu	5931		grd				
Ostatko	5932		grd				
Površinski materijali	5940		grd				
Ostatko	5941		grd				
petrol	5942		grd				
elektro greda	5950		grd				
elektronska oprema	5960		grd				
kompjuteri	5970		grd				
komponenata	5980		grd				
druge	5990		grd				
5. GORENJA-SREDSTVA						XXX	XXX
Sredstva i opremišteni paljivo	6100		lit. KM			XXX	XXX
Paljivosredstvi i ostvareni prih.	6110		lit. KM			XXX	XXX
Tradicionalni primjeti	6100		km				
Zeleno	6110		km				
Industrijsko sređ.	6120		km				
Površinsko hranj.	6130		km				
Snimanja, filtri	6140		km				
Iznoski, spremiš.	6150		km				
Ostatko	6160		km				
Ostatko	6170		km				
Ostatko	6180		km				
Ostatko	6190		km				
Ostatko	6191		km				
Ostatko	6192		km				
Ostatko	6193		km				
Ostatko	6194		km				
Ostatko	6195		km				
Ostatko	6196		km				
Ostatko	6197		km				
Ostatko	6198		km				
Ostatko	6199		km				
Ostatko	6200		km				
Ostatko	6210		km				
Ostatko	6220		km				
Ostatko	6230		km				
Ostatko	6240		km				
Ostatko	6250		km				
Ostatko	6260		km				
Ostatko	6270		km				
Ostatko	6280		km				
Ostatko	6290		km				
Ostatko	6300		km				
Ostatko	6310		km				
Ostatko	6320		km				
Ostatko	6330		km				
Ostatko	6340		km				
Ostatko	6350		km				
Ostatko	6360		km				
Ostatko	6370		km				
Ostatko	6380		km				
Ostatko	6390		km				
Ostatko	6400		km				
Ostatko	6410		km				
Ostatko	6420		km				
Ostatko	6430		km				
Ostatko	6440		km				
Ostatko	6450		km				
Ostatko	6460		km				
Ostatko	6470		km				
Ostatko	6480		km				
Ostatko	6490		km				
Ostatko	6500		km				
Ostatko	6510		km				
Ostatko	6520		km				
Ostatko	6530		km				
Ostatko	6540		km				
Ostatko	6550		km				
Ostatko	6560		km				
Ostatko	6570		km				
Ostatko	6580		km				
Ostatko	6590		km				
Ostatko	6600		km				
Ostatko	6610		km				
Ostatko	6620		km				
Ostatko	6630		km				
Ostatko	6640		km				
Ostatko	6650		km				
Ostatko	6660		km				
Ostatko	6670		km				
Ostatko	6680		km				
Ostatko	6690		km				
Ostatko	6700		km				
Ostatko	6710		km				
Ostatko	6720		km				
Ostatko	6730		km				
Ostatko	6740		km				
Ostatko	6750		km				
Ostatko	6760		km				
Ostatko	6770		km				
Ostatko	6780		km				
Ostatko	6790		km				
Ostatko	6800		km				
Ostatko	6810		km				
Ostatko	6820		km				
Ostatko	6830		km				
Ostatko	6840		km				
Ostatko	6850		km				
Ostatko	6860		km				
Ostatko	6870		km				
Ostatko	6880		km				
Ostatko	6890		km				
Ostatko	6900		km				
Ostatko	6910		km				
Ostatko	6920		km				
Ostatko	6930		km				
Ostatko	6940		km				
Ostatko	6950		km				
Ostatko	6960		km				
Ostatko	6970		km				
Ostatko	6980		km				
Ostatko	6990		km				
Ostatko	7000		km				
Ostatko	7010		km				
Ostatko	7020		km				
Ostatko	7030		km				
Ostatko	7040		km				
Ostatko	7050		km				
Ostatko	7060		km				
Ostatko	7070		km				
Ostatko	7080		km				
Ostatko	7090		km				
Ostatko	7100		km				
Ostatko	7110		km				
Ostatko	7120		km				
Ostatko	7130		km				
Ostatko	7140		km				
Ostatko	7150		km				
Ostatko	7160		km				
Ostatko	7170		km				
Ostatko	7180		km				
Ostatko	7190		km				
Ostatko	7200		km				
Ostatko	7210		km				
Ostatko	7220		km				
Ostatko	7230		km				
Ostatko	7240		km				
Ostatko	7250		km				
Ostatko	7260		km				
Ostatko	7270		km				
Ostatko	7280		km				
Ostatko	7290		km				
Ostatko	7300		km				
Ostatko	7310		km				
Ostatko	7320		km				
Ostatko	7330		km				
Ostatko	7340		km				
Ostatko	7350		km				
Ostatko	7360		km				
Ostatko	7370		km				
Ostatko	7380		km				
Ostatko	7390		km				
Ostatko	7400		km				
Ostatko	7410		km				
Ostatko	7420		km				
Ostatko	7430		km				
Ostatko	7440		km				
Ostatko	7450		km				
Ostatko	7460		km				
Ostatko	7470		km				
Ostatko	7480		km				
Ostatko	7490		km				
Ostatko	7500		km				
Ostatko	7510		km				
Ostatko	7520		km				
Ostatko	7530		km				
Ostatko	7540		km				
Ostatko	7550		km				
Ostatko	7560		km				
Ostatko	7570		km				
Ostatko	7580		km				
Ostatko	7590		km				
Ostatko	7600		km				
Ostatko	7610		km				
Ostatko	7620		km				
Ostatko	7630		km				
Ostatko	7640		km				
Ostatko	7650		km				
Ostatko	7660		km				
Ostatko	7670		km				
Ostatko	7680		km				
Ostatko	7690		km</				

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA Š-04

Kulturna dobra su nekretnine i druga sredstva od posebnog kulturnog i historijskog značaja i uživaju posebnu zaštitu.

Kulturna dobra dijele se na nepokretna kulturna dobra ili objekte i na pokretna kulturna dobra ili predmete. U slučaju štete komisija za procjenju treba za svako područje da sačini spisak oštećenih ili uništenih nepokretnih kulturnih dobara (prema odgovoru na pitanje 8. iz obrasca). Najprije se navode kompleksi, tj. kulturno-historijske cjeline vezane za određenu sredinu, pa zatim građevinski i arhitektonski objekti – kulturna dobra, koji ne pripadaju nijednoj cjelini – kulturnom dobru.

Svakome od njih daje se redni broj, koji je istovremeno Šifra za navedeno kulturno dobro. Popis kulturnih dobara treba predati na obradu zajedno sa obrascima, jer će se procjena štete iskazati poimenično za svako dobro sa popisa.

Za evidentiranje obilježja na temelju kojih se šteta procjenjuje i pribavljaju važnije informacije o oštećenom ili uništenom kulturnom dobru koriste se: za objekte – obrazac Š-04, a za predmete – obrazac Š-05.

Obrasci služe za evidentiranje i procjenu štete nastale na svim kulturnim dobrima u svim oblicima vlasništva. Kulturna dobra su registrirana u institucijama koja se bave njihovom zaštitom. Za procjenu se moraju koristiti evidencije tih institucije, a šteta se procjenjuje hitno, radi preduzimanja odgovarajućih mjera zaštite.

Na pitanja u obrascima odgovara se na način kao u upustu za obrazac Š-01.

Na pitanja 10., 11., 12., 16., 17. i 18. odgovor se daje prema postojećim evidencijama u nadležnoj instituciji za zaštitu kulturnih dobara.

Na pitanja 13., 14., 15., 21., 22. i 23. komisija odgovara na temelju direktnog uvida u objekat koji je pretrpio štetu.

Obrazac se popunjava u dva primjerka. Uz popunjeni obrazac prilaže se skica oštećenja sa najnužnijim mjerama, foto-dokumentacija i obrazac Š-POM na kome je šteta procijenjena.

Komisiju koja procjenjuje štetu čine stručnjaci specijalizirani za obje vrste kulturnih dobara. Zbog toga uputstvo sadrži samo načelna objašnjenja o evidentiranju štete i o postupku za procjenu.

ZAGLAVLJE OBRASCA

Kao u upustvu za popunjavanje obrasca Š-01.

8. Naziv kompleksa – kulturnog dobra

Kao odgovor na ovo pitanje u oba obrasca treba upisati naziv kompleksa – kulturnog dobra kome objekt (nepokretno kulturno dobro) pripada.

Ako objekat nije u sastavu nekog kompleksa, upisuje se naziv tog objekta, pa je odgovor identičan odgovoru na pitanje 9.

U šifarska polja prenosi se redni broj pod kojim se u posebnom popisu vodi kompleks ili objekat – kulturno dobro. Za pokretna kulturna dobra koja se nalaze u objektu koji nije kulturno dobro u šifarska polja se upisuju nule, a na linijama – ime vlasnika.

PODACI O KULTURNOM DOBRU**9. Naziv objekta**

Upisuje se tačan naziv nepokretnog kulturnog dobra za koje se procjenjuje šteta.

14. Hitne i privremene intervencije

Na obrascu Š-04 modalitet sa šifrom 2 – «Ostali građevinski radovi», podrazumijeva djelimično rušenje, pokrivanje, podupiranje, razupiranje i slične radove.

21. Stepen ugroženosti

Odnosi se na stepen ugroženosti nakon nastale štete.

Procjena štete

Na pomoćnom obrascu Š-POM za svako kulturno dobro posebno se obračunavaju troškovi potrebi za sanaciju nastale štete, a posebno za hitne i privremene intervencije, i to u KM. Konačni zbirovi se, u hiljadama KM za svaki od pomenutih radova, upisuju u odgovarajuća šifarska polja za pitanje **procjenjena šteta** na svakom od obrasaca.

Za oštećena kulturna dobra šteta predstavljaju procijenjeni troškovi za radove sanacije i hitne intervencije.

Za uništena kulturna dobra šteta se u principu ne procjenjuje, odnosno ne utvrđuje se vrijednost uništenog dobra prije nastanka štete, pa se na pitanje **procjenjena šteta** i ne odgovara. Međutim, ako je objekat uništen pa su izvedeni radovi obuhvaćeni pitanjem o sanaciji štete ili radovi hitnih intervencija radi očuvanja od rotalnog uništenja i zaborava, procjenjuje se vrijednost tih radova i iskazuje kao šteta.

PROCJENA ŠTETE

ad _____ raziv periodne ili druge nesreće

OBRAZAC - S-05
[S | v | j]

redni broj obrasca

ŠTETE NA POKRETNIM KULTURNIM DOBRIMA

Prethodni

*Podaci o poslovnom subjektu i građanskom licu za koje se vrši procjena
(poduzeće, ustanova, jedinica u sastavu za pravno lice)*

1) Naziv (firma), Ime i prezime vlasnika - ako je u vlasništvu građana

2) identifikacioni broj pravnog lica
(Jedinstveni matični broj za građansko lice)

čifra stat. brož.

Identifikacioni broj dijela

3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta

4) Oblik vlasništva

5) Lokacija: a) Kanton _____ b) Općina _____

c) Naselje _____ d) Ulica i kućni broj _____ e) Telefon _____

čifra nos. mješta

6) Djelatnost (podrzred) prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti (SKD)

7) Uzrok štete, datum, mjesec i godina

8) NAZIV POKRETNOG KULTURNOG DOBRA-PREDMETA

9) VRSTA PREDMETA

arheološki
umjetnički
prinjevajuća umjetnost
entomografski
knjižno-afrički
naucno-tehnički
istorijski
ostali istrijiski

13. HITNE I PRIVREMENE INTERVENCIJE

1	Raspšićavanje i druge intervencije	1
2	Ilitne mjeđe	2
3	Demonstriranje i zbrinjavanje	3
4	Deponovanje	4
5	14. SANACIJA NASTALE ŠTETE		
6	Potpuna konzervacija	1
7	Konzervacija i restauracija	2
8	Ostalo	3

ostali istrijiski spomenici

15. OSIGURANJE KOD OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA OD UZROKA KOJI JE IZAZVAO

1	Ima	1
2	Nema	2
3	16. PROCJENJENA ŠTETA, u hilj. KM		

Sumnici nastale štete

10) PERIOD

Prvočijelo	1
Ostali periodi	2
Nepoznat	3

17. VIJEK

(za predmete sa šifrom 2 kod pitanja 10)

1	Hitne intervencije	1
2		2
3		3

12. STEPEN OŠTEĆENJA

Lako oštećen	1
Trećko oštećen	2
Uritsko	3
Očnesen	4

17. VRSTA MATERIJALA

Među	1
Drvu	2
Ikanira i vez	3
Papi i pergament	4
Kožu	5
Keramika, porculan	6
Karak	7
Kost i žg	8
Ukrasno kameje, sedarići sl.	9
Sintetički i ostali materijal	10

20. STEPEN UGROŽENOSTI

1	Sanacija nije moguća	1
2	Sanacija je moguća	2
3	Hitne intervencije	3
4	21. PROMJENA SPOMENIČKOG STATUSA		
5	Isti status	1
6	Prekategorizacija	2
7	Izbacen (neupotrebljiv)	3
8	22. KATEGORIZACIJA OŠTEĆENJA		
9	Upotrebljiv	1
10	privremeno neupotrebljiv	2

19) STANJE PRIJE NASTALE ŠTETE

Dobro	1
Zdužovljavajuće	2
loše	3

Opis deformacija i oštećenja objekta

U: _____
Datum: _____**Članovi komisije**1. _____
3. _____
3. _____

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA Š-05

Kulturna dobra su nekretnine i druga sredstva od posebnog kulturnog i historijskog značaja i uživaju posebnu zaštitu.

Kulturna dobra dijele se na nepokretna kulturna dobra ili objekte i na pokretna kulturna dobra ili predmete. U slučaju štete komisija za procjenu treba za svaku teritoriju da sačini spisak oštećenih ili uništenih nepokretnih kulturnih dobara (prema odgovoru na pitanje 8. iz obrasca). Najprije se navode kompleksi, tj. kulturno-historijske cjeline vezane za određenu sredinu, pa zatim građevinski i arhitektonski objekti – kulturna dobra, koji ne pripadaju nijednoj cjelini – kulturnom dobru.

Svakome od njih daje se redni broj, koji je istovremeno Šifra za navedeno kulturno dobro. Popis kulturnih dobara treba predati na obradu zajedno sa obrascima, jer će se procjena štete iskazati poimenično za svako dobro sa popisa.

Za evidentiranje obilježja na temelju kojih se šteta procjenjuje i pribavljaju važnije informacije o oštećenom ili uništenom kulturnom dobru koriste se: za objekte – obrazac Š-04, a za predmete – obrazac Š-05.

Obrasci služe za evidentiranje i procjenu štete nastale na svim kulturnim dobrima u svim oblicima vlasništva. Kulturna dobra su registrirana u institucijama koja se bave njihovom zaštitom. Za procjenu se moraju koristiti evidencije tih institucije, a šteta se procjenjuje hitno, radi preduzimanja odgovarajućih mjera zaštite.

Na pitanja u obrascima odgovara se na način kao u upustu za obrazac Š-01.

Na pitanja 9., 10., 11., 15., 16. i 17. odgovor se daje prema postojećim evidencijama u nadležnoj instituciji za zaštitu kulturnih dobara.

Na pitanja 12., 13., 14., 20., 21. i 22. komisija odgovara na temelju direktnog uvida u predmet koji je pretrpio štetu.

Obrazac se popunjava u dva primjerka. Uz popunjeni obrazac prilaže se skica oštećenja sa najnužnijim mjerama, foto-dokumentacija i obrazac Š-POM na kome je šteta procijenjena.

Komisija koja procjenjuje štetu čine stručnjaci specijalizirani za obje vrste kulturnih dobara. Zbog toga uputstvo sadrži samo načelna objašnjenja o evidentiranju štete i o postupku za procjenu.

ZAGLAVLJE OBRASCA

Kao u upustvu za popunjavanje obrasca Š-01.

8. Naziv kompleksa – kulturnog dobra

Kao odgovor na ovo pitanje u oba obrasca treba upisati naziv kompleksa – kulturnog dobra u kome predmet (pokretno kulturno dobro) pripada.

Ako predmet nije u sastavu nekog kompleksa, upisuje se naziv tog predmeta, pa je odgovor identičan odgovoru na pitanje 8.

U Šifarska polja prenosi se redni broj pod kojim se u posebnom popisu vodi kompleks ili predmet – kulturno dobro. Za pokretna kulturna dobra koja se nalaze u objektu koji nije kulturno dobro u Šifarska polja se upisuju nule, a na linijama – ime vlasnika.

PODACI O KULTURNOM DOBRU

8. Naziv predmeta

Upisuje se tačan naziv pokretnog kulturnog dobra za koje se procjenjuje šteta.

13. Hitne i privremene intervencije

Na obrascu Š-05 modalitet sa šifrom 1. podrazumijeva račićavanje, reinventarisanje i fotografisanje; modalitet sa šifrom 2. (hitne mjere) podrazumijeva dezinfekciju i sušenje, odnosno vlaženje, a modalitet sa šifrom 3 – demontiranje, pakovanje i prenos.

20. Stepen ugroženosti

Odnosi se na stepen ugroženosti nakon nastale štete.

Procjena štete

Na pomoćnom obrascu Š-POM za svako kulturno dobro posebno se obračunavaju troškovi potrebi za sanaciju nastale štete, a posebno za hitne i privremene intervencije, i to u KM. Konačni zbirivo se, u hijadama KM za svaki od pomenutih radova, upisuju u odgovarajuća Šifarska polja za pitanje procjenjena šteta na svakom od obrasaca.

Za oštećena kulturna dobra štetu predstavljaju procijenjeni troškovi za radove sanacije i hitne intervencije.

Za uništena kulturna dobra šteta se u principu ne procjenjuje, odnosno ne utvrđuje se vrijednost uništenog dobra prije nastanka štete, pa se na pitanje procjenjena šteta i ne odgovara. Međutim, ako je objekat uništen pa su izvedeni radovi obuhvaćeni pitanjem o sanaciji štete ili radovi hitnih intervencija radi očuvanja od totalnog uništenja i zaborava, procjenjuje se vrijednost tih radova i iskazuje kao šteta.

OBRAZAC - Š-06

[§ | § | §]

PROCJENA ŠTETE

naziv preduzeća ili druge neosobe _____

(redni broj obzera)

[] [] []

ŠTETE NA OSTALIM MATERIJALNIM DOBRIMA, TROŠKOVI I INDIREKTNE ŠTETE PRAVNHIH LICA

Podaci o poslovnom subjektu za koji se vrši procjena

(preduzeće, ustanova, jedinica u sastavu tv. pravnog lica)

1) Naziv (firma),

(preduzeće i druge poslovne jedinice upravlja puni naziv preduzeća u čijem su sastavu i svoj naziv)

[] [] []

2) identifikacioni broj pravnog lica

identifikacioni broj dijela _____

[] [] []

3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta _____

[]

4) Oblik vlasništva

[]

5) a) Kanton _____

[] [] []

b) Općina _____

[]

c) Naselje _____

[]

d) Ulica i kućni broj _____

e) Telefon _____

[]

6) Djelatnost (podrazred) prema Standardnoj

klasifikaciji djelatnosti (SKD)

[] [] []

7) Uzrok Štete, datum, mjesec i godina

[] [] []

	ŠIFRA	IZNOS ŠTETE U MIL. KM
UKUPNO		
OSTALI MATE. DOBRI^a UKUPNO	8000	
Ostalo:		
I mjesto		
TROŠKOVITAZVANI ŠTETAMA UKUPNO		
Troškovi na preventivnim mjerama obrane		
Troškovi obrane od pljevlja	9110	
Troškovi izdavanja radova na obrani	9120	
Troškovi rada međunarodizacije	9130	
Troškovi zbrinjavanja radnika i stanovništva		
Zbrinjavanja u potpunosti i stanovništva	9210	
Troškovi pričekanog smještaja	9220	
Troškovi držane	9230	
Troškovi snabdijevanja vodom za piće	9240	
Troškovi osiguranja i egzljek	9250	
Troškovi za zdravstvenih usluga		
Vakcinacija i druge preventivne mjere	9310	
Liječnici	9320	
Otrezaklja pomaga	9330	
Troškovi ambulantnog liječenja	9340	
Troškovi liječenja u stacionarnim i zdravstvenim ustanovama	9350	
Troškovi rehabilitacije	9360	
Troškovi lekarstava i primanjima u bolnici	9370	
Naučna država i stanovništvo		
Naučna radnja donosila u teret BiH da zdravstvenog osiguranja	9410	
Jedrokratne novčare namociči i namoriti u uku i društvenih fondova i sindikata	9420	
Troškovi identifikacija, vratne i premetne pomoći	9430	
Ostali troškovi		
Troškovi iznajmljivanju i stvarjanju materijalnih dobara	9510	
Liječnici, dijagnoza, vakcinacija i evakuacija životinja	9520	
Troškovi organizacije preventivnih sanitetskih i odzavajućih higijensko-sanitetskih usluga	9530	
Troškovi zaštite i spašavanja rafinerija	9540	
Troškovi rada komisija za zaštitu ištakne	9550	
INDIREKTNE ŠTETE		
Štete radi neostvarivanja prihoda	9600	
Du krti u godini u kojoj se dogodilo štete	9610	
Za mjesec u trenutnoj godini	9620	

^a Štete ostale materijalne dobre (tj. uključujući i miješanu).

POMOĆNA TABELA ZA OBRAĆUN ŠTETA ZBOG NEOSTVARIVANJA PRIHODA

	Vrijednost, u KM		Ukupno (2+3)
	Za mjesec tukuteg godine ^b	Za mjesec prethodne godine ^b	
Mogući (planirani) prihod prije nastanka Štete			
Običkivani (procijenjeni) prihod nakon nastanka Štete			
Razlika u prihodu (red.1-red.2)			

^b Samo učinkuju u cijelom dobu tijekom kojeg se ostvaruje (2 mjeseca od početka doba).^c podaci ove tabele mogu se razlikovati

U

Datum _____

Članovi komisije

1. _____

2. _____

3. _____

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA Š-06

U obrazac Š-06 unose se štete na ostalim materijalnim dobrima, troškovi prouzrokovani direktnim štetama i indirektnim štetama nastali zbog prekida rada. Popunjavaju ga pravna lica, i to u dva primjera.

Zaglavljje obrasca, redni broj obrasca, podaci za poslovni subjekt za koji se procjenjuje šteta i uzrok štete i godina nastanka, kao u obrascu Š-01,

Ostala materijalna dobra

Na ovoj poziciji iskazuju se procijenjene štete na oštećenim, odnosno uništenim ili nestalim materijalnim dobrima: zlatu, novcu, dragocjenostima i vrijednosnim papirima; umjetničkim slikama i drugim umjetničkim predmetima; svim vrstama dokumentacije i na ostalim neobuhvaćenim materijalnim dobrima. Procjene štete na navedenim materijalnim dobrima moraju biti dokumentirane i mora ih odobriti nadležna komisija za procjenu štete.

Troškovi izazvani štetama

Podaci o troškovima izazvanim direktnim štetama koje je imalo pravno lice daju se na osnovu evidencije vodene na pomoćnim obrascima koji su dati kao Prilog br. 5. Popis vrsta i grupe troškova u pretkoloni tabele dati su prema naslovima tabela iz pomenutog priloga.

Indirektne štete

Radi šteta na proizvodnji i poslovnim materijalnim dobrima, kao i zbog poremećenih uslova proizvodnje i poslovanja nastaju štete zbog prekida rada. Štete zbog prekida rada obračunavaju se, po pravilu, za razdoblje do kraja tekuće godine počevši od dana nastanka štete, a samo za neke vrste proizvodnje (prema ocjeni nadležne komisije za procjenu šteta i dokumentovano) može se obračunati šteta zbog prekida rada i za razdoblje od 12 mjeseci počev od dana nastanka štete.

U smislu procjene štete zbog prekida rada, pod pojmom «prihod», podrazumijeva se ukupni prihod, koji predstavlja razliku između ukupnog prihoda i ukupno utrošenih sredstava. Samo za specifične vrste proizvodnje (visoke peći i dr.) ova šteta se može uvećati i za iznos određenih fiksnih troškova najviše do iznosa od 3 % na obračunati iznos štete zbog prekida rada, o čemu odluku donosi nadležna komisija za procjenu šteta, uz dokumentovano obrazloženje.

Šteta zbog prekida u radu procjenjuje se tako što se utvrdi visina mogućeg – planiranog prihoda koji bi se ostvario da nije došlo do štete, i visina očekivanog – procijenjenog prihoda koji se može ostvariti nakon nastalih šteta. Razlika između mogućeg i procijenjenog prihoda predstavlja iznos štete zbog neostvarivanja prihoda. Za taj obračun data je pomoćna tabela na drugoj strani obrasca, da bi se lakše utvrdili podaci koje treba unijeti u posljednja tri reda obrasca.

PROCJENA ŠTETE

ud

naziv priredio ili druge nosićeć

OBRAZAC - Š-07

š | a | z |

ZBIRNI PREGLED SVIH ŠTETA ZA PRAVNA LICA KOJE SU PROCJENJENE NA OBRASTIMA Š-01 DO Š-06 *Podaci o poslovnom subjektu za koje se vrši procjena**(poduzeće, ustanova, jedinica u sastavu za pravno lice)*

redni broj obrazca

1) Naziv (firma),*(poduzeće i druge poslovne jedinice upisaju puni naziv preduzeća u čijem su sastavu i svog nosićeć)*

tjera stat. istraž.

2) identifikacioni broj pravnog lica*identifikacioni broj dijela* **3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta** **4) Oblik vlasništva****5) a) Kanton****b) Općina** **c) Naselje****d) Ulica i kućni broj****e) Telefon**

sifra naselj. mjeseca

6) Djelatnost (podrazred) prema Standardnoj**klasifikaciji djelatnosti (SKD)** **7) Uzrok štete, datum, mjesec i godina**

	UKUPNO PROCJENJENA ŠTETA	OD TOGA NA	
		OSTECENIM MAT. DOBRUMA	UNIŠTEVNIM MAT. DOBRUMA
UKUPNO			
Zemljiste			
Građevinski objekti			
Oprema			
Sume i divljač			
Zivotinjski fond, perad i akvakultura			
Obnova sredstava-ukupno			
Kulturna dobra			
Troškovi izazvani štetama			
Indirektna šteta			
U tekućoj godini			
U narednoj godini			

U _____
Datum _____**Članovi komisije**

1. _____

2. _____

3. _____

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA - Š-07

Obrazac - Š-07 predstavlja rekapitulaciju svih procijenjenih šteta kod pravnih lica u kojima je obavljena procjena. Ovaj pregled šteta nastavlja se radi toga da pravna lica sagledaju visinu nastalih šteta i da nadležne komisije mogu izraditi pregled šteta poimenično po pravnim licima za tabelu 3.

Podaci o uzroku štete i odgovori na pitanja upisuju se na isti način, kao što je već objašnjeno za obrasec koji su primijenjeni za procjenu šteta za pravno lice.

Obrazac se popunjava na sljedeći način:

Za gradevinske objekte popunjeni obrasci Š-01 grupiraju se, prema pitanju 12., na oštećene i na uništene objekte. Zatim se za svaku grupu zbraja iznos štete koji je dat kao odgovor na pitanje 18. Rezultati zbrajanja upisuju se u odgovarajuću kolonu za oštećena, odnosno uništena materijalna dobra;

Podaci za opremu dobijaju se iz obrasca Š-02, s tim što se podjela na oštećenu i uništenu opremu vrši prema pitanju 11., a iznos štete se preuzima iz odgovora na pitanje broj 15.

Za zemljište, dugogodišnje zasade, šume i divljač, životinjski fond, obrtna materijalna dobra – ukupno i posebno za tekuću poljoprivrednu proizvodnju, podaci se preuzimaju iz obrasca Š-03. Za svako od navedenih materijalnih dobara podaci se uzimaju iz odgovarajućeg zbirnog reda tabele 1. Za oštećena materijalna dobra procijenjena šteta se uzima iz kolone 7., a za uništena materijalna dobra – iz kolone 8.

Jedno pravno lice najčešće će imati samo jedan popunjten obrazac Š-03.

Ako ih ima više, sve obrasece treba uzeti u obzir i zbir šteta iz svih obrazaca upisati u obrazac Š-07;

- Podaci za kulturna dobra dobijaju se iz obrascata Š-04 i Š-05. Oba obrasca se grupiraju u skladu sa odgovorima na pitanje 13. obrasca Š-04 i pitanje 12. obrasca Š-05. U oštećena dobra svrstavaju se odgovori sa šiframa 1. i 2., a u uništenu – sa šifrom 3. Nakon toga zbrajaju se oba podatka iz odgovora na pitanje broj 17 iz obrasca Š-04 i pitanje 16. obrasca Š-05.

Štete na ostalim materijalnim dobrima, troškovi izazvani štetama i indirektnе štete preuzimaju se iz obrasca Š-06. Samo se štete na ostalim materijalnim dobrima dijele na oštećena i uništena materijalna dobra, dok se troškovi i indirektnе štete upisuju samo u koloni ukupno;

Nakon završenog upisivanja podatka u kolonama 3. i 4. treba zbrojiti horizontalno i upisati ih u kolonu 2. Nakon toga sve treba zbrojiti vertikalno i rezultate upisati u red UKUPNO, u kolone 2, 3 i 4;

Pri dnu obrasca treba upisati tačan broj obrazaca prema navedenim oznakama na temelju kojih je uraden pregled šteta u ovom obrascu i koji se predaje nadležnoj komisiji za procjenu šteta. Uneseni podatak za svaku grupu obrascata treba da predstavlja posljednji redni broj iz te grupe jer obrasci treba prethodno da se numeriraju od 1. do n. i da se redni broj upiše u za to predviđena šifarska polja. Broj tih obrascata istovremeno će služiti kao kontrolni podatak za kontrolu konfiguracija u obradi.

Napominje se da se ovaj obrazac ne uključuje u elektronsku obradu podataka. Pregled šteta po pravnim licima u tabeli 3. izgradiće se obradom svih obrascata na kojima je procijenjena šteta. Zbog toga je potrebno da se obrazac Š-07 savjesno popuni kako ne bi nastala veća neslaganja između podataka iz obrade i ovog obrasca.

OBRAZAC - Š-08

[§ | | 0 | | §]

PROCJENA ŠTETE

od

naziv prirodne ili druge nesreće

redni broj obrazca

[| | | |]

PROSJEĆNE CIJENE POTREBNE ZA PROCJENU ŠTETA

Komisija koja je osigurala cijene

R/B	NAZIV POZICIJE RADA, MATERIJALA I DR.	JEDINICA MJERF	PROSJEĆNA CIJENA U KM
1.			

U _____
Datum _____

Članovi komisije

1. _____

2. _____

3. _____

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE OBRASCA - Š-08

Cijene osigurava općinska, odnosno Federalna ili kantonalna komisija, u skladu sa ovom uredbom.

Ovom uredbom predviđeno je da se za sva oštećena materijalna dobra izradi predračun troškova popravke radi njegovog dovođenja u prvično stanje. Za izradu takvog predračuna neophodne su odgovarajuće cijene. To znači da za popravku građevinskih objekata treba osigurati cijene po pozicionama radova (obuhvaćen materijal i rad), a za materijalna dobra opreme – cijene po vrstama radova ili cijene za norma – sat rada, s tim da cijene za dijelove koji se zamjenjuju i materijal daju komisije procjenitelja, ali to moraju biti stvarne cijene po kojima se ta roba mogla kupiti neposredno prije nastanka štete.

Za radove u poljoprivredi i šumarstvu to treba da budu, na primjer, cijene za zaoravanje, oranje, sijanje, prskanje, zaprašivanje itd. ili za krčenje šume i sadjenje sadnica.

Sve cijene radova za popravku oštećenih materijalnih dobara treba osigurati licitacijom (javnim nadmetanjem), ili ih prenjeti od više privrednih društava koje izvode konkretne radove, pa da se izračunaju prosječne cijene.

Za obrtna materijalna dobra u vlasništvu građana, odnosno za sve proizvode koji pripadaju grupama navedenim u obrazcu Š-03, općinska komisija treba da osigura cijene koje će prenjeti iz statističkih podataka, osiguravajućih društava ili će ih snimiti na tržištu. Za tekuću poljoprivrednu proizvodnju lista proizvoda znatno je šira od liste iz obrazca Š-03. Na primjer, za žitarice treba osigurati cijene za: pšenicu, kukuruž, ječam, raž, zob, rižu, proso, odnosno za sve proizvode koji se javljaju na području za koje se šteta procjenjuje.

Za uništene objekte u vlasništvu građana, radi utvrđivanja nabavne i sadašnje vrijednosti, općinska komisija dužna je da osigura cijene po vrstama građevina, koje su navedene u uputstvu za obrazac Š-01, kod pitanja 8., a u skladu sa odredbama ove uredbe za osiguranje odgovarajućih cijena.

Ovdje su navedene samo neke mogućnosti i načini osiguranja prosječnih cijena. Međutim, općinske komisije za procjenu šteta moraju sagledati koje su im sve cijene potrebne, naravno uz pomoć ili na zahtjev komisije koja neposredno radi na procjeni šteta.

OBRAZAC - Š-POM
[§ P Q]

PROCJENA ŠTETE

ad _____
naziv prirodne ili druge nesreće _____

redni broj očaraca

OBRAĆUN TROŠKOVA ZA POPRAVKU OŠTEĆENOG MATERIJALNOG DOBRA I UTVRDJIVANJE VRIJEDNOSTI SPAŠENOG

Podaci o poslovnom subjektu i gradanskom licu za koje se vrši procjena

(prezime, ime, otac/ica, redatelj u skladu sa pravom izvježbom)

1) Naziv (firma), Ime i prezime vlasnika -ako je u vlasništvu
gradnica
(gradnica je tko je poštovao ještak upitnika puni vlasti preduzeća u čijem su sastavu i razvoju)

2) identifikacioni broj pravnog lica

(Jedinstveni matični broj za gradunska lica) _____
identifikacioni broj dijela _____

3) Oblik organizovanja poslovnog subjekta _____

4) Oblik vlasništva _____

5) Kanton _____ b) Općina _____
Naselje _____ Ulica i kućni broj _____ e) Telefon _____

Sifra naseljenog mjesto

6) Djelatnost (podrazred) prema

Standardnoj klasifikaciji djelatnosti
(SKD) _____

7) Uzrok štete, datum, mjesec i godina nastanka _____

K. B.	Vrsta i naziv materijalnog dobra	Šifra	Pozicije radova i materijali	Jedinen mjerec	Kolicina	Cijena	Vrijednost KM
1	2	3	4	5	6	7	8

U _____

Članovi komisije

Datum

PROCJENA ŠTETE

od

vrsta priročne ili druge nesreće

godina nastanka

TABELA - Š-01/1

GLOBALNA PROCJENA ŠTETA NA GRAĐEVINAMA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU

Općina: _____

Vrstu građevine: _____

R/ B	OŠTEĆENJE-UNIŠTENJE	UKLJUČNA KORISNA POVRŠINA GRAĐEVINE U M2	KORISNA POVRŠINA GRAĐEVINE			Nova vrijednost građevine (1) u bil. KM			Ukupna nova vrijednost u biljadama KM (7+8+9)	% oštećeni u	Procjenjena šteta u biljadama KM (9×10,16)2
			skeljne kom/strukcije	od tvrdog materijala	od slabog materijala	kod. 3x (višem)	kod. 4x (višem)	kod. 5x (višem)			
	UKUPNO										
	OŠTEĆENE GRAĐEVINE										
	1. KATEGORIJE										
	2.										
	3.										
	4.										
	5. KATEGORIJE										
	UNIŠTENE GRAĐEVINE 2)										

^a primjenjuju se odgovarajuće cijene, prema: uski građevini i crni materijali.^b Za unutarnje građevine podjednji se uključi i 1. red za procjenjivačku smatranu vrijednost illi građevina, u to je podan, iz kojone 5. podjednji red, izmijenj za unutarnje.

Članovi komisije

u

1. _____
 3. _____
 3. _____

**UPUTSTVO ZA GLOBALNU PROCJENU ŠTETE NA TABELI Š-01/I
NA GRAĐEVINAMA U PRIVATNOM VLASTIŠTVU**

Za globalnu procjenu šteta, za sve vrste građevina u privatnom vlastištvu koristi se tabela Š-01/I, u koju se upisuju rezultati obrade osnovnih obrazaca Š-01 - Štete na građevinskom objektu, a zatim se rade pripremni obračuni i globalna procjena štete.

Obrasci se najprije svrstaju po općinama za koje se vrši obrada, a u okviru općine grupiraju se prema vrsti građevina, odnosno prema odgovoru na pitanje 8. iz obrasca Š-01, jer se za svaku vrstu građevine posebno iskazuju rezultati obrade i vrši procjena štete. Prema odgovorima na obrascu formira se tabela.

Pretkolona se popunjava na temelju odgovora na pitanje 13 – «Kategorija oštećenja». Zaglavje kolona 2, 3, 4 i 5. popunjava se na temelju pitanja 11. – «Građevinska veličina objekta», koje se u ovom slučaju iskazuju kao korisna površina građevine u m^2 i na temelju odgovora na pitanje 14 – «Konstrukcija građevine».

U kolone 7., 8. i 9. unose se podaci koji se dobijaju množenjem površina iz kolona 4.5. i 6. odgovarajućim cijenama, koje se upisuju u zaglavje konkretnе tabele. Za svaku vrstu građevina i svaku vrstu materijala (od koga su građevine sagradene) općinska komisija osigurava odgovarajuće cijene u skladu sa ovom uredbom. Zbir rezultata pomenutog množenja predstavlja novu vrijednost građevina (kolona 10).

U kolonu 11. se za oštećene građevine unose procenti oštećenja po kategorijama. Procente, koji predstavljaju stepen oštećenja, osigurava nadležna komisija za procjenu šteta (Prilog br. 4).

U kolonu 12. unosi se procijenjena šteta. Za oštećene građevine ona se dobija množenjem nove vrijednosti iz kolone 10. procentom oštećenja iz kolone 11. i dijeljenjem dobijenog umnoška sa 100.

Za uništene građevine, unosi se sadašnja vrijednost u kolonu 12., a to je podatak iz kolone 10. umanjen za amortizaciju. Iznos amortizacije utvrđuje se primjenom prosječne stope amortizacije. Potrebno je utvrditi prosječnu starost svih građevina, a to se postiže prebrojavanjem građevina po godinama izgradnje, što se mora riješiti programski. Komisija za procjenu šteta procjenjuje prosječnu starost građevina. U oba slučaja stopa amortizacije se preuzima iz Priloga br. 3. Iznos amortizacije dobija se množenjem podataka za porušene građevine iz kolone 10. utvrdrenom stopom amortizacije i dijeljenjem sa 100. Za tako dobijen iznos umanjuje se nova vrijednost (iz kolone 10.) da bi se dobila sadašnja vrijednost, što predstavlja štetu ako su građevine uništene.

Ako, na području za koju se vrši procjena između gradskih i seoskih naselja, postoje znatne razlike u načinu građenja i tehničkoj opremljenosti objekata, komisija za procjenu šteta može odlučiti da se globalne procjene vrše odvojeno za gradска, a odvojeno za seoska naselja. U pripremi za obradu, obrazac Š-01 treba odmah, u okviru svake općine, podijeliti na dvije grupe: seoska i gradска naselja.

Postupak u globalnoj procjeni štete potpuno je isti za obje grupe naselja, samo što se za utvrđivanje nove vrijednosti koriste različite cijene.

Ako se naselja podijele na gradска i seoska mora se napraviti i sumar za cijelu općinu, što znači da treba izvršiti odgovarajuća sabiranja procjena za gradска i seoska naselja. Na tabelama, u redu u koji se upisuje naziv općine, pored naziva treba napisati «grad», ili «selo» ili «ukupno».

PROCJENA ŠTETE
od _____
u godini _____

TABELA - Š-03/1

GLOBALNA PROCJENA ŠTETA NA NAMJEŠTAJU I DRUGIM PREDMETIMA U DOMAĆINSTVIMA

R/ B 1	ŠIFRA I NAZIV OPĆINE 2	POVRŠINA OŠTEĆENIH STANOVA U M ²		Cijena po 1 m ² (50% iz kol. 8)	Procjenjena šteta u oštećenim stanovima (5x4)	Površina uništeneh stanova u m ² (ili 6 kat)	Cijena po 1 m ²	Procjenjena šteta u uništeneim stanovima (6x7)	Ukupno procjenjena šteta (5+8)
		UKUPNO 3	50% IZ KOL. 2 4						

u _____
Datum _____

Članovi komisije

- 1 _____
2 _____
3 _____

**UPUTSTVO ZA GLOBALNU PROCJENU ŠTETA NA
NAMJEŠTAJU I DRUGIM PREDMETIMA U DOMAĆINSTVIMA
NA TABELO Š-03/1**

Kad su u pitanju katastrofalni potresi, poplave velikih razmjera ili ratna razaranja i kad nije moguće ni ući u objekte niti pronaći domaćinstva da bi se izvršila pojedinačna procjena šteta, neophodno je izvršiti globalnu procjenu šteta na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima.

Da bi se izvršila globalna procjena štete, neophodno je u izvjesnom broju stanova, koji su standardni po veličini i opremljenosti, procijeniti vrijednost namještaja i drugih predmeta u domaćinstvima, u cijenama u vrijeme nastanka štete. Potrebno je izabrati određeni broj stanova (a najmanje dvadeset), pa globalno procijeniti koliko u svakom stanicu vrijedi namještaj u dnevnoj sobi, sobi za spavanje i kuhinji s aparatom koji se najčešće javljaju u domaćinstvu (električni štednjak, hladnjak, stroj za pranje rublja i bojler) uključujući posude i sl. i koliko to ukupno iznosi za cijeli stan. U vrijednost opreme jednog stana treba uključiti TV i radio-prijemnik. Za isti stan potrebno je uzeti i podatak o površini stana.

U vrijednost opreme jednog stana ne treba uključivati zamrzivač, uređaj za pranje sudova, uređaj za peglanje, uređaj za pletenje i sl. kao ni skupje muzičke instrumente i druge muzičke uređaje, jer sve to ne spada u standardnu opremu stana. Za sve te aparatе, kao i za motorna vozila, procjena se vrši na obrascu Š-03, i to na direktnu prijavu građana.

Kad se procijene podaci o vrijednosti namještaja i drugih predmeta u izabranih stanovima, potrebno je sabrati sve vrijednosti i sve površine tih stanova. Pošto ta vrijednost predstavlja nabavnu vrijednost, treba je umanjiti za 50 %, polazeći od pretpostavke da je sav taj namještaj u upotrebi bar polovinu svog vijeka trajanja. Sadašnja vrijednost dobijena na taj način dijeli se zbirom površina stanova i dobija se prosječna vrijednost namještaja i drugih predmeta po 1 m^2 korisne površine stana.

U procjeni štete dalje bi se postupalo na sljedeći način:

1. polazi se od pretpostavke da u svim oštećenim stanovima nema znatnijih oštećenja namještaja i opreme, već da se takva oštećenja mogu javiti na približno 50 % oštećenih stanova. Međutim, i u tim stanovima sav namještaj nije teško oštećen, pa bi se šteta utvrdila tako što bi se polovicu površine svih oštećenih stanova množila polovicom procijenjene sadašnje vrijednosti namještaja i drugih predmeta po 1 m^2 stana;
2. ako je izvršena kategorizacija oštećenja i stanova u vlasništvu pravnih lica i vlasništvu građana, za obračun štete za oštećene stanove treba koristiti zbir površine iz 3., 4. i 5. kategorija oštećenja, a dalji postupak je isti kao u tački 1;
3. za uništene stanove šteta se obračunava množenjem ukupne površine tih stanova procijenjenom sadašnjom vrijednošću namještaja i drugih predmeta, po 1 m^2 stana.

Za globalnu procjenu štete na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima koristi se tabela Š-03/1. Podaci iz kolone 3, 4 i 7 formiraju se iz obrasca Š-01.

U kolonu 3. unosi se ukupna površina oštećenih stanova, bez obzira na vlasništvo. Podatak se formira iz odgovora »oštećen« - šifra 1. kod pitanja »OŠTEĆENJE OBJEKTA« i podatka o površini stana. U kolonu 4. unosi se polovica površine iz kolone 3., ako za građevine pravnih osoba nije provedena kategorizacija oštećenja, iako je možda provedena za građevine u vlasništvu građana. Ako je kategorizacija oštećenja izvršena i za građevine pravnih osoba i za građevine u vlasništvu građana, u kolonu 4. treba unijeti zbir površina stanova u građevinama 3., 4.

i 5. kategorije oštećenja. Te kategorije oštećenja date su kao odgovor na pitanje 13.

Zbir površina uništenih stanova formira se iz odgovora »uništen« - šifra 2. kod pitanja »OŠTEĆENJE OBJEKTA« i podatka o površini stanova.

Prosječne vrijednosti namještaja i opreme po 1 m^2 stana, odnosno cijene, kao što piše u tabeli, upisuju se u kolone 2. i 8. U kolonu 5. unosi se polovica od cijene koja se unosi u kolonu 8.

Iznos štete utvrđuje se množenjem površine i cijene i unosi u odgovarajuće kolone.

Šteta se obračunava po općinama.

Ako se kod globalne procjene štete na građevinama u vlasništvu gradana pravi podjela na grad i selo zbog velike razlike u kvalitetu i građevinskoj opremljenosti stanova, onda treba pretpostaviti da postoji i velika razlika u opremljenosti stanova, odnosno domaćinstava namještajem i drugom opremom, pa i za ovu globalnu procjenu treba izvršiti istu podjelu, odnosno osigurati prosječnu sadašnju vrijednost namještaja i opreme stana po 1 m^2 korisne stambene površine za grad i za selo. U tom slučaju se u tabeli Š-03/1 rade posebni obračuni za grad, odnosno selo, pa se iz njih sastavlja zbirni pregled po općinama.

TABELA - I

PODRIČJE _____ **Uzrok štete i godina nastanka** _____
Općina _____ **u hiđojama KM** _____

ZBIRNI PREGLED ŠTETA PO VRSTAMA MATERIJALNIH DOBARA I VLASNIŠTVU

	Ukupna Šteta			Na mat. dobrima u vlasništvu pravnih osoba			Na mat. dobrima u vlasništvu građana		
	sv. god.	Na dobitnim mat. dobrim	Ni dobitnim mat. dobrim	sv. god.	Na dobitnim	ni dobitnim	sv. god.	Na dobitnim	ni dobitnim
UKUPNO^{b)}									
ZEMLJIŠTE									
GRADEVINSKI OBJEKTI									
OPREMA									
DUGOGODIŠNJI ZASADI									
ŠUME I DIVLJAČ									
ŽIVOTINJE, PERAD I AKVAKULTURA									
OBRTNA SREDSTVA									
Kultuena dobra:									
Dobra u domaćinstvu									
OSTALA MATERIJALNA DOBRA									
TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETOM	XAX	XAX		XAX	XAX	XAX	XAX	XAX	
INDIREKTNA ŠTETA	XAX	XAX		XAX	XAX		XAX	XAX	
ŠTETE NA VOJNIM SREDSTVIMA									

^{a)}nesavladivo, dažnici ne daju se za time, mada su u imenju učinkoviti šteta, jer ovi imeni nisu mogli biti preneseni
nakon oticanja njihove funkcije na vojne jedinice.

U _____

ČLANOVI KOMISIJE

1 _____

2 _____

3 _____

OBJAŠNJENJE ZA TABELU-1**Opće napomene**

*U obradu ulaze slijedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se
dajte navode:*

obrazac Š-01(objekti) -pitanja od 1-19

obrazac Š- 02 (oprema) - pitanja od 1-17;

obrazac Š- 03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6.-7. i tabela 1.;

obrazac Š- 04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;

obrazac Š- 05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;

obrazac Š- 06 (troškovi i indirektnе štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;

Ako je radena globalna procjena šteta u obradu ulaze i
odgovarajući podaci iz:

Š-01/I (za stambenc i druge vrste građevina);

Š-03/I (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampaju se samo redovi za koje
ima podataka.

Napomene, odnosno fiksnote date uz neke tabele treba odštampati
na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima
podataka.

Zaglavljic tabele

Obrazac Š- 01- pitanja 4., 12. i 18.;

Obrazac Š- 02- pitanja 11. i 15.;

Obrazac Š- 03- kolone 7. i 8. iz tabele 1., a vlasništvo iz odgovora
na pitanja 4. Ako je vlasništvo pravnih lica, na ova pitanja mora
da postoji šifriran odgovor, dok nula kao odgovor označavaju da
je obrazac popunjeno za sredstva u vlasništvu građana;

Obrazac Š-04 pitanja 4., 13. i 17. i Š-05 - pitanja 4., 12. i 16

(zbir oba podatka);

Obrazac Š- 06 - podaci iz kolone 3.

Predkolona tabele

Osnovna podjela materijalnih dobara data je prema
Nomenklaturi iz Priloga broj 2.

Predkolona tabele formira se iz slijedećih obrazaca:

Zemljište iz obrazca Š- 03 (tabela 1.)

Građevinski objekti iz obrazca Š-01 i tabele Š-02 /1, ako je
obavljena i globalna procjena štete.

Oprema iz obrazca Š-02 za materijalna dobra u vlasništvu
pravnih osoba i obrazca Š-03, za materijalna dobra u vlasništvu
građana (tabela 1, tačka 6.)

Dugogodišnji zasadi, šume i divljači, životinjski fond, perad i
akvakultura i ohrtna sredstva iz obrazca Š-03 (odgovarajuće tačke
iz tabele 1.)

Kulturna dobra iz obrazaca Š04 i Š05

Oprema u domaćinstvu iz obrazca Š-03 (tabela 1, tačka 7.) i tabele
Š-03/I, ako je obavljena globalna procjena štete

Ostala materijalna dobra iz obrazaca Š-06 i Š-03 (tabela 1, tačka
8.).

Troškovi izazvani štetom iz obrazca Š06

Indirektna šteta iz obrazaca Š-06 i Š-03 (tabela 1, tačka 9.).

Štete na vojnim sredstvima iz rezultata koje je dostavio nadležni
vojni organ.

TABELA - 2

PREGLED ŠETA PO OBLASTIMA DJELATNOSTI ZA PRAVNA LICA

PODRUČJE _____
Općina _____

Uzrok Šeta i godina nastanka _____

DJELATNOST	Broj privrednih jedinica gradonačelnik	Ukupno Šeta (4+5+6+7)	Šete na materijalnim dohodcima		Traživo	Indirektna Šeta
			štucenim	uništivenim		
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNO						
Industrija i nudeštvo						
Peljoprivreda i ribarstvo						
Veterinarstvo						
Šumarstvo						
Vodoprivreda						
Gradevinarstvo						
Promet i veze						
Trgovina						
Ugostiteljstvo i turizam						
Zanatstvo						
Stambeno-kunalne djelatnosti						
Finansijske i druge usluge						
OSTALE DJELATNOSTI						
obrazovanje, znanost i kultura						
zdravstvo i socijalna zaštita, ostale organizacije						
SREDSTVA U NADLEŽNOSTI VOJSKE FEDERACIJE						
U _____						

ČLANOVI KOMISIJE

1 _____
2 _____
3 _____

**OBJAŠNJENJE ZA TABELU 2 - PREGLED ŠTETA PO
OBLASTIMA DJELATNOSTI ZA PRAVNA LICA***Opće napomene*

U obradu ulaze sljedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se
dajte navode:

- obrazac Š-01(ohvjeti) -pitanja od 1-19
- obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
- obrazac Š- 03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6.,7. i tabela 1.;
- obrazac Š- 04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
- obrazac Š- 05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
- obrazac Š- 06 (troškovi i indirektne štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;

Ako je radena globalna procjena šteta u obradu ulaze i
odgovarajući podaci iz:

- Š- 01/1 (za stambene i druge vrste građevina);
- Š- 03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata stampaju se samo redovi za koje
ima podataka.

Napomena, odnosno fuznote date uz neke tabele treba odštampati
na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima
podataka.

Zaglavljve tabele

Obrasci Š01, Š02, Š03, Š04, Š05 (ista pitanja kao za tabelu 1.)
Obrazac Š06-kolona 3 za troškove i indirektnu štetu, dok se ostala
materijalna dobra dijele na oštećena i uništena (kolone 4. i 5. u
tablici).

Kolona 2. dobije se prebrojavanjem različitih brojeva iz te
djelatnosti.

Predkolona tabele

Svi obrasci popunjeni za materijalna dobra u vlasništvu pravnih
osoba i zbirni rezultati za Vojsku Federacije BiH.

TABELA - 3**PREGLED ŠTETA U PRIVATNOM VLASTIŠTVU**PODRUČJE _____
OpćinaDruštvo i godina _____
u '000. KM

NAZIV PRAVNOG LIČA 1	BRUTNA ŠTETA 2	SIGIĆ NA VATERALJNIM DOBRIMA		JUŠKUVI 2	UDOLJKIVA ŠTETA 5
		OSTVETNIĆ	UNISTENIĆ		

U

ČLANOVI KOMISIJE

- 1 _____
 2 _____
 3 _____

**OBJAŠNJENJE ZA TABELU 3 - PREGLED ŠTETA U
PRIVATNOM VLASNIŠTVU***Opće napomene*

*U obradu ulaze slijedeći obrazci, iz kojih se prenose pitanja koja se
dalje navode:*

obrazac Š-01(objekti) -pitanja od 1-19;
obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6.,7. i tabela 1.;
obrazac Š-04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
obrazac Š-06 (troškovi i indirektne štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;

Ako je rađena globalna procjena šteta u obradu ulaze i
odgovarajući podaci iz:

Š-01/1 (za stambene i druge vrste građevina);
Š-03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampaju se samo redovi za koje
ima podataka.

Napomene, odnosno fuznote date uz neke tabele treba odštampati
na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima
podataka.

Zaglavljve tabele

isto kao u tabeli 2.

Predkolona tabele

Svi obrazci popunjeni za sredstva u vlasništvu pravnih osoba.

TABELA - 4**PREGLED ŠTETA PO VRSTAMA I GRUPAMA MATERIJALNIH DOBARA I VLASNIŠTVU**

(pravnih lica i građana)

PODRIČJE _____
Općina _____

Uzrok šteta i godina _____

u vrij. KM

	Jed. mjeru	Količina		Iznos štete u hilj. KM		
		ostecenje	uništenje	na oštećeno sredstvo	na uništeno sredstvo	Ukupno (S+U)
UKUPNO						
ZEMLJUŠTE Poljoprivredna zemljišta i dr. prema Normativu na materijalni dobara						
GRADEVINSKI OBJEKTI Drveni i zidanji i dr. prema Normativu na materijalni dobara						
OPREMA Energetski strojevi, postrojenja						
DUGOGODIŠNJI ZASADI Vrčnjaci Seme i kromki mešavini						
ŽIVOTINJE						
OBRTNA SREDSTVA strovine i reprezentacija poluprevođodi i nečovješći proizvodi itd. prema Normativu na materijalni dobara						
DOBRA kulturna dobra objekti predmeti dobre u domaćinstvima i dr. prema Normativu						
OSTALA MATERIJALNA DOBRA						
TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETAMA						
INDIREKTNA ŠTETA						
ŠTETA NA VOMINIM SREDSTVIMA						

Razdoblje daje se po jednoj kalendarskoj godini vlasništvu materijalnih dobara.

U

ČLANOVI KOMISIJE1 _____
2 _____
3 _____

OBJAŠNJENJE ZA TABELU 4.**REGLED ŠTETA PO VRSTAMA
I GRUPAMA MATERIJALNIH DOBARA
I VLASNIŠTVU _____***(pravnih lica ili gradana)**Opće napomene*

U obradu ulaze sljedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se uže navode:

obrazac Š-01 (objekti) - pitanja od 1-19;
 obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
 obrazac Š-03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4., 5., 6., 7. i tabela 1.;
 obrazac Š-04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
 obrazac Š-05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
 obrazac Š-06 (troškovi i indirektna šteta) - pitanja od 1.-7. i tabela 1.;
 Ako je radena globalna procjena šteta u obradu ulaze i odgovarajući podaci iz:
 Š-01/1 (za stambene i druge vrste građevina);
 Š-03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampaju se samo redovi za koje ima podataka.

Napomene, odnosno fnsnote date uz neke tabele treba odštampati na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima podataka.

Zaglavlje tabele

Obrazac Š01- pitanja 11., 12. i 18. kao i tabela Š01/1- kolona 12. i alineja "otčena" i "uništene" građevine;
 Obrazac Š02- pitanja 11. i 15.;
 Obrazac Š03- tabela 1., kolone 5,6,7 i 8, kao i tabela Š03/1 kolone 6. i 9.;
 Obrazac Š04 pitanja 12. i 15. i obrazac Š05- pitanja 11. i 14. (zbir oba podatka).

Predkolona tabele

Isto kao u tabeli 1. za građevinske objekte i opremu detaljnije razvrstavanje na temelju odgovora na pitanje 8. obavlja se prema Nomenklaturi materijalnih dobara iz priloga broj 2. U kolonu 2. unosi se jedinica mjere iz Nomenklature. Pošto se oprema iskazuje u komadima broj komada za svaku šifru opreme dobiva se prebrojavanjem obrazaca koji nemaju odgovor na pitanje 16. U obrascima s odgovorom na pitanje 16. treba zbrojiti podatke upisane kao odgovor na to pitanje.

Kulturna dobra također se iskazuju u komadima, odnosno u broju objekata ili predmeta pa treba prebrojati obrazce Š04, odnosno Š05

TABELA - 5

PREGLED GRADEVINA, STANOVA, POSLOVNII PROSTORA, DOMAĆINSTVA I OSOBA U OŠTEĆENIM I UNIŠTEM STANOVIMA I PRIVATNIM KUĆAMA)

PODRIJECJE
Općina

Uzrok štete i godina
u hilj. KM

	Ukupno stambene gradevine	Ukupno stanova		Oštećeni stanovi		Površina poslovnog prostora u m²	U svim stanovima		U oštećenim stanovima		Iznos štete u hilj.KM
		Broj	hilj. m ²	Broj	hilj. m ²		Broj osoba	Broj dom.	Broj osoba		
UKUPNO											
Oštećene gradevine 1.kategorije											
2.											
3.											
4.											
5.kategorije											
Uništene gradevine											
VLASNIŠTVO GRAĐANA											
UKUPNO											
Oštećene gradevine 1.kategorije											
2.											
3.											
4.											
5.kategorije											
Uništene gradevine											
VLASNIŠTVO PRAVNIH OSOBA											
UKUPNO											
Oštećene gradevine 1.kategorije											
2.											
3.											
4.											
5.kategorije											
UNIŠTENE GRADEVINE											

Potpis predstavnika komisije za stanje na području domaćinstava građevina

U _____

ČLANOVI KOMISIJE

1 _____
2 _____
3 _____

OJAVAŠNJE ZA TABELU 5**PREGLED GRAĐEVINA, STANOVA, POSLOVNIIH PROSTORA,
DOMAČINSTVA I OSOBA U OŠTEĆENIM I UNIŠTENIM
STANOVIMA I PRIVATnim KUĆAMA***Opće napomene*

U obradu ulaze slijedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se
dulje navode:

obrazac Š-01(objekti) -pitanja od 1-19
obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6., 7. i tabela 1.;
obrazac Š-04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
obrazac Š-06 (troškovi i indirektnе štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;
Ako je radena globalna procjena šteta u obradu ulaze i
odgovarajući podaci iz:
Š-01/1 (za stambene i druge vrste građevina);
Š-03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampaju se samo redovi za koje
ima podataka.

Napomene, odnosno fuznote date uz neke tabele treba odštampati
na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima
podataka.

Ova tabela se radi na temelju obrazca Š01, i to za
građevine koje imaju odgovor na pitanja 15., 16., 17., kao i na
temelju tabele Š01/1, ako je šteta globalno procjenjivana.

Zaglavljve tabele

Obrazac Š01- pitanja 15., 16. i 17.;

Tabela Š01/1-kolona 12.

Broj stambenih građevina dobiva se prebrojavanjem obrazaca
koji u pitanju 8. imaju šifru 1810.

Predkolona tabele

Pitanja 4., 12. i 13.

Ako nije obavljana kategorizacija oštećenja stanova u vlasništvu
pravnih osoba, umjesto pitanja 13. uzima se pitanje 12.
Redovi s kategorijama oštećenja ne štampaju se ni pod
"UKUPNO" ni kod "vlasništvo pravnih osoba". To važi i za
"građane" ako nije obavljena kategorizacija oštećenja.

Napomena uz ovu tabelu

Ako su korekcije procjenjene štete u slučaju ponovljenog
potresa radene na uzorku izabranih građevina, u ponovnoj obradi
ne mogu se izvršiti promjene u kolonama od 2-11, jer zato nema
elemenata. Promjene se mogu izvršiti samo u koloni 12. s obzirom
na to da je obavljena nova globalna procjena štete.

TABELA - 6

PREGLED ŠTETA NA KULTURNIM DOBRIMA

PODRUČJE _____
Općina _____Lzrok Šteta i godina _____
u. u. i. j. KK.

Naziv kulturnog dobra 1	Ukupna šteta (3+4+5+6) 2	Procjenjene štete za radove sanacije		Procjenjene štete za radove hit. Inter. 3	
		Nu oštećenim materijalnim dobrima 4	Na uništenim materijalnim dobrima)	Oštećenim materijalnim dobrima 5	Uništenim materijalnim dobrima)
UKUPNO					
OBJEKTI					
PREDMETI					
(NAZIV KOMPLEKSA KULTURNOG DOBRA)					
OBJEKTI					
PREDMETI i TD.					
PREDMETI U OBJEKTIMA KOJI NISU KULTURNO DOBRO					

*Objekti su tako prevideni radi izvještavanja totalnog unutar ustanovne skupine u kojoj se nalaze.

U _____

ČLANOVI KOMISIJE

- 1 _____
 2 _____
 3 _____

OBJAŠNJENJE ZA TABELU 6.**PREGLED ŠTETA NA KULTURNIM DOBRIMA***Opće napomene*

U obradu ulaze slijedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se uže navode:

obrazac Š-01(objekti) -pitanja od 1-19
obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6.,7. i tabela 1.;
obrazac Š-04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
obrazac Š-06 (troškovi i indirektne štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;

Ako je rađena globalna procjena šteta u obradu ulaze i odgovarajući podaci iz:

Š- 01/1 (za stambene i druge vrste gradevine);
Š- 03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampanju se samo redovi za koje ima podataka.

Napomene, odnosno fuznote date uz neke tabele treba odštampati na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima podataka.

Obrazac Š04-pitanja 13. i 17;
Obrazac Š05-pitanja 12. i 16.

Predkolona tabele

Obrazac Š04-pitanje 7.
Obrazac Š05-pitanje 7.

Red "predmeti u objektima koji nisu kulturno dobro" formira se iz obrasca Š05 koji nema šifru kompleksa kulturnog dobra.

TABELA - 7

PREGLED TROŠKOVA FEDERACIJE, KANTONA, GRADA, OPĆINE I PRAVNII LICA, PO VRSTAMA TROŠKOVA

PODRUČJE
Općina

uzrok štete i godina
nastanka

u hilj. KM

VRSTA TROŠKOVA	IZNOS TROŠKOVA		
	UKUPNO	PRIVREDNA DRUŠTVA	DRUGA PRAVNA LICA
UKUPNO			
Troškovi na privremenim mjerama obrane od poplava			
Troškovi izvođenja radova na obrani			
Troškovi rada mehanizacije			
Troškovi zbrinjavanja uposlenika i stanovništva			
Evakuacija uposlenika i stanovništva			
Troškovi privremenog smještaja			
Troškovi ishrane			
Troškovi snabdjevanja vodom za piće			
Troškovi osvjetljenja i ogrijeva			
Troškovi zdravstvenih usluga			
Vakcinacija i druge preventivne mjere			
Lijekovi			
Otropsedska pomagala			
Troškovi ambulantnog liječenja			
Troškovi liječenja u stacionarima i zdravstvenim ustanovama			
Troškovi rehabilitacije			
Troškovi formiranja privremenih ambulanti i bolnica			
Novčana davanja stanovništva			
Naknada osobnog dohotka na teret fonda zdravstvenog osiguranja			
Jednokratne novčane pomoći stanovništvu iz društvenih fonda i sredstava			
Troškovi identifikacije, sahrane i posmrtnе pomoći			
Ostali troškovi			
Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara			
Liječenje, dijagnostika, vakcinacija i evakuacija životinja			
Troškovi osiguranja privremenih sanitarija i održavanja higijensko-sanitarnih usluga			
Troškovi raščiščavanja ruševina			
Troškovi rada komisija osnovanih za procjenu šteta			
Ostalo			

U _____

ČLANOVI KOMISIJE

1 _____
 2 _____
 3 _____

OBJAŠNJENJE ZA TABELU 7.**PREGLED TROŠKOVA FEDERACIJE, KANTONA, GRADA,
OPĆINE I PRAVNIIH LICA, PO VRSTAMA TROŠKOVA***Opće napomene*

*U obradu ulaze sljedeći obrasci, iz kojih se prenose pitanja koja se
dalje navode:*

obrazac Š-01(objekti) -pitanja od 1-19
obrazac Š-02 (oprema) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-03 (ostala materijalna dobra) - pitanja od 1., 2. i 3., 4.,
5., 6.,7. i tabela 1;

obrazac Š-04 (kulturna nepokretna dobra) - pitanja od 1-17;
obrazac Š-05 (kulturna pokretna dobra) - pitanja od 1-16;
obrazac Š-06 (troškovi i indirektnе štete) - pitanja od 1.-7. i tabela
1.;

Ako je radena globalna procjena šteta u obradu ulaze i
odgovarajući podaci iz:
Š-01/1 (za stambenac i druge vrste gradevina);
Š-03/1 (za namještaj i druge predmete u domaćinstvu)

U svim tabelama rezultata štampaju se samo redovi za koje
ima podataka.

Napomene, odnosno fuznote date uz neke tabele treba odštampati
na tabelama sa rezultatima, jer su namjenjene korisnicima
podataka.

Zaglavlje table

Obrazac Š06-pitanje 3. i kolona 3 samo za troškove izazvane
štetom.

Predkolona table

Jednaka je predkoloni obrasca Š06, dio koji se odnosi na troškove.

TABELA - 8

PREGLED ŠTETA NA NEOSIGURANIM MATERIJALNIM DOBRIMA,
PO VRSTAMA I GRUPAMA MATERIJALNIH DOBARA I VLASNIŠTVU

PODRUČJE: _____
Općina: _____

uzrok štete i godina
nastanka:

u fl. KM

	Ukupna šteta	Šteta na sredstvima pravnih osoba	Šteta na sredstvima u vlasništvu građana
UKUPNO			
ZEMLJIŠTE poljoprivredno zemljište i td. prema nomenklaturi materijalnih dobara			
GRAĐEVINSKI OBJEKTI branci i nasip i td. prema nomenklaturi			
OPREMA energetski strojevi i uređaji, postrojenja i td.			
DUGOGODIŠNJI ZASADI voćnaci itd. prema nomenklaturi			
ŠUME I DIVLJAČ šume liščara itd prema nomenklaturi			
ŽIVOTINJE, PERAD I AKVAKULTURA konji, mule, mazge, magare itd prema nomenklaturi			
OBRTNA SREDSTVA sirovine i repromaterija poluproizvodi i nedovršeni proizvodi i td. prema nomenklaturi			
DOBRA kulturna dobra objekti, predmeti dobra u domaćinstvima i td prema nomenklaturi			
OSTALA MATERIJALNA DOBRA			
TROŠKOVI IZAZVANI ŠTEM INDIREKTNA ŠTETA			
ŠTETE NA VOJnim SREDSTVIMA			

Tabela se radi samo za materijalna dobra za koja je dat negativan odgovor na pitanje o osiguranju.

Nosiči su materijalni u delovanju svim iz u svih materijalna dobra za koje je obvezena globalna prečišćenje (tabela Šteta / Štetni).

U _____

ČLANOVI KOMISIJE

1 _____
 2 _____
 3 _____

OBJAŠNJENJE ZA TABELU 8.**PREGLED ŠTETA NA NEOSIGURANIM MATERIJALnim
DOBRIMA, PO VRSTAMA I GRUPAMA MATERIJALNIH
DOBARA I VLASNISTVU**

Tabela se radi samo za materijalna dobra za koja je dat negativan odgovor na pitanje o osiguranju. U obrazcu Š-01 to je pitanje 19., u obrazcu Š-02- pitanje 17., u obrazcu Š-03 odgovori o osiguranju nalaze se iznad tabele 1. Neosiguranim materijalnim dobrima smatraju se sva materijalna dobra za koje je obavljena globalna procjena štete (tabele Š-01/1 i Š-03/1).

Zagлавље табле

Obrazac Š01-pitanja 4 i 18;
Obrazac Š02-pitanja 11. i 15.;
Obrazac Š03-pitanja 1., 2. i 3. i kolone 7 i 8 (zbir);
Obrazci Š04 i Š05-pitanja 12. i 15. (zbir);
Tabela Š01/1-kolona 12;
Tabela Š03/1-kolona 10.

Predkolona табле

Isto kao u tabeli 5.

PRILOG BR: 1

ŠIFARNIK OBЛИKA ORGANIZOVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA**OBLICI ORGANIZOVANJA U PRIVREDI**

41	- JAVNO PREDUZEĆE
51	- DIONIČARSKO DRUŠTVO
52	- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
53	- KOMANDINTNO DRUŠTVO
54	- DRUŠTVO SA NEOGRANIČENOM SOLIDARNOM ODGOVORNOŠĆU
55	- SAMOSTALNI PODUZETNIK - OBRTNIK
70	- ZADRUGA
89	- OSTALI OBЛИCI ORGANIZOVANJA
91	- ZADRUŽNI SAVEZI
92	- FONDOVI
93	- SUPSIDIJARNA DRUŠTVA

**OBLIK ORGANIZOVANJA KOD USTANOVA, ORGANIZACIJA,
ZAJEDNICA, UDRUŽENJA GRADANA :**

12	- JAVNA USTANOVA
20	- USTANOVA
50	- PRIVREDNA KOMORA
64	- STRUKOVNE ASOCIJACIJE
71	- TIJELA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI
72	- SUDSKA VLAST
73	- MJESENJE ZAJEDNICE
75	- ORGANI UPRAVE I SLUŽBE ZA UPRAVU
76	- UPRAVNE USTANOVE
77	- INSTITUCIJA OMIBUSMENA
79	- ORGANI ZA PREKRŠAJE
80	- TUŽILAŠTVA I PRAYOBRAHILAŠTVA
81	- POLITIČKA ORGANIZACIJA
82	- HUMANITARNA ORGANIZACIJA
83	- UDRUŽENJE GRADANA
85	- SPORTSKO UDRUŽENJE
86	- FONDACIJE, ZAKLADE
87	- CENTRALNA BANKA BiH
88	- PREDSTAVNIŠTVA STRANIH LICA
90	- OSTALA UDRUŽENJA
94	- MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE
98	- DIPLOMATSKO-KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA

OBLIK VLASNIŠTVA

0	DRŽAVNO
1	DRUŠTVENO
2	PRIVATNO
3	ZADRUŽNO
4	MJEŠOVITO
X	NEMA

NAPOMENA:

Sifra X (NEMA) odnosi se na OBLIKE ORGANIZOVANJA : 50, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88 i 90.

Za oblik vlasništva - DRUŠTVENO sifra se dodjeljuje, ali je zadržana jer se u Registru još uvijek, do donošenja novog sudskog rješenja, vode firme sa njom.

Ukoliko kod osnivanja poslovog subjekta u bilo kom omjeru učestvuje više oblika vlasništva npr. privatno i državno (ili neka druga kombinacija) kao oblik vlasništva se upisuje MJEŠOVITO.

PRILOG - 2

NOMENKLATURA SREDSTAVA I MATERIJALNIH DOBARA

SIFRA	NAZIV MATERIJALNIH DOBARA	JE. MJERE	SIFRA	NAZIV MATERIJALNIH DOBARA	JEDINICA MJERE
0 ZEMLJUŠTE					
0100	Po-joprivredno zemljište		1822	Gradjevine za znanstveno-razvojni rad	m ²
0110	Obradive pojoprivredne zemljište	m ²	1823	Gradjevine i objekti za kulturni pozorišta, kina, biblioteke	m ²
0120	Ostale pojoprivredne zemljište	m ²	1824	Gradjevine i objekti za informacijsko-raznovjetničku i studijsku dejavnost	m ²
0200	Šumčivo zemljište	m ²	1825	Gradjevine za zdravstvenu zaštitu (bolnice, klinike)	m ²
0300	Grasečinsko zemljište	m ²	1826	Gradjevine za društvenu i socijalnu zaštitu (ječeve, vrtci, domovi za dječju djecu)	m ²
0400	Ostalo zemljište	m ²	1827	Domovi za invalidne, dojenice stana, dječaci i studenčki domovi	m ²
1 GRAĐEVINSKI OBJEKTI					
1010	Brane i nasipi	m ³	1828	Fiskalni iz građevine i objekti (Stacioni i srednji teret i za uslužne i mlađe)	m ²
	Brane i nasipi kod hidroelektrana;		1829	Gradjevine državne-političkih i organizacija	m ²
	Hidroelektrična inđustrija, zr.		1830	Sklonjiva	m ²
	Uređenje bi lea, leči regulelona vodotoka, morski solani i sl.		1831	Nepomenuti objekti u izvještajno-vrednim djelatnostima	mlij. KM
1020	Kanal	m	1832	Stanjene građevine i izgradnji	m ²
	Kanal kod hidroelektrana,		1833	Osafi objekti i izgradnji	mlij. KM
	Plavni kanali, za dojavu i odvod voda i amonijaka i kod ter močvara,				
	kao indirektni kanalizacija i sl.				
1030	Bazeni	m ²			
	Bazeni u industriji, fiksu i am, za kupanje i ostali bazeni, osim rionjaka				
1040	Tuneli i cjevovodi za dovod i odvod vode	m	2300	Dreginski strojevi, uređaji i namještaj:	sadr.
	Dovodni i odvjetni tuneli i cjevovodi kod hidroelektrana,		2400	-trogovi i malići i pristupni, s posebnim namjerama	sadr.
	tuneli i cjevovodi u hidroelekt. fabrikama i pri slakom kan. hidroelektr. mrlj. i sl.		2500	Specifični i specifični strojevi, mreže i i postrojaja	sadr.
1050	Osiguranje obala	m	2600	Strojevi i transporti i vozila	sadr.
	Osiguranje u slatkim mrlj. i donim i dragim materijalima, usugrađuje i uređuje obala u građevima (kejovi i štakiri)		2610	Specifična stvar i poljoprivredni prometa	sadr.
1060	Spojni vodovod	m ili m ³	2620	Specifične stvari i arazi i pomorski prometa	sadr.
	objekti za prečišćavanje vode i drugi objekti		2630	Specifični mreži i omotničke plovidbe	sadr.
1070	Spojna kanalizacija	m ili kom	2640	Specifični mreži i zračni i prometa	sadr.
	Kanalni kolektori (mrlj. objekti za prečišćavanje otpadnih voda, kanalni i drugi objekti)		2650	Društvena i privata voda (bez upotreblj.	sadr.
1080	Nepomenuti hidrogradevinski objekti	mlij. KM	2660	Strojeva vozila	sadr.
	Prometni objekti		2670	Izdeli i mreži i vlasti transporta i vozila	sadr.
1090	Zeljemoške pruge normativnih kolodjevica	m	2700	Kružni stazi, instalacije, laboratorijska oprema i pogonski inventar	sadr.
1100	Ostale pruge	m	2900	Osala neponutne opreme	sadr.
	Željemoške pruge, usag kolodjevica, industrijске i sumiske pruge, vanični kolodjevi i transverzalne pruge				
1120	Zeljemoški mostovi, nadvozničari i vijadukti	m	3530	3 DUGOGODISNI ZASADI	ha
1131	Auto-potovi	m	3510	Dugogodisni zasadi	ha
1132	Magistralni potovi	m	3512	Voznjaci	ha
1133	Regionalni potovi	m	3520	Vlajčnici	ha
1134	Ostali putovi (umjetni u tvorničnom i bolničkim krugu i sl.)	m	3530	Fin. smješt.	ha
1135	Društveni mostovi, mrlj. nizacki, podvozničari i vijadukti	m	3540	Plastermid	ha
1136	Ulice i trgovi i sve vrste ulica i trgova	m ²	3549	Dugogodisni zasadi u izgradnji	ha
1138	Tuneli i galerije (na željemoškim prugama i putovima)	m			
1139	Operativne obule	m			
119.	Avtionske piste	m			
1139	Nepomenuti prometni objekti	mlij. KM	4 SUME I DIVLJAČI		
ELEKTROENERGETSKI I OSTALI TRANSPORTNI OBJEKTI					
1210	Elektroenergetski vodovi i mreže,	m trase	Suma		
	distribucijski, električna mreža		Suma bubreža	ha	
	za elektro i za tramvaje i telefonske, zemni i kabloski		Suma cestova	ha	
	vodovi jakc i slabc slječe		Sumi resorce i listove i celozr	ha	
1220	TT linije, zabilje, kablovske kanal, zrc je	m linij. z	Divljač		
1230	Tadeostace	m ²	3910	Konj., mreža, magarevi, na mreži	broj
1240	Nafadow, gasavod i cjevovodi	m	3912	Goveda za mrežu	broj
1250	Zlaze (čiste, lancane zicane, janske, sportake uspinjaju i sl.)	m	3920	Usala goveda	ton
1259	Nepomenuti elektroenergetski i estal. transportni objekti	mlij. KM	3922	Usala goveda	ton
	Privredne prehrambene objekti		3924	svjeće	ton
1110	Fer. i žel. kolosje, rezervoari i cisterne u svim dijelovima	m	3951	Švijje za pripred	grla
1142	Eksploatacionalna okna, vodnjici, i žarske prozorite i sl.	m, m ² , m ³	3952	Osale svijine	grla
1142	Oduljive	m ²	3953	Pered	zon.
1146	Eksploatacija bočnjaka	m	3959	Konifera pčela	broj
1150	Fredericijske proizvodnje (ostalih hal i hangara)	m ²	3970	akvakultura	ton
	Proizvodnje gradnjave, uljnj.čupci i letnici, hodo i tanki, zrake elektrane		3980	krasileće	ton
	za toplove (slje 12.22.)		3990	mrnjive, k mreži	ton
1152	Halje i hangari u svim djelatnostima	m ²	6000	usale životinje	ton
1150	Industrijske per, sušare i dimnjaci	m ili m ³			
	Zrno, oljevine, zeleni, seme, pšen, u lađostrijeli vetrostaljne materijale, vješko per, vatre, herbeniševi i vještoljni per i vremenski cementni i sl.				
1150	Si asti, biljne, rezervoari i cisterne u svim dijelovima	m ²	6100	6 OBRTINA SREDSTVA	
	Skalidzine-magazini proizvoda, materijala i oružja za zad u svim djelatnostima		6240	Širovine, reproduktivski materijal i stari inventar	mlij. KM
11610	Streži řivovne	m ²	6249	Potpomozel i nedovoljni proizvod	mlij. KM
11620	peradnicici	m ²	6340	čekići poljop. vredna proizvodnja	
11645	Ribnjaci, i mlijedlisti	m ²	6310	Žitarice	ton
11650	Gradjevine i objekti u tunerovima	m ²	6320	Industrijski bilj.	ton
1170	Gradjevine željemoških arenera, željemoške penje	m ²	6330	Površinski bilj.	ton
11720	Gradjevine vodnog i zemčev poslova (ako npr. halje i hangari)	m ²	6340	Stročna krmna bilj.	ton
11730	Gradjevine drvnog i građinskog poslova (ako npr. halje i hangari)	m ²	6350	Uređe i putnički	ton
11740	Gradjevine i objekti za komunalnu djelatnost	m ²	6350	Rasutnici	ton
11754	Hoteli	m ²	6370	Vjeće	ton
11755	Katedri, administrativni i drugi zgrade i agencije i upravlj.	m ²	6380	Gospod.	ton
1177.	Gradjevine i objekti za zanatstvo	m ²	6390	Osalilo	ton
11722	Gradjevine i objekti za komunalnu djelatnost	m ²	6400	Gospod. proizvodi	mlij. KM
11780	Upravne gradjevine (privredni put i zrak)	m ²	6450	Topovska roba	mlij. KM
11799	Nepomenuti privredni objekti	KM	6500	7 DOBRA	
OSTALI GRAĐEVINI I OBJEKTI					
11810	Stanbene građevine (za građevine i u izgradnji (slje 19.10)	m ²	7100	Kulturna dobra	ton
11811	Vakuf-džekovi	m ²	7110	Objekti	ton
1182.	Školske građevine (te vrste slje. sklo građevina)	m ²	7120	Premljet	ton
			7200	Dobra u deonici	
			7210	Motorna putnička dramska vozil., šumski, brodski	km
			7220	Namještaj	ton
			7230	aparat i drugi predmeti za domaćinstvo	ton
			7250	Dobra u deonici	
			7260	Objekti	ton
			7270	Premljet	ton
			7300	Dobra u deonici	
			7310	Motorna putnička dramska vozil., šumski, brodski	km
			7320	Namještaj	ton
			7330	aparat i drugi predmeti za domaćinstvo	ton
			7350	Dobra u deonici	
			7360	Objekti	ton
			7370	Premljet	ton
			7400	Knjige i knjižarska grada	ton
			7500	Osalilo	ton
			7550	Osalo	ton
			8 OSTALA MATERIJALNA DOBRA		
			8100	Zlato, novac, dragocjenosti, vrjednosni papiri	mlij. KM
			8200	Umjetničke slike i drugi umjetnički precmeti	mlij. KM
			8300	Dokumenti	mlij. KM
			8400	Knjige i knjižarska grada	mlij. KM
			8500	Osalilo	mlij. KM

PRILOG - 3

AMORTIZACIONE STOPE ZA STAMBENE I OSTALE GRAĐEVINE U VLASNIŠTVU GRADANA

Procenat kojim treba umanjiti novu vrijednost stambenih i ostalih građevina zbog starosti i dotrajljosti

Godina starosti	Godina vjerovatnog trajanja građevine											
	Do 20	20	40	50	60	70	80	90	100	110	120 i više	
5	12	8	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2
10	30	18	12	10	8	6	5	5	4	4	4	3
15	52	30	21	16	12	10	9	8	7	6	5	
20	80	44	30	22	18	14	12	11	10	8	8	
25		61	41	30	22	19	16	14	12	11	10	
30		80	52	38	30	24	21	18	16	14	12	
35			65	48	37	30	25	22	19	17	15	
40			80	58	44	36	30	25	22	20	18	
45				68	52	42	35	30	26	23	21	
50					80	61	48	41	34	30	26	23
55						71	55	47	39	34	30	27
60							80	64	52	44	38	34
65								72	59	49	43	37
70									80	65	54	48
75										72	61	52
80										80	68	59
85											73	63
90											80	68
95												74
100												64
105												56
110												74
115												65
120(1)												80
												75
												80

* godišnja stopa amortizacije u prethodnoj tablici je uvećana za 1,5%.

PRILOG BROJ 4

**KRITERIJI ZA UTVRDJIVANJE KATEGORIJA I
STEPENA OŠTEĆENJA MATERIJALNIH DOBARA SA
OBRASCEM Š-KAT-*Popis pregledanih građevina sa
kategorijom oštećenja***

Utvrđivanje kategorija oštećenja

Kategorizacija oštećenja objekata obavlja se samo u slučaju potresa katastrofalnih razmjera, velikih poplava i ratnih razaranja, kada zbog velikog broja oštećenja građevina nije moguće utvrditi sredstva potrebna za popravku svake građevine pojedinačno, već mora da se radi globalna procjena štete. U principu kategorizacija oštećenja se obavlja samo na građevinama u vlasništvu građana, i to na stambenim građevinama i vikend kućama, na građevinama koje se koriste za obavljanje neke djelatnosti, na ekonomskim građevinama poljoprivrednika, na šupama, garažama i sličnim objektima. Za građevine u vlasništvu pravnih osoba iznos štete utvrđuje se za svaki objekt zasebno. U izuzetnim slučajevima, kad je oštećen veliki broj građevina i stanova, kategorizaciju oštećenja može se izvršiti i na stambenim građevinama u vlasništvu pravnih osoba.

Kategorizaciju oštećenja obavljaju stručne ekipe sastavljene od građevinskih stručnjaka. U svaku ekipu trebalo bi da bude uključen i jedan statičar, ako zato postoje uvjeti. Prema ovoj uredbi oštećenja su svrstana u pet kategorija (od 1-5), dok u šestu kategoriju spadaju uništeni objekti, kao i objekti koji nisu potpuno uništeni, ali su njihova oštećenja tako velika da se popravka ne isplati. Opis oštećenja za svaku kategorizaciju daje se na kraju ovoga teksta.

Organizator poslova na kategorizaciji oštećenja mora održati sastanak sa stručnim ekipama. Na sastanku treba detaljno razraditi date opise oštećenja kako bi se osiguralo da se rad na kategorizaciji obavi na jedinstven način.

Nakon detaljnog pregleda svake građevine na viđnom mjestu, a najbolje na zidu pored ulaza u građevinu, treba masnom crvenom bojom upisati broj koji označava kategoriju oštećenja. Ako građevina nije oštećena treba masnom bojom napisati ertu (-) da bi se znalo da nije oštećena, odnosno da je uzeta u obzir tokom rada na kategorizaciji. Neoštećene građevine mogu se obilježavati i na neki drugi način kako se nebi štetila fasada o čemu treba da odluči nadležna komisija.

Ekipe koje obilježavaju građevine treba da vode popis prema obrascu Š-kat, koji je dat na kraju ovoga priloga. U popis treba upisati građevine koje nisu oštećene. Ovaj popis treba susaviti iz dva razloga:

- prvi je da se dobiju prve spoznaje o veličini štete, a preko broja teško oštećenih i uništenih stambenih građevina da se dobije bar orientirni broj domaćinstava koja treba stambeno zbrinjavati;
- drugi razlog je da se na temelju toga popisa mogu izabrati građevine za koje će se uraditi precizan predračun troškova popravke, kako bi se utvrdio stepen odnosno procenat oštećenja po kategorijama.

Opis kategorija oštećenja**I - kategorija**

Prvoj kategoriji pripadaju građevine sa manjim oštećenjem krovnog pokrivača, opšav, maltera, stakla i dimnjaka.

Pod manjim oštećenjem podrazumjeva se oštećenje manjih površina krovnog pokrivača; pojave manjih pukotina na materiranim površinama, djelomično opao malter, djelomično popucala stakla i oštećen dimnjak.

Kod poplava u I kategoriju bi se uvrstile građevine sa manjim oštećenjem a koje su pod vodom bilo 24 sata. Pod manjim oštećenjem podrazumjevaju se manja oštećenja maltera, stolarije i stakla kao i podne obloge.

II - kategorija

Ovdje se ubrajaju građevine koje su znatno oštećene. Pod znatnim oštećenjem podrazumjeva se oštećenje veće količine krovnog pokrivača, opšav, stakla, rušenje dimnjaka i pojave znatnih površina ispučalog i opalog maltera sa zidova i tavanica, kao i pojave manjih pukotina u nosечim zidovima i mnogih pukotina u pregradnim zidovima.

III - kategorija

Obuhvata građevine sa većim oštećenjem krovne konstrukcije (kad kosili krovova), zidova, ispune kalkanskih (zabatnih) zidova, nadzida, vjenaca i pregradnih zidova i stolarije.

Pod većim oštećenjem podrazumjeva se veće oštećenje, odnosno deformiranje nosičih elemenata krovne konstrukcije (vješalice, stolice, rožnjače i rogovi), manje pukotine u armirano-betonim stubovima, veće rušenje pojedinih pregradnih zidova, nadzida, vjenaca i pojavi većih pukotina na navedenim dijelovima građevina; veće oštećenje pojedinih dijelova stolarije i deformiranje položaja stolarije.

U kategoriju građevina oštećenih poplavom mogu se svrstati građevine sa većim oštećenjem koje su pod vodom bile 24 sata ili duže. Pod većim oštećenjem podrazumjeva se oštećenje fasade građevina, veće deformiranje stolarije, ispucao i opao malter sa zidova i tavanica, oštećenje zidova u trenutku nailaska bujice, kao i razna oštećenja instalacija.

IV-kategorija

Ovdje se ubrajaju građevine sa obimnjim oštećenjem stubova i krovne konstrukcije, kod kosih krovova, zidova, ispune i pregradnih zidova kao i instalacija.

Pod obimnjim oštećenjem stubova podrazumjevaju se brojne pukotine, a kod krovne konstrukcije podrazumjeva se rušenje pojedinih njenih dijelova, odnosno rijetko izrazito deformiranje.

Pod obimnjim oštećenjem zidova ispune i pregradnih zidova podrazumjeva se djelomično rušenje većeg broja tih zidova, rušenje i velike deformacije.

Pod oštećenjem instalacija podrazumjeva se oštećenje koje onemogućava funkcioniranje instalacije zbog kvarova nastalih kao posljedica potresa.

V - kategorija

Ovdje se ubrajaju građevine kod kojih je došlo do oštećenja ili deformacija pojedinih konstruktivnih elemenata, uz pojavu oštećenja iz prethodne kategorije, kao i oštećenja instalacija.

Pod pojmom oštećenja konstruktivnih elemenata podrazumjeva se oštećenje ili deformacija nosiće konstrukcije pojedinih stubova sa dijagonalnim pukotinama, pukotine na čvorovima konstrukcija i druga oštećenja konstrukcija koja se mogu sanirati.

Pojave navedenih oštećenja odnose se na vertikalne komunikacije (stupenja i lifovi)

VI - kategorija

Ovdje se ubrajaju građevine kojima je razoren konstruktivni sistem ili su porušene.

Pod razorenim sistemom masivnih konstrukcija podrazumjeva se oštećenje svih nosačih zidova u pojedinih etažama i njihovo djelomično rušenje. Ovdje se ubrajaju i manje građevine izgrađene od materijala koji se ne smatra masivnom konstrukcijom (zidovi bez maltera, čerpici i sl.).

Utvrđivanje stepena oštećenja

Za potrebe i poplave velikih razmjera kao i za ratna razaranja, štete na oštećenim građevinama za koje je izvršena kategorizacija, oštećenje se procjenjuje na taj način što se troškovi popravke procjenjuju primjenom procenta oštećenja (na nabavnu vrijednost građevina odgovarajuće kategorije oštećenja, a rezultat množenja dijeli se sa 100). Stepen oštećenja utvrđuje se na temelju uzorka stambenih građevina.

Procente koji označavaju stepen oštećenja dužna je da osigura nadležna komisija za procjenu štete angažovanjem odgovarajućih stručnjaka (građevinci, građevinske zanatlije i instalateri), koji će za izabrane građevine izraditi odgovarajući predračuna, utvrditi kolika su sredstva potrebna za popravku svake građevine. Predračun troškova

treba uraditi na temelju osnovnih pozicija gradevina čija vrijednost čini oko 80 % od ukupne vrijednosti gradevine.

Cijene o pozicijama radova treba utvrditi zajedno s nadležnim komisijama za procjenu štete i to treba da budu cijene koje su važele u vrijeme nastanka štete.

Osim toga za svaku izabrani gradevinu, isti stručnjaci treba da utvrde i njenu nabavnu (novu vrijednost u cijenama koje su važele u vrijeme nastanka štete, bez obzira na to koliko je ta gradevina stara.

Nova vrijednost dobija se množenjem korisne površine gradevine, koju stručnjaci također treba da utvrdi prema objašnjenjima datim u upitniku za obracun ŠO1, s ugovarajućom cijenom po $1m^2$, koju daje nadležna komisija za procjenu štete.

Gradevine za koje će se raditi predračun troškova popravki biraju se među stambenim gradevinama za koja je označen stepen oštećenja od I-V. Iz svake kategorije oštećenja mora biti izabранo najmanje po 40 gradevina, iz čega poizlazi da predračun troškova treba uraditi za najmanje 200 gradevina. Taj broj gradevina nije veliki ako se uzme u obzir da se globalnom procjenom štete zamjenjuje izrada možda čak i nekoliko desetina hiljada predračuna.

Gradevine se biraju iz spiska pregledanih gradevina i određenih kategorija oštećenja Š-kat - i to na taj način što će se iz 20 namjerno ili slučajno odabranih popisa birati po 10 gradevina iz svakog popisa. Izbor se obavlja na taj način što se u svakom popisu zaokružuje redni broj prve i posljednje stambene gradevine za koju je označena prva kategorija oštećenja, zatim redni broj prve i posljednje stambene gradevine za koju je označena druga kategorija i tako sve do pete kategorije. Ako se iz izabranih popisa obrašće Š-kat ne može osigurati dovoljan broj gradevina iz svake kategorije oštećenja, taj broj treba dopuniti izborom iz drugih popisa.

Izbor gradevina može još da se obavlja i prema uputstvima iz priloga br.8. Broj gradevina koje se biraju u uzorak određuje se za svaku procjenu štete zavisno od ukupnog broja oštećenih gradevina. Veličinu i tip uzorka određuju stručnjaci za uzorak koji su zaduženi i za izbor uzorka. Detaljnija uputstva za alokaciju i izbor sistemskog uzorka data su u pomenutom prilogu.

Nakon završenog izbora gradevina u nove obrasec Š-kat treba prepisati sve podatke o izabranim gradevinama koje služe za identifikaciju izabranih gradevina na terenu.

Nakon obilaska terena i izrade predračuna troškova popravki za sve izabrane gradevine, predračune treba grupisati po kategorijama oštećenja i zbirati zbirne iznos predračuna, a poslovno zbrojiti, također po kategorijama oštećenja i procjenjenu nabavnu vrijednost.

Stavljanjem u odnos predračunskih troškova popravke i nabavne vrijednosti izračunava se procenat za konkretnu kategoriju koji će se primjenjivati prilikom globalne procjene štete (praktično, treba iznos troškova popravki podjeliti nabavnom vrijednošću, pa rezultat dijeljenja pomnožiti sa 100).

Stepeni oštećenja utvrđuju se kao jedinstveni za cijelo područje Federacije, odnosno kantonu zahvaćenom potresom, poplavom ili drugim djelovanjima.

Š-KAT

Uzrok štete i godina

POPIS PREGLEDANIH GRADEVINA S KATEGORIJOM OŠTEĆENJA

Općina _____

Mjesto

Red. broj	Ulica i kućni broj	Vrsta gradevine (stambena, vikend kuća za obavljanje neke djelatnosti, stuga, garaža i sl.)	Konstrukcija gradevine (skeleton, tvrdi materijal, slabi materijal)	Kategorija oštećenja
1	2	3	4	5

PRILOG - 5

TABELE ZA EVIDENTIRANJE TROŠKOVA IZAZVANIH NASTALOM ŠTETOM

9100 TROŠKOVITNA PRIYREMEMENI MJERAMA ODRBANE

9110 Troškovl odbrana od poplav

Štampani izvještaji na popisu	JED. MUJERE	KOLIČINA	CIJENA PO JED. MUJERU U KM	IZNOS SREDSTAVA (3x4)
galovske, džakova i druge ambalaže	1	1	1	5
punčeviće džakova se pješčakom i dr.				
prevar džakova sa pješčkom				
Pezinska zdravstvena mapica				
Ispitnik, s vode, provizorij, z proenem, za				
postale			500	
				1. KUPNJA

¹⁷ 120-тий год лекции на однокурсников

9130 Troškovi rada mehanizacija

Broj sati radni	Cijena po satu u KM	Iznos sredstava u KM
Radičeviš		
metarčićevi		
metarčićevi		
metarčićevi		
tractor		
Cisterne sa česticom		
Kamioni sa dezenom		
Kamioni sa dezenom		
kamioni		
I udruge iz mehanizacije		
ostalo	AAA	AAA

¹ U tabeli 91C iskazuju se treškevi za radove poduzete u službi i ce posredne opasnosti na održavu ili odnosao spečavanju ili sanatoriju uticaja pojave koja bi izazvala štetu. Tu spadaju treškevi odgorane od pozar, zgnadbi u zemlji itd. već, znak i dr. U tabeli se navodi svaki pojedinačni nesek uz precizan opis u koloni 1, kao i svi estani pojači u kolonama od 2. do 5.

www.nature.com/scientificreports/ | (2022) 12:1030 | Article number: 1030

9200 TROŠKOVITIZRINJAVANJA U POSLENIKU I STANOVNIŠTVA			
	Broj osoba	Cijena transporta po osobi u KM	Iznos sredstava u KM
evaluacija			
povratak			

9220 Trudovi privremenog smještaju	Broj osoba	Cijena smještaja po osobi	Broj dana
Ogranikar smještaj			
Neorganizovani smještaj			

– preuzimajući na svoješnju ruku

9230 Trdičivo i hranje ^{a)}	Broj obravništava	Cijena po obravništu	Pomoć sredstava u KM
topli curen			
hladni obravelj			
kuhinjačna voća			

V pozití číslo 2 je žádost o ustanovení výběrového řízení na zadání smlouvy o zajištění výkonů.

8.2.10. Traditional construction methods and skills

9240 Trošak na opskrbe vodom za pice	količina	Broj radnih sati	Cijena po satu-litru	Iznos sredstava u KM
Voda za pečilišta	xxx			
Graške u šume hrvi cisterni				
Cisterne iz drugih gradova-broj cisterni				
				1. KUDMIN

9250 Troškov i osvjetljenia i osvrtava

Količina	Cijena po jed. mjeri	Iznos sredstava u KM
-	-	-
Raz agregat za private mero novi ziljan	-	-
Društvo	-	-
Upravni	-	-
Narudžbi	-	-
E-ekstraordinarni (EKW)	-	-

© 2009 Teachers' Lounge (t-lounge.com)

8144-0000-0000-0000-0000

9.10 Vakcinacija i druge preventivne mjerice		Broj osoba	Cijena po osobi	Iznos sredstava u KM
Vakcinacija				
Uvjetna mazna				
Ostali preventivni mrezci		xxx		xxx

ANSWER

Šifra i Ljekovi	Broj izdatih recepta	Iznos sredstava u KM
Za novirajedene osobe		
Za evakuirane osobe		
Ostale osobe uključivajući uključujući i vota		

9330 ORTOPEDSKA POMAGALA	Broj Preporučila	Temeljne sredstva u KM
Za površinske osećaj		
Za osjetile trudno		

UKUPNO

9340 Troškovi ambulantnog liječenja³⁾

Broj osoba	Ukupan broj medicinskih usluga	Iznos sredstava u KM
Povrijedljivi osoba		
Evakuirani osoba		
Oboleli osoba zglob izvančasnih uslova života		
UKUPNO		

³⁾ obuhvaćaju se i teško i lako rane, lječenja i patronazno rad.

9350 Troškovi liječenja u patronaznim zdravstvenim ustanovama

Broj osoba	Broj bolničkih dana	Prosječna cijena po danu	Iznos sredstava u KM
Povrijedljivi osoba			
Uvođeni bolnici			
Izvan bolničkih ustanova			
Oboleli osoba zglob izvančasnih uslova života			
UKUPNO			

9360 Troškovi rehabilitacije

Broj osoba kod kojih će se primjeniti rehabilitacija	Iznos sredstava u KM
Povrijedljivi osoba	
UKUPNO	

9370 Troškovi formiranja privremenih ambulanti i bolnica³⁾

Troškovi	Broj	Iznos sredstava u KM
ambulante		
bolnice		
UKUPNO		

³⁾iskrenji i se samo troškovi formiranja, conceano postavljanje privremenih ambulanti, odnosno bolnica (transistor, mečmilo, demontaža), bez svrđenjima onoga što je montirano, inventara i instrumenta

9400 NOVČANA DAVANJA STANOVNISTVU

Broj dana	Prosječan iznos po danu	Iznos sredstava u KM
povredom i ozobom		
Ostali: običajne osobne zglob izvančasnih		
UKUPNO		

9420 jedinokratne novčane pomoći stanovništvu iz državnih fondova i sredstava³⁾

Broj domaćinstava	Iznos pomoći po domaćinstvu	Iznos sredstava u KM
		UKUPNO

³⁾ u predkoloni mogle navesti viševrste pomoći

9430 Troškovi identifikacije, satraume i posmrtnue pomoći

Broj poginulih-umrlih	prosječan iznos po osobi	Iznos sredstava u KM
Identifikacija		
pozivatelj		
Prema struci		
Za estaci osobe umrle zglob oboljevoga preazrekovanja izvančasnih uslovnih života		
Preazrekovanja izvančasnih uslovnih života		
UKUPNO		

9500 OSTALI TROŠKOVI

Jedinica mjeru	Količina	Cijena po jedinici mjeri u KM	Iznos sredstava u KM
OKUPNO			

9510 Liječenje, dijagnostika i evakuacija životinja

Broj grla	Cijena po jednom grlu	Iznos sredstava u KM
Broj grla		

Doprinos: za životinje, divlje životinje, vodene životinje, ptice, insekte, insekticidima

UKUPNO

9520 Troškovi osiguranja privremenih sanitarija i održavanja higijensko - sanitarnih usluga

Broj	Iznos sredstava u KM	
Prijevremeni sanitarni zvez		
Prijevremeni sanitarni zvez		
dezinseptacija		
dezinfekcija		
UKUPNO		

9540 Troškovi rušenjevanja ruševina

Vrste troškova	Iznos sredstava u KM	
UKUPNO		

9550 Troškovi rada komisija osnovanih za procjenu šteta

Red. broj	Vrste troškova	Iznos sredstava u KM
UKUPNO		

9600 ostala³⁾

Vrste troškova	Iznos sredstava u KM	
UKUPNO		

³⁾Ovi je se svrstavaju i svaki tada i troškovi koji su uvedeni i u tko je ipak, posjeduje negativac, ukoliko nije uveljavljen u prethodnim troškovima ili odgovarajućim procjenama u članovima S-01, S-02, S-03, S-04 i S-05, tu se ubrajaju i osamantiranci ovačenih površini i predmeta.

PRILOG BROJ - 6**KRITERIJI ZA PROCJENU ŠTETA U SLUČAJU PONOVLJENOG
POTRESA**

Često se dogada da se prije nego što se završi procjena šteta ili neposredno nakon završene procjene, potres jakog intenziteta ponovi na istom mjestu i izazove nova razaranja, pa je neophodno i novonastalu štetu uključiti u konačan obračun štete izazvane potresom. U nastavku teksta daju se metodološke uprime kako treba postupati u konkretnim procjenama u slučaju ponovljenog potresa.

Procjena štete na materijalnim dobrima u vlasništvu pravnih osoba

Ako je u vrijeme ponovljenog potresa procjena na materijalnim dobrima pravnih osoba bila u toku, ponovno treba pregledati sva materijalna dobra, za koja je već izvršena procjena štete i da se izvrši ponovna procjena za materijalna dobra koja su pretrpjela nova oštećenja. Obrascima na kojima je obavljena nova procjena treba zamjeniti obrasce za ista materijalna dobra iz prve procjene. Za materijalna dobra koja nisu ponovno oštećena zadržavaju se obrasci na kojima je procjenjena šteta od prvog potresa. Za materijalna dobra na kojima šteta još nije bila procjenjena treba izvršiti normalnu procjenu, koja obuhvata oštećenje od oba potresa.

Ako je na materijalnim dobrima u vlasništvu pravnih osoba završena procjena i obrasci su već predati općinskoj komisiji za procjenu, ponovno treba pregledati sva materijalna dobra koja su nakon prvog potresa bila neoštećena. Za materijalna dobra za koja se utvrdi da su im oštećenja povećana treba izvršiti ponovnu procjenu štete na isti način kao i prvi put. U obrascu iz druge procjene treba odgovoriti na sva pitanja odnosno prepisati odgovore iz obrasca prve procjene za ista materijalna dobra (za koje se drugi primjerak obrasca nalazi u dokumentaciji pravnog lica). Samo na pitanje o oštećenju iznosa štete treba upisati podatke iz nove procjene. U novi obrazac se mora prenijeti i isti redni broj upitnika, kako bi se u obradi podataka mogla izvršiti zamjena obrasaca. Obrazac se iz prve procjene, koji se nalazi u dokumentaciji može se i preslikati pa olovkom u boji ispraviti samo podatke o oštećenju i iznosu štete, i to na način koji određe organizatori obrade. Za materijalna dobra koja nisu bila oštećena od prvog potresa, a oti drugog jesu, popunjava se cito obrasac i procjenjuje šteta, a redni broj obrasca daje se prema brojevima koji slijede nakon posljednjeg rednog broja za obrasec iz prve procjene.

Postupak za zamjenu obrasaca u pripremni obradi za prvu procjenu, ili po već završenoj obradi prve procjene, određuju organizatori obrade. Nakon izvršene zamjene obrazaca treba izvršiti kompletan obradu podataka. Pošto rezultati te obrade obuhvataju ukupnu štetu od oba potresa, oni se uključuju u izvještaju o procjenjenoj šteti.

Za stambene gradevine u vlasništvu pravnih osoba, ako se globalno procjenjuje šteta, važe objašnjenja za istu vrstu procjene na gradevinama u vlasništvu građana.

Procjena štete na materijalnim dobrima u vlasništvu građana

Ako je za materijalna dobra u vlasništvu građana šteta individualno procjenjivana, postupa se na isti način kako je objašnjeno za materijalna dobra u vlasništvu pravnih osoba. Pošto štete na stambenim gradevinama predstavljaju najveći dio stete, pribinjene materijalnim dobrima u vlasništvu građana neophodno je ponovo pregledati sve stambene gradevine i u slučaju povećanja oštećenja, izvršiti ponovnu procjenu. Tom prilikom treba obuhvatiti gradevine i koje su bile neoštećene od prvog potresa ali ih je oštetio ponovljeni potres. Za ostale vrste gradevine, ostala materijalna dobra, nadležna komisija odlučuje da li će se ponoviti procjena štete ili preuzeti podaci iz prve procjene, što zavisi od ocjene njihovog učinka u ukupnoj šteti u individualnom sektoru.

Globalna procjena štete na stambenim gradevinama

Za gradevine u vlasništvu građana i stambene gradevine u vlasništvu pravnih osoba, za koje je odlučeno da se obavlja globalna procjena štete od prvog potresa postupak je sljedeći:

Ako se ponovljeni potres dogodi dok je popis oštećenih i uništenih gradevin u toku, komisija statičara treba da utvrdi da li su se u svim naseljima u općini pojavila nova oštećenja gradevinama i da li je potrebno obavljati novu kategorizaciju oštećenja. Nakon toga treba izvršiti novu kategorizaciju oštećenja gdje je to potrebno, pri čemu se koristi obrasac Š-kat iz prve kategorizacije i upisuje se nova kategorija oštećenja na desnoj margini obrasca, u odgovarajućem redu. Novu kategoriju oštećenja treba upisati i na samoj gradevini, ali drugom bojom, pri čemu se precrtava oznaka iz prethodne kategorizacije. Lza toga se pristupa popisivanju gradevinama. Za već popisane gradevine popisivač treba, oblikom terena, da ispravi odgovore na pitanja 12. i 13. iz obrasca Š-01, a na taj način što olovkom u boji precrtava prvi odgovor i iznad njega ili desno od njega (kako to određe organizatori obrade) upisuje novi podatak. Pri tome treba da popuni obrasce Š-01 i za gradevine koje su od prvog potresa bile neoštećene, a sada su oštećene i na njima je upisan broj kategorija. Da bi se uštedilo u vremenu i novcu, za dijelove općina u kojima je prije

ponovljenog potresa već bio završen popis, ispravka pitanja 12. i 13. može se izvršiti i na temelju obrasca Š-kat, gdje je već unesena kategorija oštećenja. Kod pitanja 12. odgovor se mijenja samo ako je oštećenje iz 1. do 5. kategorije prešlo u 6. kategoriju, odnosno ako je gradevina bila oštećena, a ponovni potres je uništio.

Međutim, na teren se mora izaći da bi se popisale gradevine koje su poslije drugog potresa oštećene, a nisu bile oštećene nakon prvog potresa. Nakon prvog popisivanja, odnosno izvršenih ispravki ranije popunjениh obrasaca u obradu se uključuju tako kompletirani obrasci, kao da ponovljenog potresa nije ni bilo.

Ako je u vrijeme ponovljenog potresa već bilo završeno popisivanje svih oštećenih i uništenih gradevin, posao na obradi i globalnoj procjeni štete, u tabeli Š-01/1, treba dovesti do kraja, kao da nije bilo ponovljenog potresa. Nakon toga pristupa se korekciji izvršenih procjenja na osnovu uzorka oštećenih gradevin u prvom potresu i na novu potpunog popisivanja ranije neoštećenih gradevin koje su poslije ponovljenjem potresa.

Iz skupa svih gradevinu za koje je u prvoj procjeni štete utvrđeno da su oštećene, tj. na kojima je utvrđena jedna od 5 kategorija oštećenja, bira se u uzorak određeni broj gradevinu iz svake kategorije oštećenja (od 1-5). Veličinu uzorka određuje se za svaku procjenu štete zavisno od ukupnog broja oštećenih gradevin. Uzorak se bira iz popisa pregledanih gradevin (obrazac Š-kat). Detaljni upustva za određivanje lokacije data su u prilogu broj 8, kao i način izbora sistematskog stratifikovanog uzorka. Međutim, stručnjaci za uzorak, osim toga što određuju veličinu uzorka i brinu se za izbor uzorka, mogu sami da odrede i tip uzorka.

Za sve gradevine izabrane u uzorak, komisija statičara ponovnim pregledom tih gradevin utvrđuju nove kategorije oštećenja i upisuju broj novootvorene kategorije (od 1 do 6) na gradevinu i u obrascu Š-kat.

Iz skupa obrasaca Š-01, koji su popunjeni za sve gradevine kojima je određena kategorija oštećenja nakon prvog potresa izdvajaju se obrasci za gradevine izabrane u uzorak. U svaki od izdvojenih obrasaca prepisuje se iz obrasca Š-kat podatak o novootvorenoj kategoriji oštećenja odgovarajuće gradevine, desno pored odgovora o pruthodnoj kategoriji, na pitanje 13., a ako je gradevina bila oštećena, a sada je uništена ispravlja se odgovor i na pitanje 12.

Komisija statičara treba još da utvrdi i kategorije oštećenja (od 1 do 6) za sve gradevine koje su ponovljenim potresom oštećene i uništene, a u prvoj kategorizaciji je utvrđeno da su neoštećene. Broj novootvorene kategorije oštećenja komisija treba da upiše na gradevinu i obrascu Š-kat.

Kategorije oštećenja određuju se prema postupku koji je opisan u prilogu broj 4.

Pri određivanju kategorije oštećenja na novootvorenim gradevinama komisija statičara trebalo bi za te gradevine da popune obracac Š-01. Ako se počeka da je to teško izvodljivo, da popunjavanje tih obrasaca treba angažovati popisivače. Popisivači koriste obrase Š-kat radi identifikacije gradevina koje treba popisati. Popisuju se samo gradevine za koje je u koloni 5. obrasca Š-kat upisana ertica (-) a na margini - broj novootvorene kategorije oštećenja od 1 do 6.

Nakon toga, u obradu se uključuju novopunjeni obrasci Š-01i obrasici za gradevine izabrane u uzorak u kojima je promjenjen odgovor na pitanje 13., a eventualno i na pitanje 12.

Rezultati globalne procjene šteta korigiraju se na temelju ukupnih površina gradevin po kategorijama oštećenja (od 1 do 6) iz druge (konačne) i prve procjene štete. Površine gradevinu iz druge procjene šteta ocjenjuju se na temelju uzorka dok se za prvu procjenu šteta preuzimaju odgovarajući podaci iz tabele Š-01/1.

Ocjene površine gradevinu, po kategorijama oštećenja izračunavaju se prema sljedećim formulama:

$$P_j = \sum_i 1 - \frac{P_{ij}}{P_i} P_i + P_{ij} \quad (j=1,5)$$

$$P_b = \sum_{i=1}^6 \frac{P_{bi}}{P_i} P_i - P_{b6}$$

gdje je: P_{ij} i=1,5, j=1,6 ukupna površina gradevina u uzorku koje su iz i-te kategorije oštećenja prešla u j-tu kategoriju oštećenja;

P_i (i=1,5)- ukupna površina gradevina u uzorku na kojima je prvoj procjenom utvrđena i-ta kategorija ($P_i = \sum_{j \neq i} P_{ij}$);

P_b (i=1,6) ukupna površina svih gradevin na teritoriji zahvaćenoj potresom na kojima je u prvoj procjeni utvrđena i-ta kategorija oštećenja;

P_{ij} ($j=1,6$) ukupna površina svih građevina na teritoriji zahvaćenoj potresom koje su iz kategorije "neostećena" prešle u j -tu kategoriju oštećenja;

P_j ($j=1,6$) ocijenjena ukupna površina svih građevina na teritoriji zahvaćenoj potresom j -te kategorije oštećenja u konačnoj procjeni štete.

Elementi za izračunavanje površina P_j ($j=1,6$) dani su slijedećoj tabeli:

Ponovljeni potres Prvi potres	Kategorija oštećenja						Ukupno u uzorku	Ukupno za svu oštećenu i uništenu građevinu	Ukupno za novoštećene građevine
	1	2	3	4	5	6			
1.	P_{11}	P_{12}	P_{13}	P_{14}	P_{15}	P_{16}	P_1	P_{10}	
2.		P_{22}	P_{23}	P_{24}	P_{25}	P_{26}	P_2	P_{12}	
3.			P_{33}	P_{34}	P_{35}	P_{36}	P_3	P_{13}	
4.				P_{44}	P_{45}	P_{46}	P_4	P_{14}	
5.					P_{55}	P_{56}	P_5	P_{15}	
6.							P_6	P_{16}	

Kolone od 2-7 u gornjoj tabeli popunjavaju se na osnovu podataka o kategorijama oštećenja iz prve i druge procjene i podataka o površini (pitanje 11, obrazac Š-01). Podatak P_{ij} dobiva se sabiranjem površina građevina izabranih u uzorak koje su iz i -te prešle u j -tu kategoriju oštećenja ($i=1,5$, $j=1,6$). Osmu kolonu dobiva se sabiranjem podataka po odgovarajućim redovima. Devera kolona sadrži podatke o ukupnim površinama svih građevina na teritoriji koju je zahvaćena potresom, po kategorijama oštećenja iz prve procjene štete. Ti podaci preuzimaju se iz druge kolone u tabeli Š-01/1 za stambene građevine na nivou Federacije i to u vlasništvu pravnih osoba i vlasništvu građana zajedno. Deseta kolona sadrži podatke o ukupnim površinama svih građevina, na teritoriji zahvaćenoj potresom koji se iz kategorije "neostećena" prešle u j -tu kategoriju oštećenja ($j=1,6$).

Rezultati globalne procjene štete na stambenim građevinama u vlasništvu pravnih osoba i u vlasništvu građana neiskazuju se samo po kategorijama oštećenja na nivou cijelog područja pogodenoj potresom već se daju i u nivo općine te podjelom na gradsko i selsko područje (ako za to ima potrebe), i to po vrstama konstrukcije građevina. Osim toga, cijene za različite djelove područja koje je pogodeno potresom, koje zavise od konstrukcije građevine, mogu biti međusobno različite, što bilino utječe na rezultate globalne procjene štete. Zbog toga je potrebno za svaku kategoriju oštećenja izvršiti korekciju površine po vrstama konstrukcije građevina i to za naprijed pomenute teritorijalne nivo. Korektivni faktori površine građevina po kategorijama oštećenja jedinstveni su za cijelo područje pogodeno potresom i ne zavise od vrste konstrukcije građevine. Korektivni faktor za i -tu kategoriju oštećenja gdje je $i=1,6$ dobije se kada količnik $\frac{P_i}{P_j}$ ukupnih površina građevine i -te kategorije na cijelom području zahvaćenom potresom iz druge (konačne) i prve procjene štete.

Rezultati za konačnu procjenu štete izračunavaju se na novoj tabeli Š-01/1. Korigovane površine građevina i -te kategorije oštećenja ($i=1,6$) za neko područje dobivaju se množenjem podataka koji se nalaze u redu koji odgovara i -oj kategoriji oštećenja u 2,3,4 i 5-oj koloni tabele Š-01/1 izračunata u prvoj procjeni štete za to područje. Ostala polja u tabeli, izuzev prva dva reda popunjavaju se dalje prema uputstvu za popunjavanje tabele Š-01/1, množenjem korigovanih površina odgovarajućim cijenama, stopom amortizacije i stepenima oštećenja preuzetim iz prve procjene. Prva dva reda tabele Š-01/1 dobijaju se sabiranjem korigovanih podataka u odgovarajućim redovima.

Globalna procjena štete na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvu

Ako je u vrijeme ponovljenog potresa završena globalna procjena štete koja je prvi potres izazvala na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvu, komisija nadležna za procjenu štete odlučuje da li će se ta procjena ponoviti ili će se preuzeti rezultati iz prve procjene štete, što zavisi od toga koliko se ocejenjuje da te štete sudjeluju u ukupnoj šteti na materijalnim dobrima i dobrima u vlasništvu građana.

Ponovna globalna procjena štete na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvu obavlja se na tabeli Š-03/1, na osnovu površina stanova oštećenih i uništenih nakon drugog potresa.

Rezultati globalne procjene štete na namještaju i drugim dobrima u domaćinstvu mogu se korigovati samo kada se obavlja korekcija rezultata globalne procjene štete na stambenim građevinama.

Ako prikupljanje podataka o vrijednosti namještaja i drugih predmeta i o površinama stanova nije završeno u vrijeme ponovnog potresa, ono se nastavlja na uzorku domaćinstava izabranom u prvoj procjeni štete, kao da ponovljenog potresa nije ni bilo. Dalje se postupa kao i kad je prikupljanje podataka bilo završeno, kako slijedi:

- Ako se prikupljanje podataka za globalnu procjenu štete na namještaju i drugim dobrima u domaćinstvu završi prije

ponovljenog potresa, posao na obradi tabele Š-03/1 dovodi se do kraja, kao da ponovljenog potresa nije ni bilo, a zatim se pristupa korekciji rezultata.

- Korekcija se obavlja na temelju korigovanih površina oštećenih i uništenih stanova način prvog potresa.
- Korigovane površine oštećenih i uništenih stanova dobijaju se množenjem površina oštećenih i uništenih stanova iz prve procjene štete korektivnim faktorima.
- Korektivni faktor površina oštećenih stanova na teritoriji neke općine dobiva se kada količnik ukupne površine oštećenih građevina i iz određenih kategorija oštećenja u toj općini iz druge i prve procjene štete. Drugim rječima, ovaj korektivni faktor dobiva se djeljenjem zbiru podataka koji se nalaze u redovima za 3,4 i 5 kategoriju oštećenja u drugoj koloni tabele Š-01/1 iz druge i prve procjene štete, izračunatih na nivou te općine za stambene građevine u vlasništvu pravnih lica i građana zajedno.
- Analogno se računa i korektivni faktor površina uništenih stanova, samo što se sada uzimaju podaci iz osmog reda (koji odgovara uništenim građevinama) tabele Š-01/1.
- Po izvršenoj korekciji površina stanova, tabela Š-03/1 obrađuje se datje prema uputstvu za globalnu procjenu štete na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima.

Izrada rezultata procijenjene štete od oba potresa

U obradu podataka uključuju se:

- obrasci koji su ostali nepromjenjeni jer su popunjeni za materijalna dobra, odnosno dobra koja nisu imala nova oštećenja;
- obrasci na kojima je obavljana ponovna procjena štete, odnosno ispravka ranije procijenjene štete jer se odnosi na materijalna dobra koja su imala oštećenja od ponovljenog potresa i
- obrasci koji su popunjeni za materijalna dobra koja od prvog potresa nisu imala oštećenja, a od drugog jesu.

Organizatori obrade treba da vode računa da se u obrascima pod b) izvrši odgovarajuće zamjene.

U obradu ulazi i tabela Š-01/1 po vlasništvu na kojoj je izvršena globalna procjena štete na stambenim građevinama, i to podaci iz kolone 3. i 12. prema predkolonii tabeli. Osim ove tabele, u obradu ulazi i tabela Š-03/1, u kojoj je izvršena globalna procjena štete na namještaju i drugim predmetima u domaćinstvima. Iz te tabele preuzimaju se podaci iz kolona 6. i 9., s tim što se vodi računa o predkolonii tabele.

S obzirom na to da nije obavezno mijenjati procjenu šteta na materijalnim dobrima i dobrima u vlasništvu građana iz obrasca Š-03, taj obrazac ulazi u obradu onako kako je popunjjen u prvoj procjeni štete. Ako je procjena štete ponovljena na zahtjev komisije za procjenu, u materijalu treba izvršiti zamjenu, odnosno iz materijala treba izvdati obrase druge procjene, a na njihovo mjesto staviti obrase druge procjene za ista materijalna dobra.

Namjeru tako kompletiranog osnovnog materijala procjene treba izvršiti obradu svih deset tabele, koje su predvidene ovom uredbom. Objasnjenja za provođenje neophodnih korekcija u tabeli 6 data su u objašnjenjima za tabele.

PRILOG BROJ - 7**METODOLOGIJA ZA KONTROLU PROCIJENE ŠTETE**

Kontrola procijenjene štete provodi se u svržek za štete većih razinjera od potresa i poplava kada su srušeni i uvršteni za podnošenje zahtjeva za dindjelu pomoći za saniranje nastalih šteta.

(U) provođenja kontrole

Cilj provođenja kontrole je ispitivanje validnosti ove uređbe. Dobiveni rezultati ne mogu služiti za korekciju nego samo za utjecajanje realnosti procjene štete, kao i u eventualne izmjene i dopune ove uređbe.

Vrijeme provođenja kontrole

Kontrola se provodi neposredno nakon procjene štete, tj. odmah nakon zavreće koncentracije obrazaca na kojima je izvršena procjena.

Jedinice kontrole:

Pravna lica i građani.

Kontrola se obuhvataju sva privredna društva i druga pravna lica ili samo neke od njih, zavisno od uzroka štete i podnijeta na kom se tvara procjenjivač.

Organizacija kontrole

Općinska komisija:

- određuju terminsnu stručnjaku za uzorak,
- određuju vrijeme početka i završetka kontrole,
- osiguravaju potreban broj obrazaca i spustavaju,
- formiraju potreban broj stručnih komisija za ponovnu procjenu štete,
- određuju svakoj stručnoj komisiji podnjeće na kojem će izvršiti ponovnu procjenu štete,
- prate rad stručnih komisija i pružaju im potrebljenu pomoći u primjeni ove uređbe,
- organizuju preispitivanje ili preklasificiranje podataka o procijenjenoj šteti za jedinice koje su uključene u uzorak kontrole,
- prikupljaju materijal iz kontrole,
- organizuju upravljanje i obradu podataka procjene štete i kontrole.

Sadržaj izmještanja

Sadržaj kontrola pruženih obrazaca i učinak u vlasništvu pravnih osoba i kulturnih dobara isti je kao i sadržaj primarnog izdavanja za procjenu štete.

Ne predlaže se provođenje kontrole procijenjene štete na tekućoj poljoprivrednoj proizvodnji jer za nju ne postoji objektivni uslovi, a obzirom na to da između procjene štete i kontrole moraju posjetiti određeni vremenski razmak, u tom periodu situacija na objektu bitno će mijenjati, bilo da sumi priroda fini svoje ili da su već pojavljevali odgovarajuće mijere za ekraniranje postješte štete (preklasificiranje, saniranje itd.).

Ne predlaže se provođenje kontrole na životinjskom fundu jer će počasiti od prepoštovanja da se štete ne mogu da budu velike.

U prilog takvom konstitucijumu nisu još i smjernici da se kontrola poljoprivredne proizvodnje i ostalih struktura sa obrazom ŠD-1 može provesti samo na novom izjavi, a ne i neposrednim uvidom u kontekstnu stvarnost.

Definicije i klasifikacije

Se potrebne definicije i klasifikacije preuzimaju se iz ove uređe i iz uputava za konkretne obrasce.

Metoda kontrole

Kontrola se provodi na uzorku jedinica na koji je izvršena procjena štete, ponovnom procjenom i prikupljanjem podataka sa obrazcima ŠD-1, ŠD-2 i ŠD-3.

Uzorak se kontrola procijenjene štete na građevinskim objektima i sredstvima opreme u vlasništvu pravnih osoba iz svake općine na koju je procijenjivana šteta bira se privredno društvo. Broj privrednih društava u mreži za svaku općinu određuju stručnjaci za uzorak, zatvoren od ukupnog broja privrednih društava u toj općini.

Uzorak se određuje namjerno. U uzorku se preveravaju obuhvati privredna društva iz odsjek oblasti preko kojih su na ekonomski razvijeni te općine. U uzorku za svaku općinu određuju se najmanje po jedna organizacija iz oblasti obrazovanja i znanosti; iz oblasti zdravstvene zaštite, kao i najmanje jedna administrativna građevina.

Za kontrolu procijenjene štete na građevinskim objektima u vlasništvu pravnih osoba za svaku izabrana instituciju hira se objekat u kojem se obavljuju glavnu djelatnost ili koji služi glavnoj djelatnosti. Ako postoji više takvih objekata, hira se objekat koji je pretrpio najveće oštećenje.

Tabela K. 1

ZBIRNI PREGLED ŠTETA PREMA PROCJENI ŠTETE I KONTROLI

Područje		Općina, kanton, Federacija(ja)		Svega		Na otvorennim materijalnim dobrima		Na unutarnjim materijalnim dobrima	
				procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola
UKUPNO									
Gradžanski objekti									
Stanovi i građevine									
Ostale građ. i neobjekti									
Opreme									
Kitarski debla									

Tabela K. 2

ZBIRNI PREGLED ŠTETA PREMA PROCJENI ŠTETE I KONTROLI I ŠTETA NA SREDSTVIMA PRAVNIM OSOBA

Područje		(Općina, kanton, Federacija)		Svega		Na otvorennim materijalnim dobrima		Na unutarnjim materijalnim dobrima	
				procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola
UKUPNO									
Gradžanski objekti									
Stanovi i građevine									
Ostale građ. i neobjekti									
Opreme									
Kitarski debla									

Tabela K. 3

ZBIRNI PREGLED ŠTETA PREMA PROCJENI ŠTETE I KONTROLI

ŠTETA NA SREDSTVIMA U VLASTIŠTVU GRADANA		Svega		Na otvorennim materijalnim dobrima		Na unutarnjim materijalnim dobrima	
		procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola
UKUPNO							
Gradžanski objekti							
Stanovi i građevine							
Ostale građ. i neobjekti							
Opreme							
Kitarski debla							

Tabela K.4. Stambene građevine prema konstrukciji¹⁾

Kontrola		Procjena štete		sa sklopljenom konstrukcijom		Građevina je iznadnja	
		procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola	od tvrdog materijala	od ljepljivog materijala
Gradžanske zgrade	odgradivo materijala						
zgrada	odgradivo materijala						
zgrada	odgradivo materijala						

Za kontrolu procijenjene štete na sredstvima opreme u vlasništvu pravnih osoba iz svakog izabranog privrednog društva bira se uzorak opreme iz svake općine prema kojima se izračunava i materijalični dobitak (Prilog br.2). Uzorak se u uzorku previše uključuje opreme iz svih grupa koje služe obavljanju osnovne djelatnosti. Za prve tri kategorije energetičke opreme, uredaji i postrojenje; specijalni i specifični aparat, uređaji i postrojenja) bira se najmanje po jednom od tih aparatova, jedan do dva među jedinim i jedno do dva postrojenja, a u svakome zastupljenoj grupi broj birača ne može biti manji od 5. Uzorak opreme može se izabratи namjerno ili случајno, biranjem obrazaca popunjениh u procjeni štete za to privredno društvo. Oprema se identificuje na temelju inventarnog broja (prijava 9., obrazac ŠD-2).

Kontrola provođenje štete na stambenim građevinama u vlasništvu pravnih osoba i građevinskim strukturalima se po kategoriji oštećenja i uzorku se bira sistematski sa spiska. Stambena građevina određuje se zaviseći od skupine finog materijala i sistematski građevinskim strukturalima. Uzorak se određuje odnosno od skupine finog materijala, a u sistematskoj kontroli od skupine građevinske strukture.

Dodatačna informacija za dodatni i izbor uzorka data su u poglaviji 8.

Stručnjaci za uzorak koji određuju veličinu uzorka i izbor uzorka mogu sami odrediti lip uzorka, za svaku od situacije na terenu.

Kontrola provođenje štete na kulturnim dobitcima provodi se na namjernom uzorku spomenika kulturne baštine. Uzorak se određuje na osnovu evidencije spomenika kulturne baštine koji postoji u općini. Za svaki izabrani spomenik kulturne baštine, za kontrolu provođenje štete na građevinskim objektima bira se glavni objekti, a isti takvih objekata ima više objekta koji je potreban načinjeće oštećenja. U svakom izabranoj objektu za kontrolu provođenje štete bira se podaci iz pitanja 13. i 14. obrazca ŠD-1.

Za kulturna dobra obrađuju se pitanja 11. i 12. obrazca ŠD-1 i obrazca 5.0.5-a predmete.

Izvješnjaci, materijali za provođenje štete izdvajaju se materijali koji se odnose samo na jedinice koje su izabrane u uzorku kontrole. Te izabrane obrazce potreban je prepisati na novi obrazec istog tipa i originalni materijali pripadaju istom instituciji iz provođenje štete i kontroli. Ako su na novom obrazcu prikupljeni obrazci za više jedinica (obrazac ŠD-2, prepisuju se i lantefiks) podaci su sumi jedinu od tih jedinica. Pri prepisivanju, umjesto odgovora na pitanja 12. do 15. upisuju se podaci dobiveni dijeljenjem odgovora na ta pitanja brojem iz pitanja 16.

Prije rezultata kontrola dobivaju se podaci na kojima se odnosi samo na jedinice provođenje štete i podaci kontrolne međusobno obrađuju prema tabelama K-1, K-2. Upoznavanje odgovarajućih zbirnih rezultata u provođenju štete može pomoći pri očjeni realnosti provođenje štete (uz pretpostavku da je kontrola korakno provođena). Ako pri upravljanju i nadzoru građevinskim strukturama ne postoji odgovarajuća organizacija, pomoći će podaci iz pitanja 13. na terenu radi utvrđivanja stvarnog stanja. Tako prilagođeni dozvoljeni je izbor jedinica.

Događaj podizanja rezultata dobavlja se oblikom u boji i tim što se prethodni podatak pretvara u ostale vidljivi. Ako su podatci nepravilni, oni su početku izoblažiti u obrazac. Upisani podaci obrađuju se dojde prema svim neobičajima koje su na danu krajnji ovog priloga uključujući ponovo tabele K-1, K-2.

Nakon dobijanja rezultata kontrola obrađuju se upisivanje podataka primarne procjene štete i kontrolne na tu mjestu. Svi se za svaku jedinicu na podlagu iz kontrole prilaze i prepisuju podaci primarne procjene štete za tu jedinicu (ako postoje još podatci).

U sljedeću automatsku obrađe napravlje se obavljaju upravljanje podataka. Pri uvođenju potuljata za svaku jedinicu (obrazac 9.), najprije se unosi identifikacija (samo jedinica), zatim podaci primarne procjene štete i na kraju, podaci kontrolne (bez identifikacionog dijela) za tu jedinicu. Ako za neku jedinicu ne postoji podatak za primarne procjene ili iz kontrole, odgovarajuća mjesto u logu popunjavanju se uključuje prethodni jedan jedinica.

UZROK ŠTETE _____

GODINA _____

U ljet. KM _____

UZROK ŠTETE _____

GODINA _____

U ljet. KM _____

-ŠTETA NA SREDSTVIMA U VLASTIŠTVU GRADANA-

procjena štete		kontrola		procjena štete		kontrola	
UKUPNO							
Gradžanski objekti							
Stanovi i građevine							
Ostale građ. i neobjekti							
Opreme							
Kitarski debla							

Tabela K.4. Stambene građevine prema konstrukciji¹⁾

Kontrola		Procjena štete		sa sklopljenom konstrukcijom		Građevina je iznadnja	
		procjena štete	kontrola	procjena štete	kontrola	od tvrdog materijala	od ljepljivog materijala
Gradžanske zgrade	odgradivo materijala						
zgrada	odgradivo materijala						
zgrada	odgradivo materijala						

Uzorak ŠD-2

Tabela K4.2. Stambene građevine prema kategoriji određenja¹

Kategorija određenja	Procjena	Kategorija određenja					UKUPNO
		1. kat.	2. kat.	3. kat.	4. kat.	5. kat.	
Kategorija određenja	1. kategorija						
	2. kategorija						
	3. kategorija						
	4. kategorija						
	5. kategorija						
	Univerzitetska kategorija						
Ukupno							

¹Pisanje leži DS-01

Tabela K4.3 Stambene građevine prema korisnoj površini

Korisna površina u m ² i korisnički redoslijed na podlozi srednje kontrole	Ukupno	Korisna površina građevine u m ²			Ukupno
		Dodata (manja ili jednaka)	Od a do b	Preko b (veća ili jednaka)	
Korisna površina u m ² i korisnički redoslijed na podlozi srednje kontrole	Ukupno	Velicina			
		Mala			
		Ukupno			
		Velicina	(+ +)		
		Mala	(++ +)		
		Ukupno	(++ +)		
Korisna površina u m ² i korisnički redoslijed na podlozi srednje kontrole	Ukupno	Velicina			
		Mala			
		Ukupno			
		Velicina			
		Mala			
		Ukupno			

Upravljivo na tabelu

U pisanju leži spisano se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. na obrazac ŠD-01 koji je upisana u prečinjen stete s kontrolom. Za svaku građevinu upisujemo se podatak o građevinskoj veličini iz prevođene stete i redoslijed u kojemu je upisana u pisanju leži skupine 11. u kontroli. U polju prve red je upisati se, u svakostavci od građevinske veličine broj građevina kod kojih je u prevođeni steti u srednjoj kontroli da se podatci u gredjevinu veličinu počekaju. Pisanje leži DS-01. Redoslijed na pisanju od 2. do 9. reda tuncle zavisi od važećnosti kolonika R. Te važećnosti su date u sljedećoj konstrukciji tabele.

Građevinska veličina u kontroli u mjerama na prečinjeni steti					
Do 10 %		Od 10% do 20%		Preko 20%	
Vrsta	Manja	ukupno	Vrsta	Manja	ukupno
0,90<R<1,00	1,00<R<1,10	0,90<R<1,00	0,90<R<0,99	R>1,20	0,90<R<0,99

Primer:

U pisanju tabele upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli. U polju vrste upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli. U polju ukupno upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli.

Osim toga upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli. U polju ukupno upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli.

U pisanju leži DS-01. Redoslijed na pisanju broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli. Redoslijed na pisanju broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli.

Faktor u 12. redu upisujemo se broj građevina čija su građevinske veličine prema podlozi u prevođenju skupine 11. u kontroli u srednjoj kontroli.

Tabela K5.1. Srednja opreme u vlasništvu u pravilu srednje¹

Vrsta sredstava opreme	Procjena stete	Šifra učvršćiva opreme					Ukupno
		2300	2400	2500	2600	2700	
Vrsta sredstava opreme	Ukupno	2300					
		2400					
		2500					
		2700					
		2900					
		Ukupno					

¹Pisanje leži DS-01²Tabela K5.2. Srednja oprema u srednjoj kontroli

Kontrola	Procjena stete	Šifra sredstava opreme					Ukupno
		2300	2400	2500	2600	2700	
Vrsta sredstava opreme	Ukupno	Okrenuti 1. u kontroli					
		Okrenuti 2. u kontroli					
		Okrenuti 3. u kontroli					
		Okrenuti 4. u kontroli					
		Okrenuti 5. u kontroli					
		Okrenuti 6. u kontroli					

Uputstvo za tabelu K 5.2.

U pisanju tabele upisujemo se broj sredstava opreme koji su navedeni u prečinjeni steti u kontroli u srednjoj kontroli na obrazac ŠD-01 iz prevođenju skupine 11. (obrazac ŠD2) iz prevođenju skupine 11. (obrazac ŠD2) iz prevođenju skupine 11. (obrazac ŠD2) iz prevođenju skupine 11. (obrazac ŠD2).

U polju prve red upisujemo se ukupan broj sredstava opreme određene vrste (obrazac ŠD2) koji su ostvarena u prečinjeni steti u kontroli u srednjoj kontroli na obrazac ŠD-01.

U polju drugog reda upisujemo se ukupan broj sredstava opreme određene vrste, za koju je u prečinjeni steti u srednjoj kontroli učvršćeno da su ostvarena u prečinjeni steti u kontroli u srednjoj kontroli, a u trećem redu upisujemo se ukupan broj sredstava opreme određene vrste, za koju je u prečinjeni steti u srednjoj kontroli učvršćeno da su ostvarena u prečinjeni steti u kontroli u srednjoj kontroli.

Tabela K6.1. Stepen otjecanja nepokretnih kulturnih dobara¹

Procjena Kontrola	Procjena stete	Lako otjecen	Treško otjecen	Uništen	Ukupno
Lako otjecen					
Treško otjecen					
Uništen					
Ukupno					

¹Pisanje leži DS-01Tabela K6.2 Stepen otjecanja nepokretnih kulturnih dobara¹

Procjena Kontrola	Procjena stete	Popravka	Djelimična rekonstrukcija	Restauracija	Konservacija	Ukupno
Lako otjecen						
Treško otjecen						
Uništen						
Ukupno						

¹Pisanje leži DS-01Tabela K6.3 Sanacija za luke stote na nepokretnim kulturnim dobrima¹

Procjena Kontrola	Procjena stete	Popravka	Djelimična rekonstrukcija	Restauracija	Konservacija	Ukupno
Lako otjecen						
Treško otjecen						
Uništen						
Ukupno						

¹Pisanje leži DS-01Tabela K6.4 Sanacija za luke stote na pokretnim kulturnim dobrima¹

Procjena Kontrola	Procjena stete	Popravka	Konservacija	Ukupno
Lako otjecen				
Treško otjecen				
Uništen				
Ukupno				

¹Pisanje leži DS-01

PRILOG BROJ - 8**IZBOR UZORKA GRAĐEVINE**

Ovaj prilog namjenjen je izboru jednoetapnog stratifikovanog uzorka za:

- kontrolu procjenjene štete;
- određivanje stepena oštećenja;
- procjenu štete u slučaju ponovljenog potresa.

Uzorak se bira sistematski iz popisa građevina. Pod popisom se podrazumijeva skup obrazaca Š-kat. iz Priloga br. 4, za cijelo područje pogodeno prirodnom ili drugom nesrećom.

Osnovni principi alokacije i izbora uzorka isti su za sve tri navedena slučaja, pri čemu se mora voditi računa o osnovnom skupu i broju kategorija oštećenja.

Osnovni skup

Građevine u osnovnom skupu stratifikovane su po kategorijama oštećenja. Broj građevina u osnovnom skupu označen je u nastavku teksta sa N.

Za kontrolu procjenjene štete N je ukupan broj oštećenih i uništenih stambenih građevina (kategorije oštećenja 1 – 6) na području koje je zahvaćeno prirodnim ili drugom nesrećom, a N_k ukupan broj građevina k-te kategorije oštećenja na tom području (k=1,2,...,6). Pri prenumeraciji popisa za izbor uzorka obavlja se prenumeracija rednih brojeva stambenih građevina sa kategorijama oštećenja od 1. do 6.

Pri određivanju stepena oštećenja N je ukupan broj oštećenih stambenih građevina (kategorije oštećenja 1-5) na području koje je zahvaćeno prirodnim ili drugom nesrećom, a N_k ukupan broj građevina k-te kategorije oštećenja na tom području (k = 1 – 5). Pri alokaciji se ne uzima u obzir uslov ako je za neki stratum $\frac{N_k}{N}n < 2$,

iz tog stratuma se ne bira uzorak, već se u ovom slučaju, iz takvog stratuma u uzorak biraju dvije građevine (pretpostavlja se da je broj građevina u svakom stratumu veći od 2). Pri prenumeraciji popisa za izbor uzorka obavlja se prenumeracija rednih brojeva stambenih građevina sa kategorijama oštećenja od 1 do 5. U uzorak se ne biraju građevine 6. kategorije oštećenja.

Za prognoziju štete u slučaju ponovljenog potresa važe sva objašnjenja iz prethodne tačke, samo što se pri alokaciji postavlja uslov da ako je neki $\frac{N_k}{N}n < 2$, iz tog stratuma se ne bira uzorak.

U sljedećim tačkama data su detaljna uputstva za alokaciju i izbor uzorka za kontrolu procjenjene štete, koja, uz prethodne napomene, važe i za izbor uzorka za određivanje stepena oštećenja, odnosno procjenu štete u slučaju ponovljenog potresa. Pri izboru ova dva druga uzorka mora se voditi računa o broju kategorija oštećenja (stratuma), odnosno da je (k = 1, 2, ..., 5).

Alokacija

Neki je u ukupan broj građevina koji se bira u uzorak. Broj građevina N_k k-te kategorije oštećenja (k=1, 2, ..., 6) koji se bira u uzorak dobija se zaokruživanjem izraza $\frac{N_k}{N}n$ na prvi manji cij broj ako je prva decimala izraza manja od 5, odnosno na prvi veći cij broj ako je prva decimala izraza veća ili jednaka 5.

Ako je za neki stratum $\frac{N_k}{N}n < 2$, iz tog stratuma se ne bira uzorak.

Korak izbora

Korak izbora f_k određuje se na osnovu količnika $\frac{N_k}{n_k}$

zaokruživanjem na prvi manji cij broj ako je prva decimala količnika manja od 5, odnosno na prvi veći cij broj ako je prva decimala količnika veća ili jednaka 5.

Izbor uzorka

Sa popisa građevina za cijelo područje bira se u k-ti stratum svaka f_k-ta jedinica, polazeći od prve građevine k-te kategorije oštećenja na popisu i ne uzimajući u obzir građevine drugih kategorija oštećenja (k = 1, 2, ..., 6).

Prvo je potrebno izvršiti prenumeraciju svih građevina na popisu, ne uzimajući u obzir neoštećene građevine. Prenumerisani redni brojevi upisuju se na lijevoj margini obrasca Š-kat. pored prvobitnih rednih brojeva.

Prenumeracija i izbor uzorka obavlja se na sljedeći način:

- građevine 1. kategorije oštećenja prenumerira se rednim brojevima od 1 do N₁ i u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima 1, 1f₁, 1+1f₁, 1+2f₁, ..., 1+(n₁-1)f₁;
- građevine 2. kategorije oštećenja prenumerira se redom brojevima od N₁+1 do N₁+N₂, i u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima N₁+1N₁, 1+1f₂, N₁+2+2f₂, ..., N₁+1+(n₂-1)f₂; N₁+1+2f₂, ..., N₁+1+(n₂-1)f₂;
- građevine 3. kategorije oštećenja prenumerira se redom brojevima od N₁+N₂+1 do N₁+N₂+N₃, i u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima N₁+N₂+1, N₁+N₂+1+f₃, N₁+N₂+2+f₃, ..., N₁+N₂+N₃+1+(n₃-1)f₃;
- građevine 4. kategorije oštećenja prenumerira se redom brojevima od N₁+N₂+N₃+1 do N₁+N₂+N₃+N₄ i u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima N₁+N₂+N₃+1, N₁+N₂+N₃+1+f₄, N₁+N₂+N₃+2+f₄, ..., N₁+N₂+N₃+N₄+1+(n₄-1)f₄;
- građevine 5. kategorije oštećenja prenumerira se rednim brojevima N₁+N₂+N₃+N₄+1, do N₁+N₂+N₃+N₄+1+N₅, i u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima N₁+N₂+N₃+N₄+1+f₅, N₁+N₂+N₃+N₄+2+f₅, ..., N₁+N₂+N₃+N₄+N₅+1+(n₅-1)f₅;
- građevine 6. kategorije oštećenja prenumerira se rednim brojevima, N₁+N₂+N₃+N₄+N₅-1 do N₁+N₂+N₃+N₄+N₅-1+f₆, a u uzorak se biraju građevine sa prenumerisanim rednim brojevima, N₁+N₂+N₃+N₄+N₅+1, N₁+1 N₂+N₃+N₄+N₅+1+f₆, ..., N₁+N₂+N₃+N₄+N₅+2+f₆, ..., N₁+N₂+N₃+N₄+N₅+N₆-1+(n₆-1)f₆.

Popisi građevina mogu se razdvojiti po stratumima (prepisivanjem ili sortiranjem), pri čemu bi se na popisu za k-ti stratum nalazile samo stambene građevine k-te kategorije oštećenja. U tom slučaju izbor uzorka mogao bi se provesti bez prenumeracije. Naime, uzorak za k-ti stratum birao bi se iz popisa za taj stratum, polazeći od prve građevine na popisu i uzimajući, nakon nje svaku f_k-tu građevinu.

Drugim riječima, u uzorak iz k-tog stratuma birale bi se građevine sa rednim brojevima 1, 1-f_k, 1+1f_k, ..., 1+(n_k-1)f_k.

Ako se neka građevina izabранa u uzorku ne pronade na terenu zamjenjuje se prvom sljedećom građevinom na popisu, iste kategorije oštećenja.

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/04), član 10. mijenja se i glasi:

"Štete koje nastanu na materijalnim dobrima u nadležnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine ne procjenjuju se po odredbama ove Uredbe."

Član 2.

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 382/06
6. jula 2006. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipović, s. r.



453

Na osnovu člana 24. tačka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, donosi

На основу člana 24. tačka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 110. sjednici održanoj 23. jula 2009. godine, donosi

UREDJB

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04 i 38/06), u članu 2. stav 1. tačka 2) mijenja se i glasi:

"2) Poplava označava privremenu pokrivenost zemljišta vodom koje obično nije pokriveno vodom, koji uzrokuju izljevanje vode iz vodotoka;".

U tački 4) u petom redu na kraju teksta iza riječi "prosjeka" dodaju se riječi: "koje iznosi najmanje 30%".

Tačka 13) mijenja se i glasi:

"13) Požar je nekontrolisano, samoodrživo sagorijevanje koje se nekontrolisano širi u prostoru i vremenu;".

U tački 14) stav 2. u prvom redu riječi: "Zakonom o zaštiti voda" zamjenjuju se riječima: "Zakonom o vodama", a u zagradi broj "33/03" zamjenjuje se brojem "70/06".

Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:

"Procjena šteta vrši se radi utvrđivanja vrste i veličine štete na materijalnim dobrima, a izražava se u novčanoj vrijednosti koja je potrebna da se oštećena ili uništена materijalna dobra dovedu u stanje prije nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno u vrijednosti koja je potrebna da se ta materijalna dobra nabave ili saniraju".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Procjena štete se vrši u svim slučajevima u kojima šteta nastaje od prirodnih i drugih nesreća iz člana 2. ove uredbe, neovisno od toga da li je nadležni organ proglašio stanje prirodne ili druge nesreće".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 3.

U članu 4. stav 1. tačka 2) na kraju teksta iza zagrade riječ "i" zamjenjuje se tačkom.

Tačka 3. briše se.

Stav 4. briše se.

Član 4.

U članu 7. stav 3. mijenja se i glasi:

"Prilikom utvrđivanja sastava komisije iz stava 2. ovog člana, može se, ako nadležni organ ocijeni potrebnim, sastav komisije utvrditi u suradnji sa Federalnim zavodom za statistiku (u daljem tekstu: Federalni zavod)".

Član 5.

U članu 8. stav 1. na kraju teksta iza riječi "godine" dodaju se riječi: "s tim što se odreduje i sekretar komisije koji obavlja poslove iz člana 9. stav 2. ove uredbe. Sekretar se odreduje iz organa uprave civilne zaštite Federacije, kantona i općine".

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Izuzetno, u općinama koje nemaju dovoljan broj odgovarajućih lica visoke stručne spreme iz stava 2. ovog člana, u tom slučaju, za člana komisije se može imenovati lice više stručne spreme iz odgovarajuće oblasti za koju se ne može obezbijediti lice visoke stručne spreme, s tim da u komisiji mogu biti najviše dva lica više stručne spreme".

Član 6.

U članu 9. stav 2. mjenja se i glasi:

"Organ uprave civilne zaštite Federacije, kantona i općine obezbjeduje potrebne uslove za nesmetan rad komisija iz člana 7. stav 2. ove uredbe (prijevozna sredstva, opremu za budžete, karte sa utvrđenim statističkim krugovima, mjerne alate, fotoaparat, kamerali i sl.), propisane obrasce predviđene ovom uredbom za utvrđivanje procjene štete, prostor (kancelarija) gdje će komisija obavljati poslove iz svoje nadležnosti i vršiti stručne, administrativne i druge poslove potrebne za rad komisije,

organizuje radne sastanke komisije radi obučavanja i osposobljavanja članova komisije za utvrđivanje procjene štete i popunjavanje obrazaca predviđenih za utvrđivanje štete i vršiti sve druge poslove potrebne za uspješan rad komisije".

U stavu 3. u četvrtom redu na kraju prve rečenice iza riječi "komisije" dodaju se riječi: "iz sredstava budžeta namijenjenih za rad tih komisija i određuje vrijeme isplate tih naknada", a druga rečenica ovog stava briše se.

Član 7.

U članu 10. riječi: "ne procjenjuju se po odredbama ove uredbe" zamjenjuju se riječima: "procjenjuju posebne stručne komisije po propisu koji donosi nadležni organ Bosne i Hercegovine".

Član 8.

U članu 11. tačka 7) na početku dodaju se riječi: "predlaže prioritete za korištenje sredstava i".

Iza tačke 7) dodaje se nova tačka 8), koja glasi:

"8) vodi evidenciju o nastalim štetama na području općine prema obrascu E - Š koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio."

Član 9.

U članu 12. tačka 3) u trećem redu iza riječi "izvještaj" dodaju se riječi: "u roku od 15 dana od dana dobijenih izvještaja općinskih komisija."

Tačka 4) briše se.

Dosadašnja tačka 5) postaje tačka 4).

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ako kantonala komisija na osnovu provjere realnosti procijenjene štete iz stava 1. tačke 2) ovog člana, utvrdi da ima bitnih nedostataka u procijenjenoj šteti, vraća dokumentaciju općinskoj komisiji, koja je dužna otkloniti nedostatke na koje ukaže kantonala komisija i nakon toga novu dokumentaciju dostavi kantonala komisiji, a ako nedostaju određeni dokumenti, kantonala komisija može tražiti dostavu tih dokumenata, koje je općinska komisija dužna dostaviti".

Član 10.

U članu 13. stav 1. tačka 4), na kraju teksta tačka zarez zamjenjuje se tačkom.

Tačka 5) briše se.

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Ako Federalna komisija na osnovu provjere realnosti procijenjene štete iz stava 1. tačke 2) ovog člana, utvrdi da ima bitnih nedostataka u procijenjenoj šteti, vraća dokumentaciju kantonaloj komisiji, koja je dužna otkloniti nedostatke na koje ukaže Federalna komisija i nakon toga novu dokumentaciju dostavi Federalnoj komisiji, a ako nedostaju određeni dokumenti Federalna komisija može da traži dostavu tih dokumenata, koje je kantonala komisija dužna dostaviti".

Član 11.

U članu 15. stav 1. u trećem redu riječi: "posebne stručne komisije iz tačke 1. člana 11. ove uredbe", zamjenjuju se riječima: "općinske komisije, a u slučajevima većih prirodnih i drugih nesreća, mogu se formirati i posebne stručne komisije iz tačke 1. člana 11. ove uredbe, o čemu odlučuje općinska komisija".

U stavu 3. na kraju teksta iza riječi "štete" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i obuku praktične popune obrazaca predviđenih ovom uredbom. U nedostatku vlastitih stručnih lica za izvođenje te obuke, prema potrebi, mogu se angažovati i članovi kantonale komisije za odgovarajuća pitanja, a i članovi Federalne komisije".

Iza stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6., koji glase:

"Komisije iz stava 1. ovog člana, procjenu štete vrše po zahtjevu općinskog načelnika, koji se podnosi komisiji najkasnije u roku od tri dana po nastanku prirodne i druge nesreće koja je izazvala određene štete na materijalnim dobrima. Ovaj zahtjev se podnosi samostalno ili na inicijativu iz stava 6. ovog člana.

Inicijativu za procjenu štete mogu podnijeti i pravna lica, državni organi i građani koji su pretrpjeli određenu štetu na svojim materijalnim dobrima što se vrši prijavom o šteti. Prijava se podnosi službi civilne zaštite općine u roku od osam dana od nastanka prirodne i druge nesreće, a podnosi se na obrascu PR - Š, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio".

Član 12.

U članu 16. stav 1. u prvom redu riječi: "Stručne komisije" zamjenjuju se riječima: "Komisije iz člana 15. stav 1. ove uredbe".

U stavu 3. u prvom redu, riječ "stručne" briše se.

U stavu 4. u drugom redu iza riječi "člana" dodaju se riječi: "i povjerenici civilne zaštite", a u istom redu riječ "stručnim" briše se.

Član 13.

U članu 18. na početku riječi: "Stručne komisije" zamjenjuju se riječima: "Komisije iz člana 15. stav 1. ove uredbe".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno, komisije iz stava 1. ovog člana, mogu raditi i u manjem sastavu, koji mora imati najmanje natpolovičnu većinu članova komisije, samo ako je odsutnost pojedinog člana komisije nastala zbog bolesti, smrti, službene odsutnosti i sličnih razloga i ako komisija posao mora izvršiti u određenom roku,".

Član 14.

U članu 19. stav 1. na početku riječi: "Stručne komisije" zamjenjuju se riječima: "Komisije iz člana 15. stav 1. ove uredbe".

U stavu 9. riječi: "i indirektnim štetama" briše se.

Član 15.

U članu 20. stav 1. u četvrtom redu riječi: "prikljenim naturalnim" zamjenjuju se riječima: "utvrđenim novčanim".

Član 16.

Iza člana 21. dodaje se novi podnaslov 4a. i član 21a. koji glase:

"4a. Preliminarna procjena štete

Član 21a.

U slučajevima kada općina traži pomoći od kantona, odnosno Federacije za hitne intervencije, vrši se samo preliminarna procjena štete. Ovu štetu utvrđuje općinska komisija neposrednim obilaskom područja koje je zahvatila prirodna i druga nesreća i procjenu štete utvrđuje na obrascima iz člana 25. stav 3. ove uredbe.

Preliminarna procjena štete iz stava 1. ovog člana iskazana u novčanoj vrijednosti ne smije preći ukupna novčana sredstva koja budu utvrđena u konačnoj procjeni štete.

Preliminarna procjena štete služi samo za ostvarivanje pomoći iz stava 1. ovog člana."

Član 17.

U članu 22. stav 1. prva rečenica se mijenja i glasi:

"Utvrđivanje procjene štete na oštećenim i uništenim materijalnim dobrima vrši se na osnovu odgovarajućih cijena."

Član 18.

U članu 25. stav 1. iza tačke 9) dodaju se nove tač. 10) i 11) koje glase:

"10) obrazac E - Š - Evidencija o nastalim štetama na području općine;

11) obrazac PR - Š - prijava štete od prirodne i druge nesreće".

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Za preliminarnu procjenu štete koriste se sljedeći obrasci:

1) obrazac PR - Š - 1 - preliminarna procjena štete za općinu za traženje pomoći za hitne intervencije;

2) obrazac PR - Š - 2 - preliminarna procjena štete za kanton za traženje pomoći za hitne intervencije".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 19.

U članu 26. iza stava 6. dodaje se novi stav 7., koji glasi:

"Izrada rezultata procjene štete vrši se u svim slučajevima kada su prirodne i druge nesreće iz člana 2. ove uredbe dovele do nastanka šteta na materijalnim dobrima, neovisno od toga da li je tražena i dodijeljena pomoći iz čl. 32a. i 33. ove uredbe".

Član 20.

U članu 27. stav 3. u prvom redu riječ "tri" zamjenjuje se riječu "četiri", a u četvrtom redu iza riječi "šteta" dodaju se riječi: "jedan primjerak kantonalnoj komisiji,".

Član 21.

U članu 29. stav 1. tačka 16., u drugom redu, riječi: "i naturalnim" briše se.

Stav 4. briše se.

Član 22.

U članu 30. tačka 1) na kraju teksta tačka zarez se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "ako je donesen;".

Tačka 4) briše se.

Dosadašnja tač. 5) i 6) postaju tač. 4) i 5).

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Konačni izvještaj o procijenjenoj šteti utvrđen prema članu 29. i aktima iz stava 1. ovog člana, dostavlja se organu iz člana 31. stav 1. tačka 1) ove uredbe na razmatranje i usvajanje najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je općinska komisija u cjelini završila izradu izvještaja o procijenjenoj šteti".

Član 23.

U članu 32. stav 2. u drugom redu riječi: "a sprovodi je općinska komisija" zamjenjuju se riječima: "na osnovu mišljenja stručnjaka za uzorak kojega odredi općinska komisija."

Član 24.

Iza podnaslova "12. Postupak traženje pomoći za saniranje šteta", dodaje se novi član 32a. koji glasi:

"Član 32a.

Općina, kanton i Federacija u svojim budžetima planiraju i obezbeđuju sredstva za dodjelu pomoći i saniranje šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća, što se vrši u skladu sa odredbama čl. 182. do 184. Zakona o zaštiti i spašavanju.

Dodjela pomoći i saniranje šteta nastalih na materijalnim dobrima od prirodnih i drugih nesreća vrši se u skladu sa materijalnim mogućnostima općine, kantona i Federacije, a rješava se po posebnom propisu kojim se uređuju procedure, uslovi, kriteriji i prioriteti za dodjelu pomoći, odnosno saniranje štete. Taj propis donose:

- 1) u općini - općinski načelnik, na prijedlog službe civilne zaštite općine;
- 2) u kantonu - vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite;
- 3) u Federaciji - Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite.

U izradi propisa iz stava 2. ovog člana, učestvuju - u općini - općinska komisija, u kantonu - kantonalna komisija, a u Federaciji - Federalna komisija".

Član 25.

Član 33. mijenja se i glasi:

"Ako općinski načelnik procijeni da općina iz svojih sredstava ne može izvršiti zadatke na hitnom spašavanju ugroženih ljudi, odnosno saniranje svih šteta nastalih od prirodnih ili drugih nesreća važnih za stvaranje osnovnih (neophodnih) uslova za život ljudi na ugroženom području, može podnijeti zahtjev za traženje pomoći. Zahtjev se podnosi vlasti kantona.

Ako su štete od prirodnih i drugih nesreća nastale na području dvije ili više općina ili na području cijelog kantona, a kanton nije u mogućnosti iz svojih sredstava izvršiti zadatke na hitnom spašavanju ugroženih ljudi, odnosno saniranje svih šteta neophodnih za život ljudi na ugroženom području, vlasti kantona može podnijeti zahtjev Vlasti Federacije za dodjelu pomoći za te namjene.

Zahtjevi iz st. 1. i 2. ovog člana, rješavaju se u skladu sa propisom iz člana 32a. stav 2. ove Uredbe."

Član 26.

U članu 34. stav 1. na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a Federalna uprava civilne zaštite će sve obrasce, tabele i priloge sa uputstvima za njihovo popunjavanje, izraditi u formatu pogodnom za elektronsku popunu uskladene sa odredbama ove uredbe i dostaviti organima civilne zaštite općine i kantona".

Član 27.

Iza člana 34. dodaje se novi podnaslov 13a. i član 34a. koji glase:

"13a. Prava i dužnosti grada u utvrđivanju procjene šteta

Član 34a.

Sva prava i dužnosti općine, njene komisije za procjenu šteta i druga pitanja koja su ovom uredbom utvrđena za općinu, važe i za grad, kao jedinicu lokalne samouprave".

Član 28.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 541/09

23. jula 2009. godine

Sarajevo

Premijer

Mustafa Mujezinović, s. r.



UREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA¹

OBRAZAC PR - Š

OPĆINA _____
Općinska služba civilne zaštite - Općinska komisija za procjenu šteta

PREDMET: Prijava štete od prirodne i druge nesreće.-

Prijavljujem štetu od prirodne i druge nesreće kojom mi je oštećena / uništena niže navedena imovina.

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE		
1.	Vlasnik ili korisnik (ime i prezime) i adresa	
2.	JMBG	
3.	Naziv pravnog lica i sjedište	
4.	Broj registra pravnog lica i oblik djelatnosti	
5.	Mjesto imovine	
6.	Telefon	

ŠTETA NA IMOVINI	
Vrsta prirodne ili druge nesreće	
Datum nastanka štete	
Opis imovine na kojoj je nastupila šteta	
1. Građevine	
2. Oprema	
3. Zemljište	
4. Dugogodišnji nasadi	
5. Šume	
6. Stoka	
7. Obrtna sredstva	
8. Ostala dobra	
9. Troškovi	
PRELIMINARNA ŠTETA U KM	

Mjesto i datum _____

**IME I PREZIME
I SVOJERUČNI POTPIS PODNOSIOCA PRIJAVE**

¹ Obrasci su sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća objavljene u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 52/09

OBRAZAC - PR - Š - 1**PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE ZA OPĆINU
ZA TRAŽENJE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE**

Naziv općine _____

Redni broj	PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE		
1.	Vrsta prirodne ili druge nesreće, dan, mjesec i godina nastanka		
2.	Ugroženo područje	Naseljena mjesta, mjesne zajednice i drugo	
		Veličina ugroženog područja u ha	
3.	Stanovništvo	Umrli / poginuli	
		Ranjeni / oboljeli	
		Evakuirani	
4.	Preliminarna šteta (prva vizuelna procjena štete na ugroženom području)	stambene zgrade	Broj porušenih iznos štete u KM
		vrsta štete na zemljištu i zasadima	Broj oštećenih iznos štete u KM
		stočni fond (štete)	Površina u ha iznos štete u KM
		Ostale štete	uginulo iznos štete u KM
			oboljelo iznos štete u KM
			U K U P N O (U KM)

NAPOMENA: U rubrici «ostale štete» mogu se dati podaci o drugim štetama koje su važne za život ljudi na ugroženom području, kao što su: putne komunikacije, mostovi, infrastruktura i sl.

Datum: _____

Općinska komisija za procjenu štete

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

OBRAZAC - PR - Š - 2**PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE ZA KANTON
ZA TRAŽENJE POMOĆI ZA HITNE INTERVENCIJE****Naziv kantona** _____

Redni broj	PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE		
1			
1.	Vrsta prirodne ili druge nesreće, dan, mjesec i godina nastanka		
2.	Ugroženo područje	Navesti ugrožene općine	
3.	Stanovništvo	Umrli / poginuli	
		Ranjeni / oboljeli	
		Evakuirani	
4.	Preliminarna šteta (prva vizuelna procjena štete na ugroženom području)	stambene zgrade	Broj porušenih iznos štete u KM
		vrsta štete na zemljištu i zasadima	Površina u ha iznos štete u KM
		stočni fond (štete)	uginulo
			iznos štete u KM
			oboljelo
		iznos štete u KM	
		Ostale štete	
		U K U P N O (U KM)	

NAPOMENA:

- 1) Za sve rubrike treba dati zbirne podatke dobivene iz općina
- 2) U rubrici «ostale štete» mogu se dati podaci o drugim štetama koje su važne za život ljudi na ugroženom području, kao što su: putne komunikacije, mostovi, infrastruktura i sl.

Datum: _____**Kantonalna komisija za procjenu štete**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

OBRAZAC - E - Š

**EVIDENCIJA
O NASTALIM ŠTETAMA NA PODRUČJU OPĆINE**

KANTON _____

OPĆINA _____

Redni broj	VRSTA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE	GODINA, DAN I MJESEC NASTANKA	BROJ ZBIRNOG IZVJEŠTAJA O PROCJENJENOJ ŠTETI	UKUPAN IZNOS PROCJENJENE ŠTETE	IZNOS SREDSTAVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA OD STRANE OPĆINE	DODJELJENA POMOĆ				ULOŽENA SREDSTVA U SANACIJU (6+7+8+9+10)	NEDOSTAJUĆA SREDSTVA ZA SANACIJU (razlika 5 i 11)	NAPOMENA
						OD KANTONA	OD FEDERACIJE	DONACIJE	DRUGO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NAPOMENA: Ovaj obrazac koristi općina, kanton i Federacija

UREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA¹

TISKANICA PR - Š

OPĆINA _____
Općinska služba civilne zaštite - Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta

PREDMET: Prijava štete od prirodne i druge nesreće.-

Prijavljujem štetu od prirodne i druge nesreće kojom mi je oštećena / uništena niže navedena imovina.

PODACI O PODNOSIOCU PRIJAVE	
1.	Vlasnik ili korisnik (Ime i prezime) i adresa
2.	JMBG
3.	Naziv pravne osobe i sjedište
4.	Broj registra pravne osobe i oblik djelatnosti
5.	Mjesto imovine
6.	Telefon

ŠTETA NA IMOVINI	
Vrsta prirodne ili druge nesreće	
Datum nastanka štete	
	Opis imovine na kojoj je nastupila šteta
1.	Gradevine
2.	Oprema
3.	Zemljište
4.	Dugogodišnji nasadi
5.	Šume
6.	Stoka
7.	Obrtna sredstva
8.	Ostala dobra
9.	Trškovi
	PRELIMINARNA ŠTETA U KM

Mjesto i datum _____

**IME I PREZIME
I SVOJERUČNI POTPIS PODNOSIOCA PRIJAVE**

¹ Obrasci su sastavni dio Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća objavljene u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 52/09

TISKANICA - PR - Š - 1**PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE ZA OPĆINU
ZA TRAŽENJE POMOĆI ZA ŽURNE INTERVENCIJE****Naziv općine** _____

Redni broj	PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE			
1	Vrsta prirodne ili druge nesreće, dan, mjesec i godina nastanka			
2.	Ugroženo područje	Naseljena mjesta, mjesne zajednice i drugo		
		Veličina ugroženog područja u ha		
3.	Stanovništvo	Umrl / poginuli		
		Ranjeni / oboljeli		
		Evakuirani		
4.	Preliminarna šteta (prva vizuelna procjena štete na ugroženom području)	stambene zgrade	Broj porušenih	
			iznos štete u KM	
			Broj oštećenih	
			iznos štete u KM	
		vrsta štete na zemljištu i zasadima	Površina u ha	
			iznos štete u KM	
			uginula	
			iznos štete u KM	
		stočni fond (štete)	oboljelo	
			iznos štete u KM	
	Ostale štete			
		U K U P N O (U KM)		

NAPOMENA: U rubrici «ostale štete» mogu se dati podaci o drugim štetama koje su važne za život ljudi na ugroženom području, kao što su: putne komunikacije, mostovi, infrastruktura i sl.

Datum: _____**Općinsko povjerenstvo za procjenu štete**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

OBRAZAC - PR - Š - 2**PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE ZA KANTON
ZA TRAŽENJE POMOĆI ZA ŽURNE INTERVENCIJE****Naziv kantona** _____

Redni broj	PRELIMINARNA PROCJENA ŠTETE		
1			
1.	Vrsta prirodne ili druge nesreće, dan, mjesec i godina nastanka		
2.	Ugroženo područje	Navesti ugrožene općine	
3.	Stanovništvo Preliminarna šteta (prva vizuelna procjena štete na ugroženom području)	Umrli / poginuli	
		Ranjeni / oboljeli	
		Evakuirani	
4.	Broj porušenih iznos štete u KM Broj oštećenih iznos štete u KM Površina u ha iznos štete u KM uginulo iznos štete u KM oboljelo iznos štete u KM Ostale štete	Broj porušenih	
		iznos štete u KM	
		Broj oštećenih	
		iznos štete u KM	
		Površina u ha	
		iznos štete u KM	
		uginulo	
		iznos štete u KM	
		oboljelo	
		iznos štete u KM	
	Ostale štete		
	U K U P N O (U KM)		

NAPOMENA:

- 1) Za sve rubrike treba dati zbirne podatke dobivene iz općina
- 2) U rubrici «ostale štete» mogu se dati podaci o drugim štetama koje su važne za život ljudi na ugroženom području, kao što su: putne komunikacije, mostovi, infrastruktura i sl.

Datum: _____**Kantonalno povjerenstvo za procjenu štete**

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

TISKANICA - E - Š**EVIDENCIJA
O NASTALIM ŠTETAMA NA PODRUČJU OPĆINE**

KANTON _____

OPĆINA _____

Redni broj	VRSTA PRIRODNE ILI DRUGE NESREĆE	GODINA, DAN I MJESEC NASTANKA	BROJ ZBIRNOG IZVJEŠĆA O PROCJENJENOJ ŠTETI	UKUPAN IZNOS PROCJENJENE ŠTETE	IZNOS SREDSTAVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA OD STRANE OPĆINE	DODJELJENA POMOĆ				ULOŽENA SREDSTVA U SANACIJU (6+7+8+9+10)	NEDOSTAJUĆA SREDSTVA ZA SANACIJU (razlika 5 i 11)	NAPOMENA
						OD KANTONA	OD FEDERACIJE	DONACIJE	DRUGO			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

NAPOMENA: Ovaj obrazac koristi općina, kanton i Federacija

УРЕДБА**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА¹****ОБРАЗАЦ ПР - Ш****ОПШТИНА**

Општинска служба цивилне заштите - Општинска комисија за процјену штета

ПРЕДМЕТ: Пријава штете од природне и друге несреће -

Пријављујем штету од природне и друге несреће којом ми је оштећена / уништена ниже наведена имовина.

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

1.	Власник или корисник (Име и презиме) и адреса
2.	ЈМБГ
3.	Назив правног лица и сједиште
4.	Број регистра правног лица и облик дјелатности
5.	Мјесто имовине
6.	Телефон

ШТЕТА НА ИМОВИНИ

Врста природне или друге несреће	
Датум настанка штете	
	Опис имовине на којој је наступила штета
1. Грађевине	
2. Опрема	
3. Земљиште	
4. Дугогодишњи насади	
5. Шуме	
6. Стока	
7. Обртна средства	
8. Остале добра	
9. Трошкови	
ПРЕЛИМИНАРНА ШТЕТА У KM	

Мјесто и датум _____

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
И СВОЈЕРУЧНИ ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

¹ Обрасци су саставни дио Уредбе о измјенама и допунама Уредбе о јединственој методологији за процјену штета од природних и других несрећа објављене у "Службеним новинама Федерације BiH", број 52/09

ОБРАЗАЦ - ПР – Ш - 1**ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ ЗА ОПШТИНУ
ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ****Назив општине** _____

Редни број	ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ		
1.	Врста природне или друге несреће, дан, мјесец и година настанка		
2.	Угрожено подручје	Насељена мјеста, мјесне заједнице и друго	
		Величина угроженог подручја у ха	
3.	Становништво	Умрли / погинули	
		Рањени / оболјели	
		Евакуирани	
4.	Прелиминарна штета (права визуелна процјена штете на угроженом подручју)	стамбене зграде	Број порушених износ штете у КМ
			Број оштећених износ штете у КМ
		врста штете на земљишту и засадима	Површина у ха износ штете у КМ
			угинуло
		сточни фонд (штете)	износ штете у КМ обольело
			износ штете у КМ
		Остале штете	
			У К У П Н О (У КМ)

НАПОМЕНА: У рубрици «остале штете» могу се дати подаци о другим штетама које су важне за живот људи на угроженом подручју, као што су: путне комуникације, мостови, инфраструктура и сл.

Датум: _____

Општинска комисија за процјену штете

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ОБРАЗАЦ - ПР - Ш - 2**ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ ЗА КАНТОН
ЗА ТРАЖЕЊЕ ПОМОЋИ ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ**

Назив кантона _____

Редни број	ПРЕЛИМИНАРНА ПРОЦЈЕНА ШТЕТЕ		
	2		
1.	Врста природне или друге несреће, дан, мјесец и година настанка		
2.	Угрожено подручје	Навести угрожене опћине	
3.	Становништво	Умрли / погинули	
		Рањени / оболјели	
		Евакуирани	
4.	Прелиминарна штета (пра визуелна процјена штете на угроженом подручју)	стамбене зграде	Број порушених
			износ штете у КМ
			Број оштећених
			износ штете у КМ
		врста штете на земљишту и засадима	Површина у ха
			износ штете у КМ
			угинуло
			износ штете у КМ
		сточни фонд (штете)	износ штете у КМ
			оболјело
износ штете у КМ			
Остале штете			
	УКУПНО (У КМ)		

НАПОМЕНА:

- 1) За све рубрике треба дати збирне податке добивене из општина
- 2) У рубрици «остале штете» могу се дати подаци о другим штетама које су важне за живот људи на угроженом подручју, као што су: путне комуникације, мостови, инфраструктура и сл.

Датум: _____

Кантонална комисија за процјену штете

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

ОБРАЗАЦ - Е - Ш

Е В И Д Е Н Ц И ЈА
О НАСТАЛИМ ШТЕТАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ

КАНТОН_____

ОПШТИНА_____

Редни број	Врста природне или друге несреће	Година, дан и мјесец настанка	Број збирног извјештаја о процјењеној штети	Укупан износ процјењене штете	Износ средстава за санирање посљедица од стране општине	ДОДЈЕЉЕНА ПОМОЋ				УЛОЖЕНА СРЕДСТВА у санацију (6+7+8+9+10)	Недостајућа средства за санацију (разлика 5 и 11)	НАПОМЕНА
						од КАНТОНА	од ФЕДЕРАЦИЈЕ	ДОНАЦИЈЕ	ДРУГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

НАПОМЕНА: Овај образац користи општина, кантон и Федерација

Na osnovu člana 24. tačka 4. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 113. sjednici održanoj 05.05.2014. godine, donosi

**UREDBU
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ЈЕДИНСТВЕНОЈ
МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА ОД
ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА**

Član 1.

U Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09) u članu 30. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Obrasci iz člana 25., tabele iz člana 27., pomoći akti iz člana 28. i izvještaj o procjenjenoj šteti iz člana 29. ove uredbe, ovjeravaju se pečatom organa koji obrazuje te komisije."

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 842/2014
05. maja 2014. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.